

Filozofski fakultet u Sarajevu

ITALIJANSKE TEME

JASMIN DŽINDO

Sarajevo, 2013. godine

Jasmin Džindo
ITALIJANSKE TEME

Urednik:
Prof. dr. Ivo Komši

Recenzenti:

Prof.dr. Drago Župari
Daniele Onori

Lektorica:
Prof. dr. Amela Šehovi

Izdanje:
Prvo

Izdava :
Filozofski fakultet u Sarajevu
Sarajevo, 2013.

Elektronsko izdanje

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

811.131.1
821.131.1.09

DŽINDO, Jasmin
Italijanske teme [Elektronski izvor] / Jasmin
Džindo. - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2013. -
1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst, slike
; 12 cm

Nasl. s naslovnog ekrana.

ISBN 978-9958-625-38-1

COBISS.BH-ID 20576006

Sadržaj

1.		1
I.		
2. Alessandro Manzoni: Od romana <i>Fermo i Lucia</i> do <i>Zaru nika</i> – ‘vje ni’ rad u potrazi za italijanskim jezikom za sve i svakoga	6	
3. Sufiksacija u italijanskom jeziku	12	
4. Upotreba prefiksoida i sufiksoida u italijanskom novinarskom registru	38	
5. O poliremati nim oblicima u italijanskom jeziku	55	
6. “Rastezati, sažimati i metastazirati” – Leksi ke deformacije i nove tvorenice u pri i <i>Quattro figlie ebbe e ciascuna regina</i> Carla Emilia Gadde	77	
II.		
7. <i>Gepard</i> , historijski roman?	97	
8. Jezik likova u <i>Gepardu</i> Giuseppea Tomasija di Lampeduse	103	
9. Lampedusa i njegov <i>Gepard</i> – pisac i djelo izvan svog vremena	110	
Literatura	117	
Konsultirani rje nici	119	
Skra enice	119	
Biografija	120	

1. PERSPEKTIVE ITALIJANSKOG JEZIKA U SVIJETU

Živimo u vremenu me unarodne hiperkomunikacije koja generira konkurenciju u svakom smislu (od ekonomske do jezi ke), pa se stoga vrlo esto name e pitanje o stanju i poziciji stranih jezika op enito, a u okviru toga i italijanskog jezika kao jednog od najzna ajnijih jezika danas u svijetu. Iskreno re eno, nismo sigurno koliko je svrshodno i raspravljeni o sinkronijskom „stanju“ nekog jezika uop e; jezici su složeni i kontinuirano se mijenjaju, unutarnji i vanjski faktori tvorbe jezika su danas toliko fleksibilni da je evolucija jezika teško „fotografski“ uhvatljiva da bi se decidno upakovala u neke rigidnije regule. Iako smo svjedoci brojnih studija i sveobuhvatnih analiza kojima se pokušava uspostaviti „dijagnoza“ italijanskog jezika, smatramo da su one iznimno korisne i upotrebljive, ali samo u slu aju ako jezik sagledavamo „iznutra“ i to njegovu gramatiku u neprekidnom kretanju i mijenjama, kao i mogu nost adaptacije u jezik svih mogu ih vanjskih faktora. Zbog togaemo ovdje pokušati dati par napomena o samom statusu italijanskog u projekciji grupacije jezika koji se najviše izu avaju u svijetu, kao i mogu im razlozima sveop eg, rastu eg interesovanja za ovaj jezik.

Italijanski jezik – jezik kulture

Kada je rije o poziciji italijanskog jezika, prva stvar oko koje emo se svi složiti je da je to veliki jezik kulture. I to stoga što je istina da su svi nama poznati jezici, od onih mrtvih do živih, u svakom pogledu jezici kulture jer svi izražavaju, razli itim sredstvima i u specifi nim slu ajevima, kulturu zajednice koja se njima koristi. Svakako da tu treba voditi ra una, osim o karakteru i tehni kom nivou jezika neke zajednice, i o faktorima kao što je elaboracija pisane tradicije, ostvarivanje književnih djela koja imaju univerzalnu vrijednost, sposobnost *ulaska* u vokabular drugih jezika, i tako dalje. Sve su to važni inoci koje posjeduje italijanski jezik i koji od njega ine „veliki“ jezik kulture, a iji zna aj i uloga zavise od na ina njegovog historijskog i empirijskog determiniranja u odnosu na druge jezike.

S te ta ke gledišta smo se prisjetiti interesa kojeg je isprva evropska aristokracija, a potom bogata buržoazija iskazivala prema italijanskom, kada se, naprimjer, kompletna edukacija budu ih mladih voditelja velikih kompanija nije mogla zamisliti bez putovanja u Italiju, i to ne samo zbog pukog u enja nekog stranog jezika i umjetni kih vrijednosti iz tog podneblja, ve zbog stvarne želje i potrebe da se nau i baš italijanski jezik i upozna baš prebogata italijanska kultura i tradicija. Jedan od bitnih znakova važnosti italijanskog jezika, koji ne primje uju baš svi na prvi pogled, je upravo i u italijanskim rije ima koje su ušle u rje nike drugih evropskih jezika. To je proces koji traje stolje ima. U drugim jezicima pronalazima italijanske termine koji ozna avaju najrazli itije realije, od izraza iz 16. stolje a kao što su: *maccheroni*¹, *cappuccio*, *cortigiano*, potom *bilancio*, *tariffa*, *numero*, *zero* koji su vremenom, neki više, neki manje, prošli kroz proces prilago avanja na jezik u koji su ušli, pa sve do brojnih izraza iz oblasti tehnike i umjetnosti: *affresco*, *miniatura*, *cupola*, *arcata*. Lista takvih rije i je svakako poduga ka, a u njoj bi se zasigurno našle i rije i: *maestro*, *impresario*, *diva*, kao i ove recentnije: *mafia*, *risotto*, *pizza*, *ciao*. Ukratko, sasvim je prirodno smatrati italijanski jezikom kulture koji je ponudio književna remek-djela i koji je obuhvata toliko sektora specijalisti ke terminologije. Onaj ko studira slikarstvo, kulturu, muziku, neminovno se mora upoznati sa italijanskim jezikom. U svjetskoj književnosti Dante je univerzalni parametar. Brojna istraživanja jasno pokazuju da dvije tre ine onih koji studiraju italijanski bilo gdje u svijetu, to radi zbog toga što ih prevalentno zanima italijanska kultura i jezik.

Aktuelna situacija

Sljede e pitanje na koje trebamo tražiti odgovor je ovo: na emu italijanski, osim svoje prošlosti, danas može zasnivati svoja o ekivanja da i dalje nastavi biti veliki jezik kulture? I u samoj Italiji je prisutna ta vrsta nedoumice koja ustvari traži poveznicu izme u prebogatog kulturno-historijskog naslje a i zahtjevne sadašnjosti. U tom smislu se treba malo osvrnuti na važan aspekt lingvisti kih dinamika. Ustvari, injenica je da uvijek postoji izvjesni paralelizam izme u faktora koji karakterišu historiju italijanskog jezika u zemlji i njenu projekciju u inostranstvu. Kada je italijanski u Italiji bio prevalentno jezik književnosti, i u inostranstvu je bivao prepoznat kao takav. Radilo se o o aravaju em, privla nom jeziku kojeg je jednostavno „trebalo znati“. U ili su ga svi, od politi ara, trgovaca do književnika i nau nika. Danas je me utim situacija bitno promijenjena: svakodnevno prisustvujemo metamorfozi percepcije (i recepcije) italijanskog jezika koji se o igledno, uz brojne probleme, mijenja u svakodnevni, govorni jezik. Današnji moderni ovjek jednostavno nema vremena da se bavi detaljno jezikom italijanskih klasika, ve ga

¹ Negdje pri kraju 18. stolje a u Engleskoj je nastao uveni *Macaroni Club*.

zanima da, što je prije moguće, upozna onaj dnevni, govorni ili uskostru ni jezik koji će nakratko zadovoljiti njegove potrebe, a istovremeno mu pružiti kakvu takvu mogunost da osjeti melodinost italijanskog jezika. To otvaranje prema svakom ovjeku i običnjim stvarima je poluilo obogaćivanje motivacija prema vanligvističkim domenima, jer ne smijemo zaboraviti jednu od osnovnih posebnosti našeg vremena, a to je veoma visok nivo *internacionalizacije* života koja determinira kontinuirane odnose između različitih jezika i kultura kao nikada prije u historiji. Italija, sa svojih šezdesetak miliona stanovnika je sastavni dio te neprestane interakcije današnjeg brzog života i njemu prilagođenog jezika. Moglo bi se reći da italijanski jezik danas van granica Italije ima „trostruku sudbinu“: pojavljuje se kao jezik nauke, književnosti i kulture, jezik italijanskih zajednica u inostranstvu i jezik koji počinje na sveprisutnim ekonomskim potrebama. Danas u svijetu nema niti jednog univerziteta na kojem se ne izučava ovaj jezik. Posljednja istraživanja nam daju zanimljive rezultate kada je riječ o procentima; upitani o razlozima učenja italijanskog jezika ispitanici se *grossost modo* dijele u tri brojano približne grupe: oni koji ga studiraju na univerzitetu Dakle, motivi su im *profesionalni*, oni koji se njime bave radi kulturnog obogaćivanja i oni koji su razlozi „afektivni“, to jesti koji žele da znaju italijanski jezik zato što im je izvornog ili onog razloga simpatija. U svakoj ozbiljnijoj raspravi o sudbini italijanskog u svijetu nezaobilazna tema je i potreba višemilionske grupe italijanskih migranata da održi jezik i kontakt sa svojom zemljom porijekla, i to praktički potvrđuju i svoj kulturni identitet pogotovo u eri sveprisutne globalizacije svega i sva uga.

Konkurentnost sa drugim „velikim“ jezicima

Istraživanje od prije nekoliko godina je poluilo interesantne rezultate u dijelu koji se odnosi na poziciju italijanskog u odnosu na druge jezike koji se izučavaju u školama i na fakultetima. Među jezicima koji su prvi izbor kandidata, na prvom mjestu je engleski (69,2%), nakon njega je španjolski (10,3%), pa potom francuski (7,7%) te njemački (2,6%). Nažalost, gledano na globalnom nivou, italijanski nije među jezicima koji su prvi izbor onih koji se žele baviti jezikom (mada to nikad nije bio). Međutim, situacija se mijenja u korist italijanskog kako se krećemo prema drugom, trećem i četvrtom izboru jezika. Kao izbor drugog stranog jezika, italijanski je već na četvrtom mjestu (7,5%) zajedno sa njemačkim, a kao treći izbor je na drugom mjestu (25%), odmah iza njemačkog. Među jezicima koji figuriraju kao četvrti izbor nekog stranog jezika, italijanski jezik je na prvom mjestu (63,9%). Kako ocijeniti ove rezultate? Svakako da se može izvesti i generalni zaključak, i to je dobro, da se italijanski jezik impostirao među prvih pet jezika koji se najviše izučavaju u svijetu. On se počinje pojavljivati i kao „drugi strani jezik“, da bi se potom progresivno popeo na prvo mjesto kada je riječ o četvrtom izboru. Potrebno je i napomenuti da najrecentnija istraživanja pokazuju da se i gornji procenti stalno mijenjaju u korist

italijanskog u svijetu. Dakle, u situacijama sve jasnije konkurenциje me u široko rasprostranjenim jezicima, o ito je potrebno uravnotežiti lingvisti ko-kulturalnu dimenziju s jedne strane i ekonomsko-proizvodnu s druge strane. Identifikacija jezik – društvo se stalno mora pothranjivati da bi se održala sposobnost uvijek pozitivne i propozitivne društvene i kulturne sheme koja onda može generirati visok ekonomski interes.

Kada je rije o motivima zanimanja za italijanski jezik, ovdje smo pomenuti samo neke: kao jedan od nazanimljivijih svakako je *industrija ljepote*, koja posljednjih decenija postaje važan element, medijator i nezaobilazan faktor širokog interesa za italijanski jezik. Do prije etrdesetak godina, naprimjer, u Njujorku su se mogle vidjeti picerije na svakom uglu ulice. Sada su glavne gradske avenije prepune prestižnih prodavnica italijanske mode. Zatim, tu je utjecaj italijanskog filma, a izraz *dolce vita* je postao op epoznat u svijetu. Tome se može pridodati italijanska opera kao i muzika svake vrste, što zajedno sa raznim tipovima zanatskih proizvoda doprinosi osje aju da je italijanski jezik u stanju da ponudi najbolje iskustvo ljudskih vrijednosti. Danas mladi ljudi nerijetko u svom razgovoru ubace pokoju „italijansku“ rije kao neodoljivi i tajnoviti „za in“ konverzaciji. Ima li koga danas u svijetu da nije uo za „italijansku kuhinju“ i da nije bar jednom poželio da kuša neki od italijanskih specijaliteta. Milioni turista svake godine hrle u Italiju da bi na trenutak bili okrznuti daškom prebogate historije, da bi na živopisnim italijanskim trgovima oslušnuli milozvu nost italijanskog govora. I tako bi se moglo još dugo nabrajati. Obzirom da je nepobitno da u našem vremenu postoji kulturna industrija jezikâ, tu se italijanski zaista ne treba plašiti za svoju sudbinu; on je ve zasigurno pronašao svoje mjesto na svjetskom tržištu jezikâ. Pove anje, op enito u svijetu, broja onih koji ga žele nau iti svjedo i samo o tipološki raznolikim razlozima rastu eg interesa.

Pravci djelovanja

Na bazi ovog kratkog predstavljanja pozicije italijanskog jezika u globaliziranom svijetu, pokuša smo sintetizirati ovdje mnogobrojne prijedloge i ideje koje su razvili italijanski univerziteti i asocijacije koje se bave ovom tematikom, a sve u cilju budu eg utemeljenja i razvoja italijanskog unutar grupe „svjetskih“ jezikâ. U sada ve potpuno otvorenom dijalogu na teme kao što su: odnos jezik/stanje i jezik/civilizacije u epohi globalizacije, dijaspore i lingvisti ke dinamike, uloga medija u savremenim jezikim kretanjima, plurilingvizam, identitet i pripadnost, mogle bi se dati neke odrednice koje e svakako biti od koristi i za druge jezike sa istim aspiracijama. Kao najvažnija polazišna ta ka je fokaliziranje promišljanja ne o italijanskom jeziku kojim govore stanovnici Italije, ve o italijanskom jeziku za sve koji se koriste tim jezikom u Italiji, van Italije, one koji su porijeklom Italijani, italofile. Dakle, italijanski jezik treba biti namijenjen ne samo osobama italijanskog porijekla koji po etni ko-lingvisti koj ili pravnoj (oni koji imaju italijansko

državljanstvo) osnovi govore italijanskim, nego, u mnogo širem smislu, svima onima koji u „kulturnom i kulturološkom“ smislu pripadaju ili žele biti dio te velike jezi ke porodice. Takav pristup se treba prenijeti na generalnu pozadinu jezikih i kulturnih dinamika transnacionalnih dijaspora (među kojima i italijanske) koje karakteriziraju globalizirani svijet 21. stoljeća. Najzad, trebalo bi se poraditi na transnacionalnoj i interkulturalnoj promociji jezika i kulture u jednoj kozmopolitskoj perspektivi u kojoj će i poznavanje italijanskog, kao jednog od stranih jezika, imati svoju specifičnu težinu i moći biti validirano i prepoznato u svim segmentima društva. Ukratko, italijanski jezik kroz simbiozu svih njegovih pojavnih aspekata može i treba postati individualni i grupni jezik prostora i biti dijelom kolektivnog imaginarija kulturnih i socijalnih vrijednosti Italije, što jeste osnovna prepostavka za održanje i kontinuirani rast interesovanja za ovaj jezik i njegovu opstojnost u grupi danas najtraženijih jezika u svijetu.

I

2. ALESSANDRO MANZONI: OD ROMANA *FERMO I LUCIA* DO *ZARU NIKA* 'VJE NI' RAD U POTRAZI ZA ITALIJANSKIM JEZIKOM ZA SVE I SVAKOGA

Kada je jedan od najve ih italijanskih pisaca Alessandro Manzoni (1785 – 1873) po eo da piše svoje kapitalno djelo, situacija sa italijanskim jezikom je bila više nego mu na: s jedne strane su se tvrdoglavno branile pozicije klasi nog purizma u pismenoj komunikaciji, što je bilo u totalnoj suprotnosti sa dijalektima ili supremacijom firentinskog dijalekta, a s druge strane književna produkcija je bila više nego udaljena od potreba naroda. Intelektualci su pisali jezikom koji narod nije mogao razumjeti, izme u ostalog i stoga što se iz pismene primjene potpuno isklju ivao utjecaj govornog italijanskog jezika.

Manzonijevo kapitalno djelo *Zaru nici* (*I Promessi sposi*) predstavlja prvu zna ajnu ta ku kontakta izme u književne historije Italije i onih "dvadeset pet itaoca" koji se u romanu, poznatom kroz školsku lektiru i još više putem privatnog iš itavanja, prepoznaju kao "nacionalna" publika. Daleko od toga da bude slu ajan i neo ekivan, ovaj efekat je cilj i rezultat kojemu je težila duga obrada teksta koja uklju uje obje Manzonijeve perspektive: književnu i jezi ku, u kojima se me usobno isprepli e u svom nastajanju nekoliko vrstih ishodišta: istraživanje 'zajedni kog' jezika sposobnog za izražavanje razli itih dijafazi kih nivoa i socijalnih problema kroz približavanje pisanog i govornog jezika i izbor firentinskog dijalekta kao 'nacionalnog' jezika, kao što je 'francuski u Parizu'². Historija ideološke geneze i elaboracije djela *Zaru nici* omogu ava pra enje "vje nog rada", ne samo kroz procjenu izdava kog ishoda dvije edicije, ve i putem minucioznog itanja u makro i mikrovarijantama one konцепцијe jezika koja, polaze i od djela *Fermo i Lucija* pa do *Zaru nika* u izdanju iz 1840. godine, slijedi i govori o dugom i složenom procesu pisanja.

² Serianni L., *Il primo Ottocento*, Bologna, Mulino, 1989, str. 137.

Rođena iz historijske refleksije djela *Adelchi* i *Carmagnola*, narativna iskra romana kao prenosi i osnovni element ima jednu preciznu, iako još ne u potpunosti definiranu, koncepciju riječi: za Manzonija "jezik", za onog koji govori kao i za onog koji piše, mora izražavati značenjem, ali i pljeniti sa označenjem, mora biti objašnjenje, nikada sugestija ili argumentativno nasilje, ni kulturno, a još manje oratorsko. Ova ideja, koja stoji u samoj osnovi Manzonijeve formacije, pronalazi svoju prvu manifestaciju već u pjesmi, *In morte di Carlo Imbonati* (1805):

*Il santo vero
Mai non tradir: né proferir mai verbo,
Che plauda al vizio, o la virtù derida³.*

Istinitost i moral jezika su po etni koncepti i težišne tako u konstrukciji *Zaru nika*: u pripovijedanju pustolovina dvoje seljaka u njihovoј historijskoj vjerodostojnosti, riječ koju Manzoni definira kao "etičku funkciju"⁴, treba kroz sebe prezentirati kao absolutne prioritete jasno u i jednoznačnost, dobijene bez pribjegavanja objašnjavanjima ili dodavanjima. U pismu datiranom od 9. februara 1806. godine, upućenom Claudiu Faurielu (jedinom pismu na italijanskom jeziku pisanim francuskom prijatelju), postavio je problem književnog jezika u Italiji. Manzoni tu ističe dvije osnovne ideje: na prvom mjestu otkriva jez između u pisanog i govornog jezika:

"Na našu nesreću, stanje Italije podijeljene u fragmente, skoro opala lijenost i neznanje su toliko udaljili govorni i pisani jezik, da se pisani jezik može nazvati skoro mrtvim."⁵ (prijevod naš)

Takva situacija nameće potrebu da se pronađe i ustanovi jezik koji bi bio razumljiv za sve, italijanski ekvivalent za ono što je Manzoni video u francuskom jeziku Molijerovih komedija:

[...] priznajem da sam sa zadovoljstvom pomiješanim za zavičaj u video narod Pariza kako razumije i klijente Molijerovim komedijama.⁶ (prijevod naš)

Komedija je mladom Manzoniju izgledala kao jezik u mjestu u kojem je moguće ostvariti kontakt između u književnog teksta i široke publike, teksta koji bi pripadao cijelom

³ Stella A. i Vitale M., *Scritti linguistici inediti (Alessandro Manzoni)*, Milano, Centro nazionale studi manzoniani, 2000, str. XXXIII.

⁴ Ibidem, str. XXXIII.

⁵ Arieti C., *Tutte le lettere / Alessandro Manzoni*, priredio Arieti C., Milano, Adelphi, 1986, str. 19. «Per nostra sventura, lo stato dell'Italia divisa in frammenti, la pigrizia e l'ignoranza quasi generale hanno posta tanta distanza tra la lingua parlata e la scritta, che questa può dirsi quasi lingua morta».

⁶ Arieti, 1986, str. 19. „[...] vi confesso ch'io veggio con un piacere misto d'invidia il popolo di Parigi intendere ed applaudire alle commedie di Molière.”

društvu sposobnom da shvati ironi ki smisao u svim njegovim nijansama i da u potpunosti 'razumije' domet satire. U Italiji prve polovice 19. stolje a, je bio evidentan nedostatak zajedni kog sredstva izražavanja što je imalo za posljedicu snažno umanjenog i ograni enog u inka književnosti. Alessandro Manzoni me u prvima postaje svjestan da rije mora biti razumljiva svima, jer time ispunjava svoju društvenu i moralnu funkciju. I nakon 15 godina, u pismu Faurielu od 3 novembra 1821. godine, on e nastaviti da naglašava piš eve teško e u Italiji: na prvom mjestu je to nedostatak onog osje anja zajedništva sa itaocem, a sve zbog "siromaštva" italijanskog jezika u odnosu na francuski jezik koji ima mnogo na ina da izrazi saglasje op eg i piš evog stila pisanja i govora. Ukratko, Manzoni tada ukazuje na poteško u pronalaženja jezika koji pripada i autoru i njegovoj publici. U tadašnjoj Italiji su postojala dva mogu a na ina izlaza iz ove situacije koja su ve u sebi nosili odre eno ograni enje: ako je to toskanski dijalekat, pisalo bi se na jeziku koji je razumljiv malom broju stanovnika; ako to nije toskanski dijalekat, onda bi se izabralo neki drugi jezik kojim govori još manji broj stanovnika Italije⁷. Na fonu ovih razmišljanja bazira se geneza i rani razvoj romana.

Rukopis zapo et, "24 aprila 1821. godine⁸", sa konvencionalnim naslovom *Fermo i Lucia*, ostao je nepoznat sve do po etka dvadesetog stolje a, objavljen samo djelimi no 1905. godine od Johna Sforze, a Giuseppe Lesca je objavio integralnu verziju 1915. godine; obojica su prepoznala u *Fermo i Luciji* prvi laboratorij, prete u kona nog romana koji e obilježiti cjelokupnu italijansku književnost. *Fermo i Lucija* je podijeljen u etiri toma; pri a se odvija u Milanu izme u 1628. i 1630. godine, u gradu opustošenom od tridesetogodišnjeg rata i strašne gladi koja e izazvati razornu kugu; protagonisti su dvoje ljudi sa sela, i kroz njihovu pri u se prikazuju veliki društveni doga aji koje je Manzoni elaborirao na osnovu historijskih dokumenata.

Obzirom da Manzoni nije imao kod sebe djela zna ajnijih prethodnika historijskog romana italijanske književne tradicije, Manzonijev projekat nastaje pod utjecajem evropskih pisaca, a posebno Waltera Scotta. Posebno, fikcija 'prona enog rukopisa" kojeg je Manzoni koristio za po etak pisanja, a što je bio uobi ajeni postupak u evropskoj književnosti osamnaestog i devetnaestog stolje a, omogu ava uvo enje lika Anonimnog, pod krikom karaktera vikara. Rukopis stvara igru izme u sadašnjosti i prošlosti, izme u historijske objektivnosti i narativne invencije, kroz koju se iskazuje mišljenje autora u odnosu na fiktivno mišljenje lika Anonimnog; time se preuzima odgovornost za kontaminaciju izme u historije i invencije, koju nastavlja sam pisac. U djelu koje treba biti "zemlja itaoca", Manzoni vidi mogu nost uspore ivanja svog jezika sa vokabularom i konstrukcijama Anonimnog, modeliraju i svoju ekspresiju na temelju jezika stvarnosti. Uvod u djelo *Fermo i Lucija* stoga predstavlja prvu zna ajnu priliku u kojoj Manzoni isti e hitnost pitanja jezika,

⁷ ibidem, str. 245.

⁸ Manzoni A., *I Promessi Sposi*, priredili, A. Stella i C. Repossi, Torino, Einaudi-Gallimard, 1995, str. 58. „na listovima je tekst bio u desnoj koloni, da bi se lijeva kolona ostavila za korekcije“

definiraju i *lijepo pisanje* (*scriver bene*) kao konfiguraciju lingvisti kih elemenata i instrumenata dostupnih svim itaocima; upravo na anonimnom rukopisu i njegovom stilu, još uvijek previše vezanim za tradiciju i nesposobnim da pri a "historiu", Manzoni e uspostaviti i kalibrirati svoju ideju o jeziku. Dakle, možemo re i da je autor zapo eo projekat 1821. godine, kada je napisao prvi uvod. Prvo pisanje je završeno 1823. godine, i tada Manzoni retrospektivno prera uje uvod bolje preciziraju i limite lingvisti ke koncepcije i dobijenih rezultata.

Tokom pisanja prve verzije romana *Fermo i Lucia*, pisac prije svega naglašava implikaciju socijalne skale u jezi ko tkivo, to jeste u "sociolingvisti ku skalu"⁹, u trenutku kada je u romanu sadržan govor razli itih socijalnih klasa, me usobno suprotstavljenih. Da bi konstruisao takav jezik, Manzoni je morao ubaciti sve rije i koje upotrebljavaju seljaci, zanatlije i plemi i; samo bi na taj na in roman mogao biti predstavljen kao polifoni ki, vjerodostojan. Jezik koji je imao na raspolaganju kao naslje e italijanske književne tradicije do Klasicizma nije se pokazao pogodan za historijski roman: u po etku se zapravo radilo o prilago avanju italijanskog sistema kako sa francuskim tako i sa jezi kim sistemom milanskog dijalekta, što je na kraju po Manzoniju polu ilo jedan „mozaik“. Najzad, prosje nom jezi kom znalcu tog doba taj se jezik inio nesvarljivom mješavinom re enica malo lombardskih, malo firentinskih, malo francuskih, malo latinskih; re enica koje ustvari ne pripadaju nijednoj od tih kategorija, ali su uzete po analogiji ili bilo koje od njih. Dvostruka obaveza da zadovolji 'nacionalnu razumljivost' i 'jezi ku vjerodostojnost', prisilila je autora da ubaci elemente lombarskog i firentinskog narje ja, iz ega izvire upadljivi hibrid jezika u *Fermu i Luciji*. U projekat isto nacionalnih i nepokrajinskih jezika, milanski dijalekat se ispostavio neodgovaraju im naspram potreba romana upravo zato što geografski ograni ava sagovornike. Jezi ke analize tog prvog teksta pokazuju da se *Fermo i Lucia* ustvari temelji na eksperimentalno složenom jeziku, u kojem se preklapaju toskanski, lombardski i francuski elementi kao i ostaci latinskog jezika u svojevrstan mozaik koji odražava i isprepli e najrazli itije stilske nivoe.

Nezadovoljan "na inom pisanja" u *Fermo i Lucija*, smatraju i to neuspjehom svog projekta *dobrog pisanja*, Manzoni je odlu io preuređiti roman "jer je loše napisan, ne samo od strane Anonimnog, ve o od strane svog preure iva a"¹⁰(prijevod naš). Tako po inje naredna faza procesa izrade, koja biva artikulisana u takozvane *prvu i drugu skicu*. Pošto je na više strana uvidio kritiku, rad na romanu *Fermo i Lucia* se završava krizom kod pisca koja e izrodit strog i opsežnu jezi ku meditaciju. Manzoni je tada, naime, odlu io napraviti detaljnu reviziju i restrukturiranje narativne strukture romana. Bilo je jasno da ni taj „veliki poduhvat“ nije polu io rezultat zajedni kog italijanskog jezika prilago enog širokoj publici, a sve to zbog ogromnog jaza izme u jezika kojim se pisalo i jezika kojim se govorilo. Dakle, pojavljuje se drugo izdanje iz 1827. godine, ija je jezi ka potka

⁹ Stella i Vitale 2000, str. XXXV.

¹⁰ Stella i Vitale 2000, str. XXXVI. «perché scritto male, non solo dall'Anonimo, ma anche dal suo rifacitore».

izmijenjena, harmonizirana, kao rezultat transformacije lombardskog *pasticha* kojim je pisan roman *Fermo i Lucija* u "razgovorni talijanski" baziranim na firentinskom dijalektu, kojim je napisan roman *Zaru nici*. Prvi nivo istraživanja, spojenih u izdanju iz 1827. godine, ine minuciozna razmatranja jezi kog, leksi kog i gramati kog tipa, jezi kim instrumentima, ali i uklon ka živom jeziku svakodnevne komunikacije: "Konsultovao je sve, pisane izvore, posebno latinske; prijatelje iz Milana i Toskane;¹¹" iš itavao pisce na tim dijalektima i razne vokabulare koji su mu bili dostupni.

Prva skica se sastoje od velike hrpe "protokola", podijeljenih u dva stupca i, kao što je to i obi aj kod Manzonija, gusto ispisanog desnog stupca, dok je lijevi rezerviran za mogu e ispravke. To je bila osnova potrebna za reviziju jezika i pri e. Kretavši se od poglavlja do poglavlja, autor uvi a da to nije nimalo jednostavan posao i da su intervencije mnogobrojne i zna ajne; Manzoni tada odlu uje da potpuno prepiše tekst na praznim papirima, ali je ubrzo shvatio da s jedne strane prepisuje, a s druge piše novi tekst *prve skice*. Tako prakti ki iz *prve skice* i nastaje *druga skica* sa izmijenjenom tekstrom romana i jezi kim pristupom, što e biti objelodanjeno u kona nom štampanju romana *Zaru nici* u tri toma (1824, 1825 i 1827. godine). U posljednjoj verziji iz 1827. godine pronalazimo rezultate dugog procesa Manzonijevog prou avanja jezika, kroz korištenje rje nika, a posebno na primjerima toskanskih pisaca komi ke tradicije koji su nudili realisti ke ekspresije: rezultat ovog istraživanja bio je književni jezik sa velikim spektrom izraza iz svakodnevnog života, razumljivih svima. Ono što je najzna ajnije u ovoj verziji je jezik nastao iz elaboracije koncepta govornog i pisanog jezika, na modelu "lingvisti kog sklopa" toskaniziranog lombardskog dijalekta, koji prije nije postojao niti u jeziku niti u rje nicima.

Roman je odmah naišao na odli an prijem kod evropske publike, o emu svjedo i i njegov prijevod ve 1828. godine na francuski, engleski i njema ki jezik. Odmah nakon toga Manzoni esto putuje po Toskani gdje se susre e sa mnogim lingvistima tog doba, te u razgovorima s njima uvi a nepobitnu konzistentnu vrijednost konverzacijskog firentinskog dijalekta, što ga dovodi do ideje da razmišlja o još jednoj reviziji posljednje verzije romana. Manzoni neprestano osje a potrebu, sve u svrhu stvaranja italijanskog jezika za sve stanovnike Italije i sve socijalne klase, da prilagodi jezik romana modernom firentinskom govoru u kojem on prepoznaje potrebne potencijale. Najzad, 1840. godine, nakon više od decenije mukotrpнog potrage za što prirodnijim i razumljivijim jezikom, izlazi tre a i definitivna verzija *Zaru nika*. U tom izdanju Manzoni kona no realizira toliko željeni jezik, istovremeno "živi i govorni". Ukratko emo ovdje navesti samo etiri glavne odlike njegovog višedecenijskog korektivnog i istraživa kog rada:

- a) izbacivanje lombardsko-milanskih oblika;
- b) zamjena elegantnih, uzvišenih i arhai kih oblika sa op im, obi nim i svakodnevnim;

¹¹ Stella i Vitale 2000, str. XXXIX.

-
- c) uklanjanje umnožavanja oblika i glasova, u skladu s načelom beskorisnosti i štetne obilnosti znakova;
 - d) izbor firentinske fonetike.

Na taj način, ova posljednja verzija *Zaru nika* je, kroz odbacivanje izabranih oblika i zamjenu idiomatskih formi, postigla cilj stvaranja destiliranog jezika stvarnosti i odnosa između konkretnosti i jezika. Tako je rođen jezik medijacije književno-djelatnosti – italic, izrastao iz potrebe da se jezik književnosti maksimalno približi životu jeziku, sposobnom da izrazi apsolutne i univerzalne istine. Ovo djelo predstavlja “udotvornu realizaciju polifoniskog teksta i društveno nacionalnog jezika, instrumenta komunikacije i modernog, sliku i formu demokratske države¹²”. Tu je posebno potrebno naglasiti važnost koncepta svakodnevnog, upotrebnog jezika, ili “živog jezika” u potrazi za italijanskim jezikom i koncepciju gramatike ne one estetske već ‘demokratske’, koja se služi konkretnim motivacijama kroz etimološke i morfološke usporedbe više jezika; drugim riječima, Manzoni eksplisitno i implicitno odbija gramatike tipskog jezika. I konечно, sav dugogodišnji Manzonijev trud se apsolutno isplatio: djelo *Zaru nici* je postao roman namijenjen univerzalnoj publici, zahvaljujući i svom jeziku, cilju i sredstvu učenja u devetnaestom i dvadesetom stoljeću. Roman je postao obavezan u školskim klupama, instrument učenja pisane moderne italijanske jezika.

¹² Stella A., *Manzoni*, u *Storia della letteratura italiana*, vol. VII, *Il primo Ottocento*, Roma Salerno, 1998, str. 692-93. «la miracolosa realizzazione di un testo polifonico e di una lingua socialmente nazionale, di uno strumento di comunicazione uguale e progredito, immagine e forma di uno stato democratico».

3. SUFIKSACIJA U ITALIJANSKOM JEZIKU

Zanimaju i se za fundamentalne koordinate endogene tvorbe jezika, a ostavljaju i po strani jezi ko inoviranje koje nastaje pod uticajem drugih jezika, lingvista Serianni razmatra mehanizme tvorbe rije i sa posebnom pažnjom na one koje su živi u svijesti govornika. Vitalnost nekih mehanizama je iskazana usporedbom sufiksa *-ista*, koji je svakodnevno produktivan u italijanskom jeziku, a naro ito je to vidljivo u jeziku dnevnih novina, i sufiksa *-ardo*, koji je bio produktivan skoro samo u srednjem vijeku, a danas je postao »fosilni sufiks«, jer se više ne koristi u novim tvorenicama. Endogena lingvisti ka inovacija poznaje sljede e procese:

- a) sufiksacija: mijenja osnovu dodavanjem sufiksa (*tabacco tabaccaio*);
- b) alteracija: poseban oblik sufiksacije koji ne mijenja suštinski osnovu, ve samo neke njene aspekte: koli inu, kvalitetu, stav govornika, ekspresivni efekat (*tavolo tavolino*);
- c) prefiksacija: suprotno od sufiksacije, uvodi afiks prije baze (*adeguato inadeguato*);
- d) prefiksalno-sufiksalna tvorba: rije i koje istovremeno koriste mehanizam prefiksacije i sufiksacije, polaze i od imeni ke ili pridjevske osnove (*trappola intrappolare; vecchio invecchiare, bianco imbianchiare* kao i brojni primjeri koji se mogu prona i kod Dantea: *inluiare* Par. IX, 73; *inleiare* Par. XXII 127, *inmiare* Par. IX, 81, *insusare* Par. XVII 13¹³); Maurizio Dardano dalje razlaže ovu kategoriju, tretiraju i je u okviru transformacija *Imenica Glagol i Pridjev Glagol*.
- e) Slaganje: kombinacija dvije ili više razli itih rije i, koje tvore novu rije (*saliscendi*); za razliku od etiri prethodna procesa (derivacija), koja generalno gledano udružuju jednu autonomnu rije i element koji ne može zasebno opstati, slaganje rije i udružuje dvije rije i koje imaju svaka svoje postojanje ili koje su, u

¹³ U cilju daljnje provjere prisutnosti parasinteti kih oblika u *Božanstvenoj komediji*, a naro ito u tre em pjevanju, usp. D. Alighieri, *La Divina Commedia. Testo, concordanze, lessici, rimario, indici*, IBM Italia, 1965 ili modernije informati ke instrumente: LIZ, CiBit.

sluaju kada se ne mogu samostalno koristiti, nosioci preciznog leksi kog zna enja. Dok se op enito kod procesa sufiksacije i alteracije finalni vokal elidira pred sufiksom, kod složenica se taj vokal može i o udati (*portaombrelli* pored *portombrelli*).¹⁴

SUFIKSACIJA

Najubjedljiviji model klasifikacije modaliteta mehanizma sufiksacije je predložen od strane Tekav i a na osnovu »funkcionalnog« modaliteta Leumanna, koji »kombinuje sintaksi ku kategoriju osnove (polaznu) i onu tvorene rije i (finalnu)«¹⁵. Na osnovu ove »paradigme« sufiksi se mogu klasificirati sa dva aspekta:

- prema tome da li je osnova imenica, pridjev, glagol ili prilog, nazivaju se *denomininalni, deadjektivni, deverbalni, deadverbijalni*;
- prema tome da li je rije koju dobijemo sufiksacijom imenica, pridjev, glagol ili prilog, nazivaju se *imeni ki, pridjevski, glagolski, priloški*.

Maurizio Dardano nam nudi vrlo upotrebljivu tabelu¹⁶, koju je od njega preuzeo i upotpunio Luca Serianni: lijevo je specificirana osnova (polazna kategorija), a desno tvorenica (finalna kategorija):

SUFIKSI	IMENI KI	PRIDJEVSKI	GLAGOLSKI	PRILOŠKI
DENOMINALNI	<i>pellegrino pellegrinaggio</i>	fatica → faticoso	bacio → baciare	ginocchio → ginocchioni
DEADJEKTIVNI	fiero → fierezza	rosso → rossastro	vago → vagheggiare	certo → certamente
DEVERBALNI	<i>spedire spedizione</i>	<i>somigliare somigliante</i>	<i>lavorare lavoricchiare</i>	ruzzolare → ruzzoloni
DEADVERBIJALNI	subito → subitezza	sopra → soprano (antiq.)	indietro → indietreggiare	insieme → insiememente ¹⁷

Prema analizi koja vodi ra una o neposrednim konstituentima, tvorba obuhvata *korijen (tema) + sufiks + završetak*, a to je upravo onaj sklop koji Dardano nastoji interpretirati sa transformacijske ta ke gledišta kao *osnova + sufiks*, prema shemi koju je poslije prihvatio i

¹⁴ U nekim sluajevima je teško razlikovati derivaciju i slaganje, usp. Dardano (1978), str. 157.

¹⁵ usp. Serianni (1995), str. 443.

¹⁶ usp. Dardano (1978), str. 23.

¹⁷ usp. Serianni (1995), str. 443.

preradio Serianni. Jednostavnijima se pokazuju, prema Dardanovim razmatranjima, fonomorfološke varijacije koje se ti u italijanskog jezika u odnosu na one koje se mogu prona i u drugim jezicima:

- a) prijevoj diftong/vokal (*lieto letizia, buono bontà*)
- b) prijevoj konsonant okluzivni/afrikat sa svoja tri pojavna oblika:
forte forza, pratico praticità, mago magia.

I kod Seriannija pronalazimo da se tokom prijelaza sa osnove na derivat mogu desiti fonetske modifikacije:

- a) u finalnom konsonantu korijena, kako je ve napomenuo Dardano (b):
amico amicizia, k ts; sociologo sociologia;
- b) u fonetskoj sekvenci nastavka, koja ponekad podsje a na latinski i više ili manje je udaljena od svoje osnove:
figlio filiale, fiume fluviale, lago lacustre.

Sada smo se nakratko zadržati na analizi razli itih sufiksa u italijanskom jeziku, na osnovu sheme koju koristi Luca Serianni. Ozna avaju i sufiks, u raznim oblicima u kojima se historijski pojavljuje, studija daje etimologiju, onda kada je utvr ena, te se potom prelazi na izlaganje eventualnih semanti kih varijacija koje postoje me u razli itim oblicima. Za svaki sufiks e se nastojati dati njegovo korištenje kao i semanti ka nijansa koju on daje novotvorenoj rije i, crpe i primjere iz *Dizionario inverso* i iz *DISC-a*. Semanti ko istraživanje se zaklju uje sa analizom posebnih sufiksa i izuzetaka od pravila tvorbe rije i. Izlaganje, inspirisano kriterijima predloženim od strane Luce Seriannija, pojedine sufikse posmatra i sa transformacijske ta ke gledišta uzevši za polaznu ta ku klasifikaciju Maurizia Dardana. Svaki sufiks je protuma en tako er i u »generativnom klju u« korištenja i mogu nosti tvorbe rije i sa sufiksima kao i njenih restrikcija koje je individualizirao Sergio Scalise.

Imeni ki nominalni sufiksi

ini se ovdje korisnim napomenuti postoje u razliku izme u imeni kih nominalnih transformacija, a kojom su one podijeljene prema rezultatu koji se dobije sufiksacijom i koji može biti: a) imenica, koja ozna ava neku aktivnost koja je u vezi sa vršiocem radnje, sa mjestom / vremenom u kojem se radnja vrši, sa samom sobom, sa sredstvom; b) imenica, koja ozna ava koli inu ili kolektivnu vrijednost; c) imenica koja pripada nau nom registru.

Imeni ki nominalni sufiksi su:

-*aggio* (od franc. *-age*, koje dolazi iz lat. *-ATICUM*)

Vrlo produktivan sufiks ne samo kao nominalni, već i kao deverbalni. Tvori imenice sa značajem neke radnje i kontinuiteta (*brigante brigantaggio, strozzino strozzinaggio, pellegrino pellegrinaggio*) ili sa zbirnim značajem (*chilometro chilometraggio, erba erbaggio*). Na strane osnove se tvore *monitor monitoraggio, compos compostaggio*. Ne bi se smjele miješati riječi tvorene sa sufiksom *-aggio* sa tvorenicama izvedenim iz francuskih riječi i koje se svršavaju na *-age* (*oltrage oltraggio, assemblage assemblaggio*).

-*aglia* (usp. lat. *-ALIA*, do etak za množinu neutr.)

Ima zbirnu vrijednost (*bosco boscaglia, sterpo sterpaglia*) i/ili pejorativnu (*avviso avvisaglia, soldato soldataglia*,) i dijeli veliki dio polja upotrebe sufiksa *-ame* i *-ume*. Iako i kada tvori riječi sa zbirnom vrijednošću, ovaj sufiks zadržava negativnu konotaciju (naprimjer, *boscaglia* daje ideju o šumi koju je teško prijeći i zbog guste i divlje vegetacije).

-*aio, -aro, -ario, -aiolo* (prva tri dolaze iz lat. *-ARIUS*, sa kojim se tvore odnosni i supstantivirani pridjevi: na primjer, *TABELLARIUS*, 'koji se odnosi sa korespondenciju', i *TABELLARIUS* 'raznosa pošte'; *-aiolo* dolazi pak iz spajanja *-OLUS* sa *-ARIUS*).

Sufiks *-aio* je toskanskog porijeklom i služi prije svega za tvorbu naziva zanimanja (*calzolaio, fornaio, marinaio, vasaio, ramaio* i, sada van upotrebe, *insalata insalataio*¹⁸), ali je u uzmaku u odnosu na izvedenice tvorene sa *-ista*, kojima se označavaju tradicionalne djelatnosti i koji je sasvim uobičajen u neologizmima (*cucettista, marmista, turnista*); ako *-aio* ne označava osobu koja nešto radi, onda generalno preuzima pogrdnu konotaciju (*parola parolaio; pantofola pantofolaio*); u nekim slučajevima ima lokativno-zbirnu vrijednost indicirajući mjesto i/ili destinaciju (*vespa vespaio, ghiaccio ghiacciaio, grano granaio*). Osim toga što sufiks *-aro* nije toskanska varijanta, u opštem jeziku se pojavljuje kao neutralni *nomen agentis* (*campana campanaro, scuola scolaro*). Esto potvrđen u najnovijim neologizmima (*tangentaro*), on je najčešći rimske provenijencije, ali i južnjački opštinito (*borgataro, rockettaroo, panchinaro, paninaro*), uvijek sa negativnom konotacijom. Ostatak iz latinskog *-ario* se pojavljuje, osim u pridjevima (*moneta monetario*), i u imenicama koje označavaju zanimanja (*biblioteca bibliotecario*) ili zbirnim imenicama (*notizia notiziario*). Sufiks *-aiolo* (tvoren od *-aio* i *-olo*), kojeg Dardano drži za malo produktivnog u savremenom italijanskom, pripada nazivima zanimanja (*barcaiolo, donnaiolo*) i ekspresivnim tvorenicama sa primjesom negativnog u sebi (*guerraiolo*); iz rimskog narječja dolazi varijanta *-aroło* (*tombarolo, bombarolo*).

¹⁸ Upravo tako Battaglia (1973) pronalazimo ovu imenicu kao toskansku formu i van upotrebe: 'prodavac salate'.

-ame (od lat. -AMEN)

Njegovoj kolektivnoj vrijednosti koju sa sobom nosi (*corda cordame, legna legname*) pridodaje se esto loša konotacija (*bestia bestiame, scatola scatolame, cultura culturame*).

-ano (od lat. -ANUM)

Dardano naglašava da derivati sa sufiksom *-ano* funkcionišu naj eš e kao pridjevi: koristi se da ozna i geografsku provenijenciju (*Pisa Pisano, Corea coreano*), pripadnost nekoj religijskoj grupi (*San Francesco D'Assisi Francescano*), nekom zanimanju ili kategoriji (*castello castellano, popolo popolano, orto ortolano*). U kemijskom vokabularu ozna ava zasi ene ugljikovodike (*propano, metano, butano*).

-ata (porijeklo vodi od participa prošlog latinskog jezika, I konjugacija)

- a) Uz nazive dijelova tijela može indicirati i svršenu radnju odre enog organa, zadati ili primljeni udarac (*braccio bracciata, piede pedata, schiena schienata, mano manata*); izvan podru ja anatomije sufiks ostaje povezan sa idejom 'udarca' (*manganellata, coltellata, stanga stangata*), ali i sa zna enjem 'aproksimativne koli ine sadržane u nekom recipijentu' (*cucchiaio cucchiaiata*) ili odnosne veze (*pignolo pignolata*); negativnu vrijednost preuzima ako je vezan za element koji ve posjeduje takvu konotaciju (*maiale maialata, stupido stupidata, vacca vaccata*, iju potvrdu nalazimo i u rje niku DISC po ev od 1905).

-atico (od lat. -ATICUM, sufiks kojim se tvore supstantivirani pridjevi)

Historijski produktivan, *-atico* ozna ava pla u (*balia baliatico*), porez ili pla anje u srednjevjekovno-modernoj epohi (*fuoco focativo, legna legnatico, giogo giogatico*) ili odnos sa nekim socijalnim stanjem (*compare comparatico*). Pored zna enja »sume pla ene hotelijeru za boravak konja nakon puta«, *stallatico* (< *stalla*) je i »gnojivo iz štale« (DISC). Tako er i *maggiatico* (< *maggio*) ozna ava kako »porez pla an u mjesecu maju vlasniku zemljišta za ispašu ili obra ivanje«, tako i »maggese«, to jeste »poljoprivredni tretman na osnovu kojega se odre eni teren ili polje ostavlja nedirnuto neko vrijeme« (DISC).

-ato (od lat. -ATUS)

Serianni razlikuje tri mogu e tipologije u tvorbi rije i sa sufiksom *-ato*:

1. u imenicama koje ozna avaju dužnost ili okvir u kojem se ona vrši, ali i titulu (*marchese marchesato, principe principato, assessore assessorato, arconte arcontato, triunviro triunvirato, cavaliere cavalierato, casa casato*);
2. u imenicama koje ozna avaju precizno pravno stanje (*celibe celibato, nubile nubilato*) ili skup osoba koje imaju odre eno zaduženje (*vescovo vescovato, patrono patronato, ordinario ordinariato, bracciante bracciantato, porpora porporato*);
3. u kemijskoj terminologiji, gdje *-ato* ozna ava grupu soli dobijenih iz oksidokiselina (*zolfo solfato, fosforo fosforato*).

-eria (dolazi od primjene *-ia* na rije i tvorene sa sufiksom *-ARIUS* kroz francuski model *-erie*)

Ozna ava trgova ku ili industrijsku djelatnost (*falegname falegnameria, tabacchi tabaccheria, gelato gelateria, birra birreria, pelliccia pellicceria*), iju potvrdu nalazimo još u Toskani *mesticheria*, 'prodavnica lakova, boja, gipsa' (<*mistica*, 'mješavina boja sa uljem koja služi za pripremanje platna za slikanje'). Ovaj sufiks izražava i kolektivnu vrijednost, da bi ozna io grupu osoba (*tifoso tifoseria*) i stvari (*computista computisteria, argento argenteria*). Može ozna avati i radnju (*pirata pirateria, stregone stregoneria*). Ponekad sa sobom nosi i negativnu nijansu (*bamboccio bambocceria*, primjer koji pronalazimo kod Alineija ali ne i u DISC-u, *filosofo filosoferia, mariolo marioleria, cafone cafoneria, civetta civetteria*).

-eto, -eta (usp. lat. *-ETUM*, npr. OLIVA OLIVETUM)

Dva sufiksa, lokativne vrijednosti, ozna avaju prostor karakteriziran odre enom vegetacijskom vrstom (*giunco giuncheto, quercia quercento, pino pineta, felce felceta*) ili, prema Dardanu i DISC-u, obilnoš u odre enog elementa, predmeta i sli nih materijala (*sughero sughereta, masso masseto, maceria macereto, sepolcro sepolcreto*, tako er *paglia paglieto, ghiaia u obliku ghiara ghiareto i tumulo tumuleto* koje smo pronašli kod Alineija). Brojni su slu ajevi kada se osnovi dodaju oba sufiksa (*faggio faggeta/faggetto; leccio lecceta/lecceto*). Izdvaja se slu aj *albereto*, sa zna enjem 'plantaža, nasad drve a' u najširem smislu bez oznake posebne vrste; DISC ga definiše kao derivat od *albero* i sufiksa *-eto*, dodaju i da se može prona i »ve u latinskom ARBORETUM«.

-iere, -iero (od francuskog *-ier*, koji pak poti e, kao *-aio, -aro*, iz lat. *-ARIUS*)

Sufiks je bio korišten, prema DISC-u, da bi ozna io »plemi ko, uzvišeno zanimanje, u odnosu na *-aio* koji je bio rezerviran za prosta, obi na zanimanja (*cavalliere / cavallaio*)«.

Dardano napominje da se sufiks *-iere* veže za konkretnе, nežive imenice. Služi za ozna avanje zanimanja: osnovu obi no ini instrument rada (*coppa coppiere; cocchio cocchiere*) ili mjesto na kojem se rad vrši (*magazzino magaziniere, ferrovia ferrovieri, locanda locandiere*); što se ti e *ingegnere i ragioniere* tu moramo doprijeti do porijekla koje vodi od *ingegno i ragione* u starom italijanskom jeziku, gdje ta dva termina ozna avaju 'sprava, naprava' i 'obra unavanje'. Klasifikacija koju nudi Dardano je dijelom i proširena: ne nalaze se naprimjer lekseme kao *paciere* iz funkcije koju obavlja (<*pace*>), *contrabbandiere* (<*contrabbando*>) i *novelliere* ('onaj koji piše novele', <*novella*>) iz aktivnosti koju vrši, *fontaniere* (<*fontana*>), *baleniere* (<*balena*>), *falconiere* (<*falco*>), gdje osnova ozna ava ono na emu ili oko ega se radnja vrši.

Serianni naglašava injenicu da su sa sufiksom *-iere* složeni i nazivi instrumenata (*candela candeliere; brace braciere*; u vezi *scacchiere*). Varijanta *-iero*, koja poti e od privla enja najproduktivnijih imenica muškog roda na *-o*, ulazi u tvorbu nekih imenica (*condottiero<condotta*, 'poduhvat kapetana sa njegovom milicijom', *veliero<vela*, od sredstva koje pokre e amac) i brojnih pridjeva (*costa costiero, verità veritiero*).

-iera (ženski oblik od *-iere, -iero*; ponekad prethodni palatalni glas apsorbira glas *i* od *-iere, -iero, -iera; messaggero, cartuccera*).

Rijetko se odnosi na živa stvorenja i ozna ava predmete koji nešto sadrže (*cioccolata cioccolatiera, sale saliera, olio oliera, tè teiera, acquasanta acquasantiera*); ponekad daje smisao kolektivnog (*scoglio scogliera, tasto tastiera, raggio raggiera*). Zabilježi emo da u rije i *specchiera* sufiks ozna ava ve u proporciju predmeta u odnosu na osnovu *specchio*. Ovaj sufiks se koristi i da ozna i profesionalnu djelatnost, kao »ženska« varijanta od *-iere* (*infermo infermiere/infermiera*).

-ificio

Dok sufiks *-eria* ozna ava 'malu aktivnost', sufiks *-ificio* ima vrijednost, po Dardanu, 'fabrike' (*lana lanificio, pane panificio, cotone cotonificio, zucchero zuccherificio*), i to je osnovni razlog koji ga ini mnogo produktivnijim od sufiksa *-eria* (cfr. *maggia maglificio/magliera*).

-ile (od lat. *-ILE*, srednji rod od pridjevskog sufiksa *-ILIS*, koji je isprva tvorio pridjeve, a potom imenice)

Ima lokativno / kolektivnu vrijednost, tvori rije i koje se odnose na staje ili ogra ene prostore (*cane canile, gatto gattile, porco porcile*), ali tako er i derivate iz zajedni kih imenica, da bi se ozna ilo mjesto na kojem se nalazi osnova (*arena arenile,*

fontana fontanile, campana campanile, fieno fienile). Definicija ovog sufiksa se može proširiti tako što ga možemo posmatrati i kao sufiks koji indicira mjesto koje sadrži ono što je specificirano osnovom. Već u XIV stoljeću se pojavljuje *cortile* (<corte>).

Ovaj sufiks se takođe koristi za tvorbu pridjeva, esto supstantiviranih od imenica ili glagola (*giovane giovanile, notaro notarile, podestaria podestarile*).

-*ino* (od lat. -INUM, sufiks koji označava odnos pripadnosti ili porijekla)

Ne baš visoki stepen produktivnosti sufiksa -*ino* u kategoriji denominálnih imenica zavisi od injenice što on takođe služi i za realiziranje druge etiri transformacije (*Glagol Imenica nomen agentis, Glagol Imenica sredstvo, Imenica Pridjev, Imenica Imenica promjenjiva*). U kategoriji denominálnih imenica koristi se u imenicama muškog roda koje označavaju zanat i aktivnosti dobijene od drugih imenica (*contado contadino, posta postino*): među derivatima Dardano razlikuje one koji označavaju osobe (*strada stradino, ciabatta ciabattino*) i one koji se odnose na neživu bića, predmete, ure aje (*acciaro acciarino, stoppa stoppino*,). Izdvojili bi termin *cittadino* koji znači 'onaj koji stanuje u gradu', ali takođe određuje i onoga koji je član jedne zajednice (*državljanin*).

-*ista* (od gr. κοινός –*istes* putem lat. –ISTAM)

Predstavlja jedan od najproduktivnijih sufiksa za označavanje onoga koji vrši radnju (*farmacia farmacista*, naziv koji u XIX stoljeću mijenja prethodni naziv za to zanimanje *speziale, greco grecista*, te moderniji *bar barista, gomma gommista*,), onoga koji slijedi neku ideologiju ili politiku ili religioznu misao (*sanfedismo sanfedista, razionalismo razionalista, ontologismo ontologista, regionalismo regionalista*), onoga koji posjeduje određeni stav ili sklonost (*semplicismo semplicista, pessimismo pessimista*,). Od *cubo* ('platforma postavljena sa strane u diskoteci') derivira *cubista*, sa značenjem 'djevojka koja nastupa pleše i na platformi'); značenje se naslanja na klasični pojam *cubista* (< franc. *cubiste*

- a) se može tvoriti od svake osnove;
- b) je neutralan, kada označava zanimanja ili prostore (*paracadute paracadutista, prevedena posluženica od franc. parachutiste*).
- c) Za razliku od sufiksa -*istico*, koji ima negativnu konotaciju, -*ista* pridaje objektivnost pridjevu (*utopista / utopistico, aprioristico / apriorista*).

Sa fonomorfološke tačke gledišta Dardano razlikuju dva slučaja:

- 1) *-ista* se dodaje na osnovu (*auto autista, bar barista*);
- 2) *-ista* zamjenjuje sufiks osnove (*economia economista, pedagogia pedagogista*). Vrlo est slu aji je da imenica na *-ista* bude tvorena od osnove koja oznaava neki ideal (*fascismo fascista*) ili stav (*teismo teista*) sa ispadanjem baznog sufiksa *-ismo*.

-ume

Kolektivnoj vrijednosti (*dolce dolciume*) ovaj sufiks pridodaje, analogno sufiksu *-ame*, negativnu konotaciju, koja esto zavisi od prijema osnove (*caglia canagliume*).

-uro, -ina, -ire, -oma, -osi (porijeklo: *-uro* od franc. *-ure*; *-ina* od franc. *-ine* preko njem. *-in*, a od lat. *-INUS*; *-ire* od gr. *-ites*, oznaava odnos porijekla ili odnosa; *-oma* od gr. *-ima*; *-osi* (od gr. *-osis*)

U ovoj grupi su udruženi sufiksi koji se konvencionalno koriste u jeziku nauke: u leksici kemije nalazimo *-uro*, sa znaenjem 'binarni spoj metala i metaloida' (*cloruro, fosfuro*). Sufiks *-ina* takođe se nalazi u polje kemije da bi označio organske i neorganske spojeve (*formaldeide formalina*), medicine (*tossina, emoglobin*), biologije (*ptyalon* 'slina' *ptialina*) i zoologije (*trichina*). Istoj kategoriji pripadaju izrazi iz ljekarske prakse: na *-ite* se definiraju zapaljenja organa na koji se termin odnosi (*congiuntivite, sinusite*); sufiks

-osi označava patološka ili disfunkcionalna stanja, patologiju (*sclerosi, artrosi*), dok *-oma* upućuje na otekline (*ematoma*), zapaljenja neke tjelesne regije (*granuloma, sifiloma*) ili tumorske tvorevine benignog ili malignog karaktera (*sarcoma, glaucoma*).

Imeni ki deadjektivni sufksi

Već prema većoj ili manjoj disponibilnosti pridjeva da podliježu procesu nominalizacije, Dardano predlaže preliminarnu distinkciju između termina koji se prevalentno koriste kao pridjevi i termina korištenih i kao pridjevi i kao imenice. Dok se prilikom transformacije jednog termina koji se najčešće upotrebljava kao pridjev polazi od osnovne sekvence *avere + complemento*, u slučaju transformacije termina koji može imati vrijednost kako pridjeva tako i imenice se kreće od imeničke sintagme ujedinjujući i sastavljeni od *nome esprimente qualita' + aggettivo di base*. Po Dardanu, sufiks, sa baznim pridjevom, ukida imenicu: l'operaio ha »la qualita'« *cortese la cortesia dell'operaio*.

-aggine (od lat. **–AGINEM**, koji je prvotno tvorio nazine biljaka, te potom prešao na zna avanje apstraknih osobina)

Iskazuje stanje; esto se dodaje pridjevima koji imaju pogrdno zna enje, te i sam sufiks poprima negativnu crtlu *dabbene dabbenaggine*. Kod Dardana pronalazimo i slu ajeve kada se transformacija primjenjuje i na imeni ke osnove: *buffone* (imen. i prid.) *buffonaggine*.

-anza, -enza (od lat. **–ANTIAM**, i **–ENTIAM**)

Pridjevi na **–ante, -ente** se transformišu u imenice putem sufiksa **–anza** i **–enza**, koji su francuskog porijekla: povodom toga se pri izu avanju posmatra poezija na jeziku *d'oc* i *d'oil* kao i raširenost nekih oblika sa sufiksim **–anza, -enza** u italijanskoj poeziji od njenih po etaka do Petrarke. Sufiksi **–anza, -enza** tvore imenice koje izražavaju stanje, na in postojanja (*costanza, usanza, lontatanza, equivalenza, riconoscenza*).

-eria (od franc. **–erie**, koje dolazi od lat. **–ARIUS**)

esto se vezuje uz imeni ku osnovu korištenu kao pridjev te tvori apstraktne pojmove, op enito sa negativnim prizvukom (*fantastico fantasticheria, pedante pedanteria, bigotto bigotteria*).

-ezza, -izia (oba dolaze od **–ITIAM** lat., prvi zbog neprekinute tradicije, a drugi pisanim putem)

Sufiks je karakteristi an za apstraktne imenice koje ozna avaju neki kvalitet, stanje (*sconcio sconcezza, rigido rigidezza*, lat. STULTUS > STULTITIA(M) > *stoltizia*).

esto nailazimo na o uvane dublete tipa:

- *tristezza / tristizia*
- *mollezza / mollizia*

-igia (od franc. **–ise**, lat. **–ITIAM** sa istom vrijednoš u kao i **–ezza**)

»Alterativni« sufiks (DISC), koji se koristi za tvorbu imenica ije zna enje se odnosi na neku karakternu crtlu, obi no negativnu (*cupido cupidiglia, ingordo ingordiglia*). Obzirom da u savremenom italijanskom nije više produktivan, sufiks **–igia** je reduciran na malo slu ajeva u upotrebi, u kojima individualizira jedan viši, u eni register (*grande grandiglia*).

-ia, -ia (dolaze od gr. *-ia*: naprimjer *agathòs agathia*, generalno od osnova koje ozna avaju moralne osobine)

Još uvijek produktivan, prvi zadržava grku akcentualizaciju i koristi se za tvorbu apstraktnih imenica (*folle follia, gagliardo gagliardia*). Analiziraju i klasifikacije Dardana i Seriannija potrebno je napomenuti da se općenito imeni ki deadjektivni sufiksi na -ia primjenjuju na pridjevske osnove koje izražavaju moralne osobine ili duševna stanja.

-ismo, esimo (od lat. -ISMUM, gr. *ismós* naročito raširen u periodu Humanizma)

Porijeklom iz klasičnog perioda i internacionalno rasprostranjen, sufiks svoju potvrdu pronalazi u jednom dubletu iz višeg registra (gdje kratko *i* prelazi u *i*, dok opstaje grupa *sm*) i u jednom dubletu iz narodnog jezika (gdje kratko *i* prelazi u *e*, te se dešava epenteza glasa *i* između piskavog suglasnika i nazala). Sufiks -ismo tvori imenice koje izražavaju doktrine, tendencije, političke, vjerske ili socijalne, umjetničko-književne pokrete (*stoico stoicismo, storico storicismo, classico classicismo, manicheo manicheismo, razionale razionalismo, romantico romanticismo*, na osnovu franc. *romanticisme / romantisme*). Osim toga ovaj sufiks označava i stav (*fatale fatalismo* na osnovu franc. *fatalisme*), ideološku orijentaciju (*utilitario utilitarismo* na osnovu franc. *utilitarisme*).

-ità, età, -tà (od lat. -TAS nominativ, -TATE(M) akuzativ; karakteristične za apstraktne imenice, dolazne tako transformacije BREVITATE > brevitade brevità)

Sva tri sufiksa tvore imenice ženskog roda izvedene iz pridjeva i označavaju itelja apstraktnih osobina (*lezioso leziosità, gommoso gommosità, sobrio sobrietà*). Tako je, ovaj sufiks može označavati situaciju ili stanje (*facile facilità, contrario contrarietà*). Poseban slučaj je riječi koje se završavaju na -bilità, gdje se sufiks -ità nadovezuje na latinsku osnovu -BILIS: VULNERABILIS *vulnerabile vulnerabilità*. Dardano objašnjava visoku produktivnost ovog sufiksa njegovom mogućnosti da dovodi do nominalizacije i pridjeva nastalih od imenica (*territorio territoriale territorialità, famiglia familiare familiarità*).

-itudine (<lat. -ITUDINEM)

Rijedak i sa jakom primjesom latinskog, označava apstraktne pojmove (*solo solitudine, simile similitudine, irrequieto irquietudine*), koji izražavaju neko stanje, najčešće duševno. Riječi tvorene sa sufiksom -itudine se nadovezuju ili su direktno izvedene iz riječi i latinskog jezika na -ITUDINE(M) (*inetto inettitudine* iz latinskog INEPTITUDO

'stoltezza', AMPLUS > AMPLITUDINE(M) *amplitudine*, BEATUS > BEATITUDINE(M) *beatitudine* koje po DISC-u poti e iz XIII stolje a).

-tù

Nije više produktivan u savremenom italijanskom jeziku. Dardano ga ograni ava na tri termina (*giovane gioventù, schiavo schiavitù, servo servitù*), koji su i jedini, tako er i na osnovu onoga što se može prona i u *Dizionario inverso italiano* od Alineija. Sufiks je korišten da bi izrazio neki apstraktan pojам ili stanje.

-ume (od lat. sufiksa –UMEN)

Nosi negativno-pogrdni karakter, koji se pridružuje predo avanju zbirnog (*vecchio vecchiume, lordo lordume*). Vrlo su rijetki ostali primjeri: *torbido torbidume, rancido rancidume*.

-ura (od lat. –URAM, prvobitno tvorio deverbalne imenice, a potom se skoro stopio sa – OREM)

Za razliku od analogne transformacije *Glagol Imenica* (*curvare curvatura*), transformacija *Pridjev Imenica* putem tog sufiksa je vrlo rijetka (*fresco frescura, alto altura* gdje nailazimo na semanti ku diversifikaciju u konkretnom smislu, *lordo lordura, freddo freddura, bravo bravura, brutto bruttura*), uvijek u smislu iskazivanja neke osobine ili karakteristike.

Imeni ki deverbalni sufiksi

Dardano predlaže shemu transformacije *Glagol > Imenica*, uzimaju i za polaznu osnovu grupu *imenica + glagol*, razlikuju i sljede e glagole:

- prijelazne: *il gallo canta il canto del gallo;*
- neprijelazne: *la vettura circola la circolazione della vettura,*
- povratne neprijelazne: *il marito si arrabbia l'arrabbiatura del marito;*
- povratne: *Paolo si pulisce la pulizia di Paolo;*
- uzajamne: *gli sposi si cambiano gli anelli lo scambio degli anelli da parte degli sposi;*
- bezli ne (aktivni, ali konstruisani kao pasivni): *si leggono i giornali la lettura dei giornali;*
- pasivne: *il motore è montato il montaggio del motore*

-*aggio* (usp. imeni ke denominalne sufikse, francuskog ili provansalskog porijekla, ali koji dolaze iz lat.: *viaggio* < VIATICUM; ali i *omaggio, coraggio*)

Što se ti e srednjevjekovnih imenica, izvedenice se rijetko kada mogu analizirati; lakše se pak mogu individualizirati u recentnijim složenicama (*atterrare atterraggio*), koje iskazuju tehni ke operacije (*doppiare doppiaggio*, izraz tipi an za jezik kinematografije i potvr en prvi put 1933. godine kao prevedena posu enica franc. *doublage*). Sufiks je aktivan ve od XVIII stolje a, a kao potvrda tome je oblik *arrembare arremaggio*. esto rije i deriviraju direktno iz francuskih denominalnih imenica (*boycotter boicottage boicottare*). Ako iz franc. *lavage* derivira *lavaggio*, izraz *lavaggio del cervello* dolazi pak iz engleskog *brain washing*. Dardano primje uje da se ovaj sufiks vezuje ipak samo za glagole prve konjugacije.

-*ando, -anda* (od latinskog do etka gerundiva –ANDUM u muškom rodu, -ANDA u ženskom rodu, glagola prve deklinacije)

Izražava ideju neke zada e (*moltiplicare moltiplicando*), potrebe ili predstoje e radnje (*laurerare laureando*, odnose i se na studenta koji polaže diplomski ispit

-*ante, -ente* (od lat. participa prezenta u akuzativu, tj. od –ANTE(M) za prvu konjugaciju, -ENTE(M) za drugu i tre u konjugaciju)

Omogu avaju da se iz glagolske osnove dobije imenica koja se odnosi na osobu vršioca radnje koja op enito indicira neki rad, stanje ili uobi ajeni pokret (*commerciare commerciante* vjerovatno preko franc. *commercant, supplire supplente*), apstraktnu radnju (*muovere movente*). U Seriannijevoj podjeli se ne nalaze rije i kao *protestare protestante, credere credente*, u kojoj sufiksi iskazuju neku misao ili ideologiju. U tehni ko-nau nom registru koriste –ante i –ente u imenicama neživih elemenata: *colorare colorante; assorbire assorbente*. Imenice tvorene sa –ante i –ente se mogu smatrati i kao supstantivirani pridjevi, koji posjeduju obje funkcije, i imeni ku i pridjevsku.

-*anza, -enza* (-anza od lat. –ANTIAM derivat iz –ANTIA nominativa množine srednjeg roda participa prezenta glagola prve konjugacije; -enza od lat. –ENTIA, od svršetka participa prezenta –ENS).

Nastaju od osnove participa prezenta (lat. IGNORANS > IGNORANZIA, hipoteza koju predlažu i Dardano i Serianni) da bi izrazili apstraktne pojmove, stanje, na in postojanja: *dimenticare dimenticanza, prestare prestanza*. Neke imenice su održale vrijednost imenica iz u enog regista, i koriste se u književno-kriti koj leksici: *dominare dominanza, concordare concordanza, assonare assonanza*. Posebna kategorija, prebogata primjerima, je ona sa završecima na –anza i –enza koji pripadaju birokratsko-službenom jeziku: *ordinare ordinanza* prevedena posu enica franc. *Ordonnance*. Visoka frekventnost

tehni kih termina na *-anza* i *-enza* svjedo i o dobroj produktivnosti ovih sufiksa u italijanskom jeziku izme u devetnaestog i dvadesetog stolje a.

-ato, -ata, -uta, -ito, -ita (od lat. *-ATUM, -ATAM*, do eci muškog i ženskog roda participa prošlog prve konjugacije; *-uta* je do etak ženskog roda participa prošlog glagola na *-i* i na *-e*; *-ITUM, -ITAM*, sufiksi participa prošlog glagola druge, tre e i etvrte konjugacije)

Radi se o sufiksima participa prošlog koji se koriste u imeni kim oblicima. Op enito gledaju i, prilagodili su se izražavanju apstraktnih pojimova, ali i nekih konkretnih elemenata: *postulare postulato, impaginare impaginato*. Sa sufiksom *-uta* se tvore neke imenice tehni ko-birokratskog rje nika i esto deriviraju iz participa prošlog u muškom rodu: *trattenere trattenuta, ritenere ritenuto ritenuta*. Osim toga, sa *-ito* se tvore imenice koje ozna avaju oglašavanje životinja: *garrire garrito, nitrire nitrito*.

-erìa (usp. imeni ke denominalne tvorenice)

Iskazuju prevalenciju lokativne vrijednosti, izražavaju mjesto na kojem se odvija radnja ili vrši neko zanimanje: *raffinare raffineria, stirare stireria, fondere fonderia*. Postoje i slu ajevi kada ovaj sufiks ulazi u apstraktne imenice sa zna enjem osobine, karakternog aspekta ili stava (*millantare millanteria*).

-ino, -ina (od lat. pridjevskog sufiksa *-INUS*)

Po evši od malo produktivne predstave odnosa i sli nosti, sufiks je poprimio deminutivnu vrijednost, koja se esto odnosi na zanimanja smatrana poniznim (*arrotare arrotino, ballare ballerino* sa ukidanjem *-a-* ispred *r*, *spazzare spazzino*). Serianni nam nudi i još nekoliko slu ajeva: danas kristalizirana forma *becchino* koja derivira iz *beccare* u zna enju 'prendere (il morto)', iju prvu upotrebu nalazimo još u XIV stolje u (DISC). Kada ini dio deverbalnih imenica koje se odnose na predmete, sufiks *-ino* daje toj rije i ulogu *nomina agentis*: *temperare temperino, accendere accendino*. Tako er postoje i derivati on neglagolske osnove: *fattorino, contadino, crocerossina*.

-io (prema mišljenju Rohlfsa ovaj sufiks derivira od lat. *-ERIUM*, sufiksa koji tvori imenice od imeni kih i glagolskih osnova)

Posjeduje frekventno-intenziviraju u dimenziju, naglašava ponovljenu radnju, esto u odnosu na uditivnu sferu (*pigolare pigolio*). Isto tako može tvoriti i imenice iz vizuelne sfere (*luccicare luccichio*) i drugih osjetilnih polja (*frullare frullio, dondolare dondolio*). Ipak broj tvorenih rije i sa ovim sufiksom ostaje ograni en, a koristi se prevashodno u književnoj leksici.

-mento (od lat. *-MENTUM*)

Zajedno sa *-zione, -sione* predstavlja fundamentalni sufiks za tvorbu imenica iz glagolske osnove. Dardano napominje kako je vrlo raširen u savremenom italijanskom jeziku, ali ipak

manje produktivan u odnosu na staroitalijanski. Izražava radnju i njen rezultat, efekat (*insegnare insegnamento, compicere compiacimento, possedere possedimento*). Na osnovu glagola *nutricare* tvori se *nutricamento* u zna enju 'nutrimento' i pripada staroitalijanskom, a naro ito književnom jeziku. Ako je osnova glagol prve konjugacije, onda je pravilo tvorbe rije i da imenica ima do etak *-amento* (*cambiare cambiamento, caricare caricamento*); ako je pak osnova glagol iz druge dvije konjugacije tada se imenica završava sa *-imento* (*sfinire sfinimento*).

-one, -ona (od lat. *-ONE(M)*, prvobitno imeni ki sufiks sa zna enjem osobine, karakteristike ili navike, posebno negativne, neke osobe)

Kao i *-ino*, ovaj sufiks je tipi no alternativni. Tvorim imenice u kojima je indicirana neka navika, obi no sa negativnom konotacijom pomanjkanja umjerenosti (*mangiare mangione, sprecare sprecone, piagnucolare piagnucolone*). Dardano bilježi da augmentativno-pogrdno zna enje rezultira najo itije u slu ajevima u kojima postoji paralelno korištenje deverbalne imenice na *-tore* sa neutralnim smislom: *mangiare mangiatore / mangione; bere bevitore / beone*. Rijetki su slu ajevi u kojima se imenica odnosi na neživa bi a ili radnje (*scivolare scivolone, ribaltare ribaltone*).

-toio, -torio, -toia, -toria (od lat. *-TORIUM*, tipi an za imenice nastale od participa prošlih; op enito *-toio* je sufiks iz narodnog jezika, *-torio* je sufiks iz književnog jezi kog regista) Ti sufiksi ozna avaju mjesta na kojima se vrše odre ene radnje (*lavare lavatoio, marcire marcitoia*) ili sredstvo korišteno da bi se ta radnja izvršila (*mangiare mangiatoia*). Izvedenice sa do etkom *-torio* posjeduju pretežno lokativnu vrijednost, a nešto rje e instrumentalnu: *consultare consultorio, dormire dormitorio*.

-tore, -trice (od lat. *-TOREM* ili *-SOREM*, kada se osnov glagola svršava na *d*)

Oba sufiksa (muški i ženski rod) se ujedinjuju sa glagolskom osnovom, uglavnom sa participom prošlim, da bi tvorili imenicu ili pridjev sa zna enjem osobe ili stvari koja vrši radnju izraženu glagolom (*guidare guidatore, tappare tappatrice, cucire cucitrice*). esto rije i na *-tore* i *-trice* ulaze u italijanski jezik direktno iz latinskog (VENDITORE(M) *venditore*). Dardano sa teorijske ta ke gledišta prou ava transformaciju glagola u *nomen agentis* i izdvaja razli ite faze u tom procesu nominalizacije: od procesa *subjekat + glagol* se prelazi na posrednu fazu u kojoj se pojavljuje adjektivizacija, da bi se najzad stiglo do imeni ke složenice: *l'operaio tesse l'operaio che tesse l'operaio tessitore il tessitore*. Me uprijelaz objašnjava kako se te imenice mogu pojaviti i kao pridjevi: *l'operaio tessitore, lo studente lavoratore, l'operaia ricamatrice*.

-ura (od lat. *-URA*, korištenog za dobijanje deverbalnih imenica iz participa prošlog: SCRIPTUM *SCRIPTURA*).

U italijanskom je situacija sli na kao u latinskom: sufiks *-ura* tvori od glagola apstraktne imenice ženskog roda, izražavaju i prije svega rezultat radnje sadržane u glagolu (*ardere arsura, pulire pulitura*). Dardano tvrdi da je sa morfološke ta ke gledišta osnova uzeta iz participa prošlog: pretežno su tipovi na *-at-ura, -it-ura* (*cucire cucitura, mietere mietitura*).

-zione, -sione (tradicionalno u eni oblik u odnosu na *-agione*; od lat. sufiksa **-TIONEM**) Oba sufiksa dijeli domen korištenja sufiksa *-mento*; pravila o tvorbi rije i nalažu da, kada deriviraju iz glagola prve konjugacije, imenice složene sa *-zione* na kraju završavaju sa *-azione* (*sollevare sollevazione, attuare attuazione*); ako pak proizilaze iz glagola druge ili tre e konjugacije, u nekim slu ajevima imenice imaju završetak na *-izione* (*spedire spedizione, spartire spartizione*) dok u drugim na *-ezione* (*proteggere protezione*), *-ozione, -uzione* (*tradurre traduzione*), *-nzione, -pzione*. Sufiks op enito nosi zna enje radnje i na ina izvršenje neke radnje.

Pridjevski denominationalni sufiksi

-aceo (od lat. **-ACEU(M)**, *-aceo* je latinski u eni oblik u odnosu na *-accio*)

Tvori pridjeve koji ozna avaju osobinu, oblik, aspekt. Sufiks svoju potvrdu nalazi u tehni kom registru (*carta cartaceo, pergamenēa pergamenaceo*), a naro ito u geološkom i botani kom polju (*mica micaceo, tufo tufaceo, erica ericaceo, papavero papaveraceo*). Rije i sa sufiksom *-aceo* deriviraju naj eš e direktno iz latinskih denominationalnih pridjeva (MEMBRANA MEMBRANACEU(M) *membranaceo*, HERBA HERBACEU(M) *erbaceo*).

-ale (od lat. sufiksa **-ALE(M)**, koji je isprva tvorio pridjeve)

Vrlo zastupljen u italijanskom (*inverno invernale, musica musicale*). Posljednjih decenija derivati na *-ale* su u stalmom porastu zahvaljuju i angloameri kom uticaju: Serianni navodi primjere *direzione direzionale, figura figurale, inerzia inerziale*.

-ano (usp. denominationalne imenice; od lat. **-ANUS** za ozna avanje odnosnih pridjeva; SILVA SILVANUS)

est je sufiks *-ano* u toponimima da bi iskazao geografsko porijeklo (*Italia italiano, Roma romano, Venezia veneziano*), li nim imenima da bi izrazio pripadnost nekoj religioznoj grupi (*Maometto maomettano*). Danas i nije toliko produktivan, prema Dardanu, i nalazimo ga u tradicionalnim derivatima (*isola isolano, paese paesano*, primjeri koje Dardano citira i me u onima koji su pretrpjeli nominalizaciju te se stoga mogu

smatrati deadjektivnim imenicama sa nultim sufiksom), ali je est u varijanti *-iano* u tvorbi odnosnih pridjeva nastalih od antroponima (*Pirandello pirandelliano*).

-are (od latinskog sufiksa –AREM)

Vrlo frekventan, kao i sufiks *-ale*, za izražavanje odnosa (*consiglio consigliare*, *nobile nobiliare*). Sufiks *-are* se prije svega koristi u tehni ko-nau noj terminologiji (*bulbo bulbare*, *bile biliare*).

-ato, -ata, -uto, -uta (iako u latinskom vuku porijeklo iz participa, dva sufiksa sa svojim oblicima ženskog roda su mogla biti korištena i sa denominationalnom funkcijom: CORONA CORONATUS)

U italijanskom sufiks *-uto* oznaava prisustvo neke izražene osobine (*occhiali occhialuto*, *corna cornuto*); *-ato* sa sobom nosi više različitih značenja: 'dotato di qualcosa' (*giglio gigliato*). Dardano ove sufikse razmatra u okviru transformacija koje polaze od rečenice *avere + Nome di base* i podvlači da adjektivizacija prolazi preko zavisne relativne rečenice: *il signore ha fortuna* *il signore che ha fortuna* *il signore fortunato*.

-esco (diskutabilnog porijekla; DISC podržava hipotezu da dolazi od germ. –isk iznad kojeg se postavio lat. –ISCUM)

Sufiks se koristio da bi označio odnos (*mano manesco*), esto negativno konotiran, kako pokazuju i savremeniji oblici (*cortigiano cortigianesco*). U Seriannijevoj podjeli nalazimo i primjere koji kazuju da konotacija i ne mora biti uvijek negativna, te se sufiks *-esco* koristi za definiranje neke vrste ili tipa u oblasti književnosti ili filma (*burla burlesco*, *farsa farsesco*). Može tvoriti pridjeve bez naročitih konotacija, a koji deriviraju iz stotica u vezi nekog stoljeća (*Duecento duecentesco/ducecentesco/dugecentesco*).

-ese (usp. lat. –ENSE(M); *-ese* predstavlja oblik iz narodne tradicije sa slabljenjem *-n-* u odnosu na latinski oblik *-ense*)

Tvori pridjeve od toponima i izražava pripadnost nekoj regiji, državi, gradu (*Pavia pavese*, *Malta maltese*) ili nekoj posebnoj društvenoj ili vjerskoj grupi (*borgo borghese*). Uz parodijski ili posebno pogrdan efekat, sufiks se dodaje negeografskim osnovama i izražava jezik koji registar vezan sa određeni ambijent (*politica politichese*, *burocrate burocratese*).

-evole (od lat. –EBILE(M) i –IBILE(M), tvori pridjeve od glagola druge i treće konjugacije; oblik iz narodne tradicije u odnosu na *-ibile* i *-abile*)

Dardano tvrdi da, kao i njegov deverbalni korespondent, ovaj sufiks nije više produktivan: *burla burlevole* je potvrđeno od XVI stoljeća; *compagno compagnevole* je koristio Dante; u XIV stoljeću nailazimo na primjere *carità/caritate caritatevole*, dok u XIII stoljeću u se može pronaći *amore amorevole*. Ako se izvodi iz linijskih imena može imati pogrdnu ili

ironi nu konotaciju: tako od *Crusca* (Accademia della Crusca) dolazi pridjev *cruschevole* ('ligio fino alla pedanteria ai dettami dell'Accademia della Crusca', DISC), te i prilog *cruschevolmente* (DISC); od *Boccaccio* derivira pridjev *boccacevole*, odnose i se na imitatore Boccaccia i njegovog stila (DISC).

-ico (za model ima lat. –ICUM i gr. –*ikòs*)

Spada me u najproduktivnije pridjevske sufikse modernog italijanskog, tim više što se može prilagoditi rije ima bilo kojeg tipa ili provenijencije (*panorama panoramico, film filmico*). Izdvajamo tri slu aja, u odnosu na fonomorfološki aspekt:

- a) **-ico** se dodaje na osnovu (*atomo atomico, lava lavico*);
- b) sufiks **-ico** zamjenjuje sufiks osnove (*eclettismo eclettico, ellenismo elenistico, egoismo egoistico*);
- c) dešava se modifikacija osnove putem infiksa **-at-** (*dramma drammatico, linfa linfatico, programma programmatico*).

Podgrupa rije i sa sufiksom **-ifico** tvori odnosne pridjeve (*pace pacifico, dolore dolorifico, sudore sudorifico, immagine immaginifico*).

-ile (usp. imeni ke denominalne)

Radi se o odnosnom pridjevu koji se može porediti sa više aspekata sa pridjevima na **-ale**. Dardano konstatira produktivnost ovog sufiksa, raširenog u razli itim sektorima da bi tvorio pridjeve koji izražavaju stanje izraženo u osnovi (*privera primaverile, minore minorile, vescovo vescovile*).

-ino, -iaco (za **-ino** usp. imeni ke denominalne; **-iaco** derivira iz latinskog sufiksa –IACU(M), varijacije sa vokalnim proširenjem od –ICUS)

Alternativni geografski pojmovi sa sufiksom **-ese**, dosta brojni: **-ino** može tvoriti pridjeve iz toponima (*Firenze fiorentino, Parigi parigino*) ili iz antroponima (*Carlo Magno carolino*); primjenjuje se i na imenice koji ozna avaju odnos, sli nost, materiju, boju (*argento argentino, settembre settembrino*). Tako er primjenu nalazi i na osnovama sastavljenim od imena životinja, ne samo da bi izrazio tipi nu karakteristiku neke životinje (*bufalo bufalino*), ve ponajprije da bi iskazao neki njen aspekt u fizi kom izgledu ili karakteru ovjek (*lepre leporino* kaže se za usnu).

-izio, -izia (od lat. –ICIUM)

Oba sufiksa su malo produktivni; za **-izio** bi mogli re i da je poluu ena forma (*cardinale cardinalizio, impiegato impiegatizio*), dok **-eccio** spada u sufikse iz svakodnevnog, narodnog govora (*pecora pecoreccio*).

-oide (od sufiksa gr. **–oeides**, koji dolazi od imenice *êidos* u zna enju 'model')

Sufiks se koristi u nau noj terminologiji (*colla colloide, magnolia magnoloide*) i lingvisti koj (*prefisso prefissoide, suffisso suffissoide*) da bi oznaio slinost, afinitet. Ispoljava svoju produktivnost u politi koj i novinarskoj sferi (*liberale liberaloide, socialista socialistoide, intellettuale intellettualoide*) gdje poprima negativnu konotaciju.

-oso, -osa (usp. lat. **-OSOS**)

Služi za tvorbu odnosnih pridjeva koji u prvi plan stavlaju neki uslov, svojstvo izraženo osnovom (*sangue sanguinoso, burrasca burrascoso*). Dardano navodi i još neke pridjevske denominationalne sufikse koji su manje frekventni: **-ane; -ineo; -igno; -iero; -escente;**

Pridjevski deadjektivni sufiksi

Sufiksi **-iccio, -igno, -ognolo, -accio** se mogu ubrojiti prije u one koji pripadaju oblasti alteracije, a što je vidljivo i iz načina na koji ih klasificiraju Serianni i Dardano.

Pridjevski deverbalni sufiksi

Dardano izdvaja sljedeće faze prelaska iz tranzitivnog glagola u izvedeni pridjev:

- transformacija rečenice iz aktivne u pasivnu;
- prijelaz iz glagolske kategorije u pridjevsku, putem relativne zavisne rečenice.

qualcuno critica il libro il libro è criticato il libro che è criticato il libro criticato

Ako je glagol neprijelazan, transformacija se realizira sa glagolskom sintagmom *essere + aggettivo*: *il signore è venuto a Roma il signore che è venuto a Roma il signore venuto a Roma*.

-abile, -ibile (od lat. **-ABILIS, -IBILIS**)

Pridjevi koji se tvore sa ovim sufiksima indiciraju mogućnost ili potrebu; kada su prijelazni, imaju pasivno značenje: **-abile** se primjenjuje na glagole I konjugacije (*verificare verificabile*), **-ibile** na glagole ostale dvije konjugacije (*reperire reperibile*). Osim toga, po Dardanu, pridjev se izvodi iz transformacije pasivne rečenice koja sadrži glagol »potere«: *si può giustificare l'assenza l'assenza può essere giustificata l'assenza è giustificabile*.

-ante, -ente (usp. imeni ke deverbalne; pridjevi sa sufiksima -ante i -ente koincidiraju sa participom prezenta glagola iz kojega poti u)

ine brojnu grupu, naro ito oni sa sufiksom -ante: *accomodare accomodante, somigliare somigliante, ripugnare ripugnante*. Po Dardanu transformaciji prethodi relativizacija: *una persona ignora una persona che ignora una persona ignorante*.

-evole (od lat. -EBILE(M) i -IBILE(M), zastupljen u derivaciji u narodnom govoru, usp. denominationalni pridjevi)

Manje produktivan od -abile, -ibile, sufiks -evole ima sli no zna enje; može imati kako aktivnu vrijednost (*sfavorire sfavorevole*), tako i pasivnu (*riprovare riprovevole*). Ponekad se ovaj sufiks pojavljuje u dubletima sa sufiksom -abile (*maneggiare maneggevole/maneggiabile*).

-tore, -trice (usp. imeni ke deverbalne)

Sufiksi -tore, -trice tvore pridjeve koji se odnose na osobu ili na stvar koja vrši radnju izraženu glagolom koji je u osnovi. Predstavlja prijelaznu fazu transformacije *Verbo Nome (l'operaio tesse l'operaio che tesse l'operaio tessitore il tessitore)*. Termin *operaio, strumento, macchina* za koje je vezan pridjev u pravilu otpadaju i sufiksat preuzima vrijednost imenice.

-torio, -sorio (usp. imeni ke deverbalne)

Pojavljuje se u sistemu sa tri elementa sastavljenom od *Nome - Verbo - Aggettivo (adulare - adulazione - adulatorio; persuasione - persuadere - persuasorio)*, gdje se Aggettivo može smatrati i denominationalnim i deverbalnim (*confutare - confutazione - confutatorio*). U odnosu na ovu tvrdnju, može se re i da to i ne predstavlja vrsto pravilo jer sistem nema uvijek sva tri elementa (*canzonare-canzonatorio*), a naro ito u najnovijim sufiksatima (*sciare-sciatorio*). Napomenu emo da rije i sa sufiksima -torio i -sorio, esto deriviraju direktno iz latinskih pridjeva (EXPIARE EXPIATORIU(M) *espiratorio*, ACCEDERE ACCESSORIU(M) *accessorio*) ili iz kasnog latiniteta (klas. lat. RESPIRARE kasni lat. RESPIRATORIU(M) *respiratorio*, klas. lat. SIMULARE kasni lat. SIMULATORIU(M) *simulatorio*, klas. lat. ILLUDERE kasni lat. ILLUSORIU(M) *illusorio*).

Glagolski denominationalni i deadjektivni sufiksi

-are, -ire (od svršetaka infinitiva prve i etvrte latinske konjugacije, koje su jedine ostale produktivne u romanskim jezicima)

Vrlo brojna grupa izvedenica, u razliitim epohama: prijelazni glagoli (*spazzola spazzolare, sale salare*), neprijelazni (*duello duellare, sciame sciamare*), koji dolaze iz italijanskih ili stranih osnova (*reset resettare* u zna enju 'dare il comando di reset' DISC) ili onomatopejski (*clic cliccare*). Osim iz imeni kih, esto deriviraju i iz pridjevskih osnova (*frollo frollare, marcio marcire*).

-*eggiare* (usp. lat. -IDIARE < gr. -ízein, od kojega je izveden -izzare)

Ako tvori neprijelazne glagole, sufiks -*eggiare* poprima vrijednost realizacije, difuzije onoga što je izraženo u osnovi (*ombra ombreggiare*) ili intenziviranja, ponavljanja nekog stava (*guerra guerreggiare*), ustrajnost na ina postojanja ili injenja (*rumore rumoreggiare*); ako pak tvori prijelazne glagole sufiks prenosi vrijednost ponavljanja izražene u osnovi (*amore amoreggiare*). Protkan ekpresivnom vrijednošću, sufiks tvori glagole od imeni kih osnova (*danno danneggiare, padrone padroneggiare*), a rijetko od pridjevskih osnova (*aspro aspreggiare*). Među one koji se više ne upotrebljavaju, Dardano ubraja *armeggiare* i *villeggiare*, a uostalom prosječni govornik te glagole više i ne dovodi u vezu sa osnovama iz kojih su izvedeni (*arma* i *villa*). Iz iste osnove se može dobiti glagol na -*eggiare* i parasintetički glagol: *biondeggia/imbiondire*; i među njima se pojavljuje semantička diferencija: pored opozicije neprijelazan/prijelazan, bilježimo da prvi termin ne posjeduje npr. fativnu karakteristiku dok je drugi posjeduje.

-*ificare* (usp. lat. -FICARE, koji porijeklo vuče iz FACERE)

Deriviranom glagolu daje značenje 'dare a qualcosa o a qualcuno le caratteristiche espresse dalla base' (*strato stratificare*), ustvari sufiksatu pridodaje fativnu vrijednost. Kako za nominalne tako i za adjektivne glagole Dardano pronalazi morfološke varijante vezane za prisutnost latinizama: *dio deificare, esempio exemplificare, ampio amplificare*. U kategoriji nominalnih glagola na -*ificare* mnogi su »bez osnove«: *lubrificare* (fr. *lubrifier*), *mistificare* (fr. *mystifier*), *ratificare* (srednjevjekovni latinski). Prevalentan je broj prijelaznih glagola; među neprijelaznim, pored *pontificare*, pronalazimo *nido nidificare, prole prolificare*.

-*izzare* (od crkvenog lat. -IZARE, što je pak kalk iz gr. -izein; -*izzare* je tradicionalno u ena forma nasuprot -*eggiare*)

Služi za tvorbu glagola analognih onima na -*eggiare*, a koji označavaju radnju izvršenja, redukcije ili imitacije. Dardano izdvaja fativnu vrijednost sadržanu u nominalnim na -*izzare*. Tvori glagole od imenica (*atomo atomizzare* na engleskoj osnovi *to atomize, armonia armonizzare*) i od pridjeva (*puntuale puntualizzare, normale normalizzare* na francuskoj osnovi *normaliser*). Ovaj sufiks je u velikoj ekspanziji prilikom tvorbe neologizama: pored sada već 'nekadašnjih' *scandalizzare, formalizzare*, pronalazimo u savremenom italijanskom i *gambizzare* (od *gamba*), *ottimizzare* (od *ottimo*).

Glagolski deverbalni sufiksi

Kao i za pridjevske deadjektivne sufikse, zona upotrebe se nalazi negdje između u sufiksacije i alteracije. Ova kategorija se sastoji od malo elemenata koji su slabo produktivni:

- a) *-ellare* (iz lat. *-ILLARE*) sa deminutivno-u estalim značenjem (*saltare saltellare* ali i *salterellare, canta canterellare* sa interfiksom *-r-* koji uzrokuje zatvorenost protoni nogi *-a-*);
- b) *-icchiare, -acchiare* (iz lat. *-ICULARE, -ACULARE*): Tvore glagolske alterate sa u estalom ili deminutivnom vrijednošću (*cantare canticchiare, lavorare lavoricchiare, tossire tossicchiare*).

Priloški deadverbijalni sufiksi

Koincidiraju sa onima koje smo već analizirali u prethodnim kategorijama (*perbene perbenismo* za sufiks *-ismo*; *indietro indietreggiare* za sufiks *-eggiare*).

Tvorba sa nultim sufiksom

Radi se o deverbalnim imenicama koje nemaju sufiksa, već se na korijen glagolske osnove direktno pridodaje svršetak za muški ili ženski rod (*modicare modifica; multiplicare multiplica*). Dugo vremena odbacivane od lingvističkih puritanaca, ove tvorbe pripadaju birokratskom i tehničkom registru (*addebitare addebito, derogare deroga*). Brojni su slučajevi deverbalnih imenica tvorenih od glagolskih osnova na *-ificare* (*notificare notifica*). Tradicionalne derivegovnik shvaćeju kao derivaciju u suprotnom smjeru u odnosu na historijski: tako se interpretira *accordo accordare, pittura pitturare*, dok je u stvari historijski gledano taj proces obrnut.

Alteracija

Jedna od karakteristika italijanskog jezika je i mogućnost varijacije leksičke osnove putem sufiksa, precizirajući značenje s obzirom na dimenziju i vrijednost. Tipi nastajaju ovog

fenomena u italijanskom se naro ito o ituje u pore enju sa drugim jezicima: *cagnetto*, *cagnolino* odgovaraju u franc. *petit chien*, i u engl. *small dog*.

Osnovna karakteristika alteracije je da ne dolazi do promjene polazne kategorije osnove, tako da na kraju procesa imenica ostaje imenica, pridjev ostaje pridjev. Iz toga proizilazi definicija alteracije koju daje Dardano: »una differenziazione della sostanza linguistica ottenuta per mezzo dei suffissi che si applicano al Nome di base«.¹⁹

Važno je ista i da se na istu osnovu može dodavati više alternativnih sufiksa: *libro libretto librettino*²⁰. Da bi se odredio na in recepcije jednog alternativnog sufiksa potrebno je pogledati kontekst: pa tako *tesoruccio* ima hipokorosti ni ton, ali s druge strane *borghesuccio* sa sobom nosi prezirnu konotaciju sa ideoškim obilježjem. Razlikuju se:

- živi alterati, to jeste oni koji se uvijek mogu dovesti u vezu sa svojom osnovom (što e biti predmet naše pažnje u narednim pasusima);
- leksikalizirani alterati: u po etku alterati, ali su tokom vremena prisvojili sasvim autonomno zna enje u odnosu na svoju osnovicu (*rosone* poti e od *rosa*, ali potom usvaja razli itu semanti ku vrijednost);
- prividni alterati: tvoreni uz pomo sufiksa koji nema alternativnu ve odnosnu vrijednost (*manette* nisu »male ruke«, ve 'sredstvo da bi se ruke držale svezane');

Nije me utim mogu e ustanoviti na ine alteracije za *žive i leksikalizirane alterate*, tako da neke osnovice dozvoljavaju kako deminutivnu tako i hipokoristi nu formu (*tovaglia tovagliina, tovaglietta*), dok druge dopuštaju samo jednu (*gatto gattino*, ali ne i *gattetto; foglio foglietto*, ne i *foglino*). Pravila o tvorbi rije i name u restrikcije semanti kog i fonomorfološkog tipa:

- alternativni oblik je isklju en u slu aju kada postoje homonimi (npr. *cane* dopušta *cagnetto*, ali ne i *canino*, jer ova rije ve posjeduje autonomno zna enje);
- ako se osnovica završava na fonetsku sekvencu analognu onoj odre enog sufiksa, alterat e teško pribje i tom sufiksu. Tako oblici na *-to, -ta, -te*, isklju uju deminutiv na *-etto, -etta*; oblici na *-ino, -ina, -ine*, ne dopuštaju homofonski deminutiv: ne kaže se *cretinino* ve *cretinetto*.

Nezavisno od pojedinih afektivnih konotacija koje poprimaju u govoru (*pallido pallidino/palliduccio*), alternativni sufiksi su podijeljeni na:

- A) deminutive
- B) augmentative.

¹⁹ Dardano (1978), str. 95. "diferencijacija lingvisti ke supstance dobijena pomo u sufiksa dodanih na imeni ku osnovu" (prijevod J.Dž.)

²⁰ usp. Serianni (1995), str. 454.

Deminutivni sufksi

-ello, -ella (od lat. *-ELLUS*, pored *-ULUS* koji je ispaо iz upotrebe: tako se pored *AGNULUS* nalazi *AGNELLUS*)

Produktivnost mu je manja od sufiksa *-ino*, ali je jako raširen na jugu Italije i nalazimo ga vrlo esto u toponimima i antroponimima (*Pasquariello, Alianello*); služi za tvorbu alterata od imeni kih osnova, sa pozitivnom konotacijom (*salto saltello, cattivo cattivello*).

-etto, -etta (nesigurnog porijekla)

Zajedno sa *-ino*, predstavlja najrašireniji deminutivni sufiks, esto sa hipokoristi nom vrijednoš u (*ramo ramezzo, bottiglia bottiglietta*).

-icchio, -icchia (usp. lat. *-ICULUS*)

Koristi se posebno u nekim regijama za alteraciju imenica kojima pridodaje negativnu konotaciju: produktivan je u nekim toskanskim dijalektima i naro ito u južnom pojasu Italije (*avvocato avvocaticchio, dottore dottoricchio*).

-icciòlo, -icciòla Dardano im pridodaje deminutivnu vrijednost ponekad vezanu za pogrdno zna enje: *porto porticciolo, donna donnicciola*.

-ino, -ina (od lat. *-INUM*, prvobitno sufiks koji je tvorio pridjeve koji su ozna avali odnos pripadnosti ili porijekla)

Sufiks koji se koristi za tvorbu deminutiva i hipokoristika od imenica, pridjeva i, u malom broju slu ajeva, od priloga, kojima ponekad dodjeljuje ironi an smisao (*povero poverino, presto prestino, poco pochino*). Ubraja se u sufikse koji se naj eš e koriste u Toskani i pisanoj toskanskoj literarnoj prozi. Tako je Manzoni prilikom revizije svog kapitalnog djela »I Promessi Sposi« preferirao sufikse *-ino* u odnosu na *-etto* i *-ello*.

-otto, -otta (nesigurna etimologija, vjerovatno alternativni oblik od *-etto*)

Varijante od *-etto, -etta*, alternativni sufksi *-otto, -otta* su deminutivni u slu aju kada ozna avaju mladun ad (*orso orsacchiotto*), a u ostalim slu ajevima imaju attenuativnu funkciju kojoj se pridodaje zna enje: *alquanto + aggettivo* (*giovane giovanotto*), pogrdnu (*contadino contadinotto, ragazzo ragazzetto, stupido stupidotto*) ili aproksimativnu (*basso bassotto, grasso grassotto, vecchio vecchietto*).

-uccio, -uccia (od lat. *-UCEUS*, odnosni sufiks, rijetko u upotrebi)

Sufiks koji nosi hipokoristi nu ili pogrdnu konotaciju u zavisnosti od osnove sa kojom se kombinuje (*mezzo mezzuccio, lavoro lavoruccio*).

-ucolo (od lat. –UCULUM sa deminutivnom vrijednoš u; **-ucolo** je tradicionalno u eni oblik u odnosu na narodne **–ucchio** iji se tragovi vide u toponimima, i **–occhio**)
Alterativni sufiks za imenice, sa deminutivno-pogrdnom vrijednoš u: *maestro maestrucolo, dottore dottorucolo.*

-(u)olo (od lat. –OLUM, u po etku deminutivni sufiks)

Ima deminutivnu vrijednost, ponekad u pogrdnom smislu: *faccenda faccenduola, poesia poesiola.*

Augmentativni sufiksi

-accio, -accia (od lat. –ACEUS, augmentativni sufiks koji je oznaavao afinitet, sličnost)
Pored u enog italijanskog oblika **–aceo** (sa značenjem sličnosti iz lat. –ACEUS), ovaj sufiks je najkarakterističniji za pejorativni tip (*roba robaccia, tavola tavolaccia*); posjeduje esto i vrijednost nega što je jako blisko sa imenicom (*pratica praticaccia*). U svakodnevnom jeziku preuzima i pozitivnu vrijednost upućujući i na stav prema fizičkim sposobnostima ili posebnim sklonostima nekog subjekta (*fisico fisicaccio, passione passionaccia*).

-acchio, –acchione, -acchiotto; Malo u upotrebi u današnjem italijanskom je sufiks **–acchio**, kojeg još možemo pronaći samo u oblicima koji deriviraju iz kasnog latiniteta (PINNACULU(M) *pennacchio*).

-astro, -astra (od lat. –ASTRUM, označava sličnost)

Mnogo limitiranijeg opsega korištenja nego **–accio**, sa kojim dijeli pejorativnu vrijednost, vezujući se na pridjeve (*furbo furbastro*) i na imenice (*poeta poetastro, topo topastro*).

-one, -ona (usp. imeni ke reverbalne)

Augmentativni sufiks koji ne implicira vrijednost: *quaderno quadernone, porta portone*²¹. Esto označava onoga koji naglo i sa žestinom pristupa nekoj političkoj partiji: *fascista fascistone*.

²¹ Grafička koincidencija augmentativnog sufiksa **–one** sa engleskim *one* ('uno') je omogućila igru riječi, kao na primjer između 'casalingo' i internacionalizma 'top one'; usp. Stella (1997), str. 137-138.

Zaključak

U ovom radu smo pošli od prepostavke da su dva bitna faktora koja uslovljavaju i karakteriziraju sufiksaciju kao jednu od formi tvorbe riječi, a to su: motiviranost procesa (potrebno je da me usobni odnos između osnove i derivata bude semantički objašnjiv) i transparentnost (mogunost analiziranja, od strane govornika, bilo kojeg derivata ili složenice). Bazirajući se na tim premisama, a imajući u vidu svu složenost i bogatstvo ovog procesa endogene lingvističke inovacije u italijanskom jeziku, može se, kao generalni zaključak, uspostaviti tvrdnja da sufiksacija skoro uvijek dovodi do transkategorizacije uz očuvanje osnovnog semantičkog nukleusa, za razliku od, naprimjer, procesa prefiksacije koji ne modificira gramatičku kategoriju, ali rezultira semantičkim sadržajem različitim od onoga u polaznom terminu. Dakle, osnovna značajka sufiksacije u italijanskom jeziku je upravo taj prijelaz iz jedne kategorije riječi u drugu – glagol može postati imenica ili pridjev; iz imenice se prelazi u glagol ili pridjev, a iz pridjeva u glagol ili imenicu, što otvara najšire prepostavke za svakodnevno bogačenje i proširivanje italijanske leksike. Dakako, sufiksacija se odvija i unutar iste kategorije riječi (transformacija: pridjeva - pridjev, imenica - imenica, glagol - glagol), doduše samo u posebnom sektoru alteracije. Ovome treba svakako pridodati i dostignuća generativne gramatike koja analizira mehanizam i norme koje omogućavaju ili isključuju tvorbu riječi: Sergio Scalise, razvrstavajući osnovna pravila tvorbe riječi, napominje da se sufiks *-oso* dodaje imenicama, ali ne pridjevima niti glagolima; jedno empirijsko istraživanje bi dopustilo daljnje restrikcije, i došlo bi se do zaključka da se taj sufiks dodaje imenicama koje označavaju neživa bića (*fango fangoso, animo animoso*, ali naprimjer, od imenice *scimmia* je dopušteno samo *scimmiesco* a ne *scimmioso*). Najzad, sasvim su moguće i o ekivana daljnja analitička istraživanja različitih sufiksa usmjerenata tome da se služe po službenoj razmotri pojavni oblici tvorene riječi i uticaj pravila tvorbe riječi.

4. UPOTREBA PREFIKSOIDA I SUFIKSOIDA U ITALIJANSKOM NOVINARSKOM REGISTRU

Fenomen stvaranja novih tvorenica posljednjih godina u italijanskom novinarskom registru je nepobitno vezan za samu historiju novinarstva. Neke karakteristike geneze neologizama upravo nastaju u okviru najraširenijeg pisanog italijanskog jezika, a to je upravo jezik dnevnih i sedmi nih novina.

U ovom kratkom uvoduemo primjetiti i to da je na po etku devetnaestog stolje a postojala izvjesna otvorenost spram leksike nepoznate italijanskoj tradiciji, a koja dolazi iz francuskog politi kog života kao: *autorità, coperta, attaccamento, aristocrati, cittadino, maggiorità, mozione, brigantaggio, terrorismo, pubblicista*, itd. Nakon toga slijedi zna ajan pomak unazad u pogledu receptivnosti i izražajnosti novinarskog jezika: politi ka kontrola i sporost informacija osuje uju aktivnost novinara u Milandu iz prve polovine devetnaestog stolje a; osim u rijetkim slu ajevima kada u italijanskom ne postoje rije i koje odražavaju tradicionalne vrijednosti (*devozione, fede, pubblica quiete, ben pubblico*) ili onda kada slijepo slijede socijalne promjene koje to stolje e donosi. U tom smislu je bilo potrebno ekati prve godine nakon ujedinjenja Italije da bi se desilo širenje, nasuprot narastaju em analfabetizmu, prvih novinskih napisa koji nisu ciljano usmjereni ka elitisti koj publici. U posljednjoj etvrtini stolje a stasavaju, zahvaljuju i ve stabilnim i funkcionalnim izdava kim pogonima, prvi dnevni listovi, nalaze i široku itala ku publiku u urbanim naseljima poluotoka. Na taj na in se tradicionalni jezik suo ava sa potrebom za efikasnom komunikacijom. Književna tradicija se pokazuje neprimjeronom, pa ak daje otpor bilo putem leksike, bilo putem sintakse (dopunske re enice sa infinitivom, apsolutne konstrukcije gerundiva)²¹. Uzvišeni registar, preuzet iz književnosti i naro ito poezije, vrši emfati ku funkciju, što zbog uzvišenosti stila poga a slabo obrazovanog itaoca: novinar iz druge polovine devetnaestog stolje a nastoji da spusti korišteni jezi ki registar, vrši odabir iz vokabulara 'u enog' jezika, te koristi kolokvijalni ton.

²¹ Usp. Masini (1993), str 639-642.

Tokom dvadesetog stolje a je više nego vidan otklon od književnog i retori kog registra. Istražuju i jezik novina, Migliorini ukazuje na dvije mogu nosti popunjavanja leksi kih nedostataka: novo semanti ko korištenje ve postoje ih rije i i ra anje potpuno novih. Dnevne novine su dakle za privilegovano polje istraživanja i prodiranja nove leksike, u mjeri u kojoj ona pripada »stranim« faktorima koji pokre u i maksimalno uslovjavaju lingvisti ke promjene, tako da, najzad, one postaju instrument njihovog širenja.

PREFIKSOIDI I SUFIKSOIDI

Napredak postignut tokom dvadesetog stolje a dovodi do brzog širenja jedne specifi ne terminologije, koja, postaju i dio zajedni kog podru ja, ide u tom pravcu da proširi leksi ku cjelinu koju Italo Calvino definira kao *antilingua*. I u ovom slu aju širenje je postignuto putem nespecijalisti kih dnevnih novina, i predstavlja samo još jednu potvrdu njihove uloge katalizatora op e lingvisti ke navike. Bavljenje nau nim jezikom otvara Miglioriniju²² ogromno polje istraživanja, prebogato brojnim zaklju cima dobijenim prilikom analize procesa tvorbe složenica. Ovaj lingvista je prvi naglašavao da su karakteristike nau no-tehni kog jezika neologizmi složeni od *prefiksa*, *prefiksoida* (to jeste prvih elemenata složenice), *sufiksa* i *sufiksoida*. Migliorini je predlagao i neke zorne primjere iz razli itih sektora i polja:

- Matematika: *ennesimo*, *infinitesimo*, *diametralmente opposto*
- Fizika: *interferenza*, *osmosi* (rije i koje su kasnije prešle u psihologiju)
- Elektrika: *elettrificazione*, *elettromotore*, *sfasato*, *decibel*, *megaton*
- Biološke i medicinske nauke: *ipofisi*, *ormoni*, *vitamina calciofissatrice*, *neoplasma*, *enzimoreazione*, *penicillina*, *elettrocardiogramma*, *derattizzazione*.

Na osnovu sa injene liste složenica koje su se pojavile u njemu savremenim novinama, otkrio je da »ako preispitamo polje prefiksoida, vidje emo da se radi uvijek o nauci i tehnici. Kemija se tu možda malo umiješala, ali samo elektrika, automobili, avijacija i radio su ona polja koja su nametnula novi na in tvorbe putem neologizama stvorenih da budu dio svakodnevnog jezika«.²³ Pored pažnje posve ene jezi kim inovacijama vezanim za nauku i tehniku, Migliorini naglašava i uticaj moderne civilizacije na literarni tekst (da je bio u pravu danas najbolje potvr uje Umberto Eco), kao i na novinarski, prepoznaju i u futurizmu katalizator jezi ke preobrazbe. Tako u jezik pisaca ulaze novi termini kao: *telegrafo*, *telefono*, *grammofono motocicletta*, *automobile*, *transatlantico*, *aeroplano*, *cinematografo*, *artecrazia*, *aeropittura*, *aeropoesia*, *polimaterico*, *carneplastico*. U obrnutom pravcu, i književnost je podarila jezi koj upotrebi izraze nastale dijelom u futurizmu (*parolibero*, *intonarumori*, *esterofilia*, *aeropoesia*), a dijelom u rastu oj izdava koj industriji

²² usp. Migliorini (1990), str. 58.

²³ ibidem, str. 141.

(*dannunziano, pirandelliano, regia*). Migliorinijeva lingvisti ka senzibilnost detektira savremene rije i tvorene pomo u prefiksoida: *telegrafo, telefono, radio, aeroplano*, koje ulaze u široku primjenu u modernoj kulturi, a s druge strane književnost ostaje sistem predlaganja i primanja novih oblika. Njegova znanstvena radoznalost ga poti e da se 'spusti' u dubine italijanskog jezika putem prouavanja jednog sloja novoformiranih rije i sa prefiksima i sufiksima koji su postali prefiksoidi i sufiksoidi. Njegovo istraživanje je imalo za cilj individualiziranje skrivenih strujanja ne samo u italijanskom, ve i u strukturama drugih evropskih jezika, gdje ovaj lingvista nudi široku okvir leksi kih evolucija po ev od gr kih i gr ko-latinskih modela. U tom fundamentalnom eseju o prefiksoidima Migliorini se bavi novim tipom derivacije u kojoj neki elementi, porijeklom imenice, pridjevi, zamjenice, u odre enim okolnostima preuzimaju vrijednost prefiksa i mogu se nalaziti ispred bilo kojeg leksi kog termina koji to semanti ki dopušta²⁴.

Italijanski jezik, koji i ina e karakteriše esta upotreba prefiksa, tvori rije i od tradicionalnih prefiksa (*co-, ri-, de-*) na osnovu novih i slobodnih kombiniranja (*coproduzione, ristrutturazione, desacralizzazione*) ili na osnovu gr kih i latinskih prepozicija (*iper-, para-, meta-, anti-, sub-, pre-, post-*) iz kojih dobijamo rije i kao *iperattivo, paramilitare, metastorico, antimafia, subtropicale, postrivoluzionario*. ini se da njihova morfologija odgovara normi, što smo vidjeti u daljnjoj analizi.

1. PREFIKSOIDI

Termin »prefiksoid«, odmah nakon svog pojavljivanja, naišao je na dosta hladan prijem, jer je, po nekima, sadržavao »naznaku polulegitimnosti«. Migliorini je odlu no odbacio sli na mišljenja, podastiru i primjere tipa *metalloide* da bi pokazao da sufiks *-oide* nema nikakvu negativnu konotaciju. Ove dvije kategorije, prefiksoidi i sufiksoidi, naro ito posljednjih godina, su postale centralno mjesto lingvisti ke refleksije iz barem dva razloga: njihova produktivnost je danas ogromna i esto 'bježi kontroli'; s druge strane, njihov semanti ki ambiguitet poti e od »progresivnog raslojavanja razli itih zna enja u jedinstvenom glagolskom segmentu«²⁵, na na in da se potpuno gubi veza sa po etnom osnovom (npr. *auto-, tele-*). Tako imamo slu aj da se pojavljuju nove verzije rije i, složenih sa istim prefiksoidom, ali sa razli itim zna enjem: *autogestione, automobile, autostrada*; možemo ih razlikovati po raznim »stepenima«. Iz ovog posljednjeg primjera možemo zaklju iti da *auto-* ima zna enje »sam od sebe« (prefiksoid prvog stepena), ali i zna enje *auto* izvedeno iz *automobile* (prefiksoid drugog stepena). Nadalje, ako uzmemu u razmatranje prefiksoid *tele-* koji prelazi put od etimološkog zna enja »na daljinu, na

²⁴ usp. Migliorini (1990), str. 121.

²⁵ usp. Antonelli (1996), str. 254.

distanci« (*telemedicina, telecuore*) na ono poteklo od telefona npr. *telesezione*; najproduktivnija semanti ka vrijednost ostaje ipak *tele-* koja se odnosi na televiziju. Potrebno je tako er praviti razliku izme u prefiksoida koje karakteriše semanti ka raznolikost (*tele-, audio-, radio-*, itd.) od gr kih, latinskih ili modernih elemenata u složenicama koji imaju semanti ku uniformnost u determinaciji (npr. *euro*).

1.1. PREFIKSOIDI + IMENICE

AUTO-

Po ev od šezdesetih godina prefiksoid *auto-* se proširio u svim poljima svakodnevnog života. Njegovo zna enje se obnavlja u korist *auto* (*autocintura, auto-sarcofago*), rije koja je danas autonomna u italijanskom jeziku. Ako zanemarimo mješovite tvorenice tipa *Autoélite* i *Autoroma*, prefiksoid gr kog porijekla *auto-* ('samo') se pokazuje mnogo produktivniji od onoga drugog stepena (*automobile*). Tako naprimjer:

- *autoscioglimento* (S)²⁶
- *autoesaltazione* «... si parla di esecuzione in un contesto di follia e autoesaltazione.», (G)
- *autocertificazione* (C.d.S.)
- *autoribaltone* «... in quello che è stato appunto definito l'autoribaltone della giunta di centrodestra.», (R)

CATTO-

Catto – skra eni oblik od rije i *cattolico*; tvori složenice *catto + imenica*. Radi se o jednom od prefiksoida stvorenih namjerno da budu premetnuti slobodnim elementima u svojstvu determinanta.

- *catto-ambientalista* «Sotto la spinta di una asse bianco-verde, o se si preferisce catto-ambientalista, il governo...», (R)
- *cattocomunista* «Il peripatetico dei sepolcri e il nome dei cattocomunisti.», (G)

CYBER- / CIBER-

Prvi element je posu enica koja se nije potpuno adaptirala: prefiks *cyber* u engleskom (izgovor: *sàiber*), *cyber* postoji u u francuskom (izgovor: *sibèr*), *ciber* u italijanskem (ali

²⁶ Skra enice iza primjera datih u ovom poglavljju predstavljaju nazive italijanskih dnevnih novina, u kojima je i vršeno istraživanje u periodu od 1998 do 2003. Njihovi puni nazivi se nalaze u popisu literature.

ponekad i *cyber*). Difuzija prefiksoida *cyber* poti e od uspjeha i afirmacije književnosti definirane kao "cyber-punk". Prefiksoid je nastao iz engleskog *cybernetic* i koristi se u smislu 'tehnologije', ili naro ito u kontekstu 'kompjutera', poprimaju i zna enje vezano za virtuelnu stvarnost. Po etna ta ka je engleska rije *cyberculture*, u italijanskom *cibercultura*. Uporedo sa razvojem modernih tehnologija ra aju se razne kombinacije prefiksoida sa rje ju *dipendente*: od *telodipendenti* i *video-dipendenti* pa sve do *ciberdipendenti*. Pogledajmo sljede e primjere:

- *cyber-donna* «Ferrè lancia la cyber-donna.», (R)
(virtuelna žena sa futuristi kim izgledom i odje om)
- *cyber-messa* «Il Papa “lancia” la cyber-messa.», (U)
(tekst mise koja se može itati na CD-u)
- *cyberlibrerie* «... nel settore delle cyberlibrerie.», (U)
(virtualne knjižare na CD-u, TV-u ili na internetu)

Na prijelazu izme u osamdesetih i devedesetih godina prošlog stolje a pojavljuju se "unuci" od rije i *cibercultura*: prvi me u njima je *ciberspazio* (*cyberspazio*), što podrazumijeva 'prostor koji se dobija pomo u kiberneti kih instrumenata', a onda se ra aju i nove složenice: *cibernavigator*, *cibernavigazione*, *cibersurf*, *cybermusic*, *ciberautore*, i najzad *ciberlavoro* i *ciberromanzo*. U sljede a dva primjera prefiksoid *cyber* se jasno odnosi na kompjuter, a još preciznije na korištenje internet mreže (dakle *cyber = internet*):

- *cyberpirati* «Cyberpirati contro l'America», (S)
- *cybernauta* «Almeno 1.500 cybernauti turchi hanno invaso il sito internet dell'Ambasciata d'Italia negli USA.», (G)²⁷

ECO-

Prvobitno zna enje je 'ku a, prirodni ambijent' (*ecologia*). Pojavljivanje na politi koj sceni pokreta zelenih je donijelo u jezik i neologizme kao *ecocandidato*, *ecoletto*, *ecosocialista*, *ecoturista*²⁸. Pored toga, *eco-* se referira i na reprodukciju zvuka: *ecocardiografia*, *ecografista*, *economia*, *ecoterrorismo*, *ecoterrorista*. Interesantni su primjeri *ecoguerriero* ili *eco-guerriero*, koje pronalazimo u *Annalima*²⁹.

²⁷ U "Annali" od ACLI može se prona i sinonim: *internauta* – 'korisnik interneta'; *inter* = skra ena verzija od *Internet*, u budu nosti možda ima sudbinu da postane novi prefiksoid.

²⁸ usp. Antonelli (1996), str. 279.

²⁹ usp. Cortelazzo, (1995) i (1996).

-
- *ecomafia* «Il Sud nelle mani dell'ecomafia.», (R)³⁰

U rječniku Bencini-Citernesi možemo pronaći i: *ecocapitalismo*, *ecofurbo*, *ecoattentato*, *ecoguida*, *ecoistituto*, *econarrativo*.

ELETTRICO-

Osim pod upotrebe ovog prefiksoida u odnosu na vremena Migliorinija. Jedna od rijetkih složenica danas u širokoj upotrebi je *elettrodomestici*, i to je skoro pa sve što se tiče masovne upotrebe *elettro-* izvan specijalisti kog naučnog jezika.

- *elettrobisturi* (G)
- *elettrosmog* «Dal Sud al Nord scempi ambientali e malattie da elettrosmog.», (C.d.S.)
- *elettrochoc* (u Bencini-Citernesi)

ETNO-

- *etnocidio* (R)

(*etno-* prefiksoid kojem je dodat sufiks; *etno-* od grčkog *ethnos* u značenju 'rasa, narod')

- *etnobomba* «È pare che studi analoghi siano stati composti dal Sudafrica durante l'apartheid, per produrre una "etnobomba" da usare nell'eventualità di un'insurrezione nera.», (R)

EURO-

Interesantno je da je ovaj prefiksoid bio poznat već u Bruni Miglioriniju³¹. Njegova predviđanja su se pokazala tačnim pošto se od početka šezdesetih godina *euro-* pojavljuje u brojnim neologizmima (*eurocrazia*, *eurovisione*, *euromoneta*) i afirmiše kao jedan od najproduktivnijih u novinarskoj upotrebi. Pored tvorenica *europool*, *euroforzista* i *eurocratese*, koje su već potvrđene i ušle u rječnikike devedesetih godina, bilježimo svaki dan sve više neologizama tvorenih ovim prefiksoidom:

- *eurodeputato* «... si sentirà rispondere piccato che su quella cifra i nostri eurodeputati pagano...», (S)
- *Eurolega* «Nell'Eurolega Teamsystem ok.», (S)
- *europarlamentare* «Cinque deputati, un paio di senatori, un europarlamentare.», (G)

³⁰ usp. Novelli-Urbani (1995), str. 78.

³¹ usp. Migliorini (1995), str. 128.

- *Europarlamento* «Chi prova però a etichettare gli italiani come i Paperoni dell’Europarlamento...», (S)
- *europea* «Parliamoci chiaro: per le europee non ha senso pensare...», (R)
(misli se na izboore)
- *euro-sindacato* «...la creazione di un vero e proprio euro-sindacato.», (R)
- *eurosinistra* «Altolà del commissario all’eurosinistra che chiede la revisione del patto di stabilità.» (G)

Ako prefiksoidu *euro-* dodamo i zna enje ‘onoga što se odnosi na Evropsku ekonomsku zajednicu’, možemo do i i do zna enja ‘moneta te zajednice’. Ta rije (euro) se prvi put pojavila 1995. godine. Na po etku je bilo odre enih dvostrislenosti i kolebanja, pa ak i na razini pisanja:

- *Euro* «Fazio non ha mai amato l’Euro...» (U)

Daljnja analiza ovih neologizama bi nas odvela i do još jednog novog stepena prefiksoida, kao na primjer:

- *Euromercato* «Era dovuta all’apertura prenatalizia dell’Euromercato...», (G)
(uvode i zna enje drugog stepena tj. ‘evropske monete’, *euro-* dobija jednu novu semanti ku motivaciju, u imenima firmi i usluga)
- *eurosalario* (R)
(tako er i ovdje imamo dilemu: da li se radi o pla i koju primaju poslanici u parlamentu ili je to pla a koju prima stanovnik Evropske Unije)

FILO-

Ovaj prvi element u tvorenicama gr kog porijekla sa zna enjem ‘koji ima ljubavi, simpatiju i koji pokazuje afinitet ka osobama ili stvarima’, može se bez problema razdvojiti od tvorenica *gr ki + gr ki (filantropo)* i upotrijebiti danas kao prefiksoid omiljen kod novinara u oblicima *filo + imenica*.

- *filonazista* «Il fondatore del Futurismo voleva mitragliare i filonazisti.» (R)

FONO-

U vrijeme Migliorinija ovaj prefiksoid je imao dva stepena zna enja: prvi se odnosio na glas, zvuk, a drugi na ozna avanje mehani kih pronalazaka za imitiranje glasa (*fonografo*). Drugi se stepen danas potpuno izgubio, te *fono-*, kada se odnosi na glas, nastavlja da preživljava u tehni kom i medicinskom registru (*fonoincisione*, *fonometria*, *fonovaligia*, itd.). Jedan takav, nazovimo ga moderni, slu aj upotrebe je:

- *fonochirurgia* (G)

FOTO-

Pošto možemo reći da je završen period u kojemu je *foto-* pretežno bio korišten u sekundarnom značaju (odnosio se na fotografiju: *fotomodello*, *fotoromanzo*, *fotosafari*), posljednjih godina italijanski jezik polu uje rast složenica sa *foto-* u prvobitnom značaju 'svjetlost' (*fotocopia*, *fotoelettrica*, *fotocomposizione*, *fotovacanziero*).

ITALO-

Ovaj prefiksoid pokazuje istu onu tendenciju karakterističnu za moderni italijanski, a to je iskorištavanje mogućnosti sažimanja etničkog pridjeva *italiano*. U tom slučaju se radi o *italo-* koji se pojavljuje u kombinaciji sa istovrsnim pridjevima: *italo-tedesco*, *italo-turco* itd. Korak naprijed predstavlja kompresija svršetka *-o* (*metalmeccanici*), narođeno ito ispred imenice. Na ovom planu, uticaj engleskih i francuskih modela je znatno jačan i u redukciji prvog elementa složenica tipa *agrindustria*, *narcotrafficante*, u kojima pridjevske komponente asimiliraju prefiksoid koji im prethodi.

- *Italdonne* (S)

Prefiksoidi *maxi-*, *mega-* i *micro-* su danas veoma produktivni u jeziku novina. Novinari esto pribjegavaju najrazličitim tvorenicama, maksimalno iskorištavajući prenesena značaja ove grupe prefiksoida.

MAXI-

Prefiksoid valutativnog tipa, danas u upotrebi pretežno u novinama:

- *maxisatira* (C.d.S.)
- *maxipensioni* «... attacco sulle maxipensioni», (S)
- *maxiprestito* (S)
- *maxiaumenti* «Maxiaumenti in vista per le telefonate urbane», (G)
- *maxiconcorso* (G)
- *maxipiano* (G)
- *maxifusione* «Borse incandescenti con le maxifusioni.», (S)
- *maxi-prestito* (C.d.S.)
- *maxi-contratto* (R)

MEGA-

- *megamacchina* (C.d.S.)
- *megacomputer* «il megacomputer americano», (S)

MICRO-

Evidentan je “povratak” nekadašnjem zna enju prefiksoida *micro-* smislu ‘malo’, u odnosu na zna enje drugog stepena onoga što se odnosi na mikroskop (*microchirurgia*, *microriproduttore*):

- *microcriminalità* «Contro la microcriminalità meglio delle ...» (R)
- *microtraccia* «... abbiamo una microtraccia.», (C.d.S.)
- *microonde* «Un rischio per auto, forni a microonde...», (C.d.S.)

MINI-

U zna enju ‘minijaturno’ se proširio zahvaljuju i uspjehu imenica *minigonna* i *minigolf*. Može se odnositi tako er i na posebne modele automobila *minivan* ili *mini-van*, ali ima i drugih upotreba kao: *miniprotesi*

NEO-

Gr ki pridjev *neos* je isto tako dokumentirao Migliorini i to kao prefiksoid, zajedno sa *poli-*, *mono-*, *pseudo-*, itd.; uprkos hibridizmu rije i tvorenih sa *neo-* (radi se naj eš e o odnosu *determinant + ono što se odre uje*, u kojem se pridjev nalazi ispred imenice), ovaj prefiksoid svoju ogromnu ekspanziju doživljava u novinarskom jeziku, u prvom redu zahvaljuju i svojoj kratko i i eskpresivnosti, kao i mogu nosti da bude premetnut svakom tipu imenice. Serianni ga smješta me u imeni ke i pridjevske prefikse prostorno-vremenskog tipa sa dvostrukom vrijednoš u:

1) 'novo, skoro:

- *neodirettore* (S)
- *neomamma* «... un milione alle neomamme.», (R)
- *neospesa* «S.P. neospesa a Palermo», (R)

2) u kontekstu ideologija, ozna ava ponovno preuzimanje nekih starih koncepata:

- *neo-iperrealismo* «... le facce dei divi più credibili del suo neo-iperrealismo.», (R)

PLURI-

Gr kog porijekla, ima zna enje ‘u broju ve em od jedan’ (*plurilingue, plurivalente*) ili upu uje na koli inu ve u od normalne (*pluriclasse*).

- *pluriomicidi* «È gioiosa normalità quella di una giustizia che eleva a valore di prova dichiarazioni congiunte di due o più pentiti, quasi sempre pluriomicidi...», (G)
- *pluriuxoricida* (C.d.S.)

PORNO-

Radi se o elementu koji u složenim rije ima ozna ava ‘pornografski’ ili neku vezu sa pornografijom: *pornoattore, pornocasetta, pornofilm*. Pripada grupi prefiksoida (*audio-, maxi-, mini-, narco-, radio-, stereo-, tecno-, turbo-, video-*), koji su se sukcesivno stabilizirali kao samostalne imenice, nakon što su se pojavili kao elementi tvorbe rije i.

- *porno-telefona* (R)
- *porno-turismo* (R)

RADIO-

Tri homonimska elementa se nalaze u istom obliku ovog prefiksoida:

- radio - ‘energia irradiata’
- radio - ‘elemento chimico radio’
- radio – ‘onde, trasmissioni e apparecchi radiofonici’
- *radiobisturi* «Dopo il tradizionale bisturi a lama, l’elettrobisturi e il bisturi laser, c’è ancora un’idea nuova al servizio della salute: il radiobisturi ad alta frequenza e a lama fredda.», (G)
- (radio = onde; podsje amo tako er da postoji i složenica sa prefiksoidom *elettro- : elettrobisturi*)
- *radiofili* «Certo noi radiofili ci godiamo in santa pace...», (U)
- (radio = trasmissioni radiofoniche, ovo je zanimljiv primjer jer u njemu dva prefiksoida tvore jednu rije . Prefiks *radio-* je prvi element a drugi je *filo-* gr kog porijekla, koji je preuzeo funkciju imenice i odnosi se na osobe kojima se dopada slušati radiofonske prijenose)

SUPER-

Ima zna enje, specijalno u novinarskom jeziku, ‘izvrsne kvalitete’. Iskazuju i veliku vitalnost u povezivanju sa imenicama i pridjevima, *super-* je zauzeo poziciju prefiksa *sopra-*

. Polaze i od ni eovskog *superuomo*, danas emo prona i bezbroj kombinacija sa svim tipovima imenica, kako u ironi nom tako i u elativnom smislu. Ogomnju raširenost u upotrebi ovaj prefiks duguje reklamama. Pronalazi se tako er u politi kom, novinarskom, nau nom i tehnici kom jeziku, kao i u obi nom govoru. Može se zaključiti da je prefiks *super-* vrlo vjerovatno najiskorištavaniji među prefiksima u novinskim novotvorenicama. Pored već ustaljenih *superpolo* (široki politički savez; 1995) i *supertavolo* (1995) posljednjih godina emo prona i:

- *supercontrollore* «... un supercontrollore con compiti trasversali...», (C.d.S.)
- *superdelega* «A leggere il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi sembrerebbe una superdelega», (C.d.S.)
- *superdonna* «un ovulo per superdonna», (S)
- *superevasore* «... un cacciatore di superevasori delle tasse...», (R)
- *super-incassi* «USA, film di Benigni tra i 15 super-incassi.», (C.d.S.)
- *superinquisitore* «Il superinquisitore Kenneth Starr getta la spugna.», (G)
- *supermicrobi* (R)
- *superstrada* (G)
- *superteste* (S)
- *supervertice* (R)

TELE-

ini se da njegovoj upotrebi u modernom italijanskom nema kraja i stoga, kao i *radio-*, ima trostruku značenje. I danas je esto u upotrebi njegovo prvo bitno značenje ‘na daljinu’, i to narođeno na polju medicine i komunikacije: *teleelaborazione*, *telecomunicazioni*, *telemedicina* itd. Drugi stepen se odnosi na televiziju: *teleromanzo*, *teleannunciatore*, *televendita*. Posljednje značenje je izvedeno iz semantičkog polja riječi ‘telefona’: *telesoccorso*, *telesonda*, *televalutazione*.

- *telegatto* «... tutte pronte a ricevere la statuetta d'oro (una specie di telegatto in omaggio alla maternità).», (M)
- *telelavoro* (C.d.S.)
- *telepromozione* «E se la famosa “volgarità” poi, fosse lamentata di telespettatori anche quando è quella, dilagante, delle liti tra coniugi in diretta, delle telepromozioni urlate da strilloni miliardari...», (R)
- *teletinello* (*teletinello – la sala dove si vede la televisione*)

-
- *teleultrà* «Sono finiti i tempi cupi dei soliti teleultrà.», (G)³²

Tako er, u *Annalima ACLI* pronalazimo nekoliko neologizama sa *tele-*: *teleputer* (1996) u vezi sa *computer*; *teleshopping* (1996), *televisionista* (1993-1994). Navedeni primjeri još uvijek traže svoje mjesto u rječnicima.

ULTRA-

Latinskog porijekla, označava 'preko', 'više nego' ili se odnosi općenito na neku osobinu koja prevazilazi normu. U ovom dijelu grupe elativnih prefiksa tipa *super-*, *sopra-*, *trans-*, *extra-*, *stra-*, *oltre-*, *arci-*, *iper-*, koje navodi Migliorini³³, koji je prvi predviđao puteve afirmacije ovog prefiksoida: u leksiku je ušao preko političkog registra (*ultramisteriale*, *ultrademocratico*), da bi se potom proširio na sve oblasti jezika.

- *ultraconservatrice* (R)
- *ultranazionalismo* «Non si tratta di patetiche nostalgie imperiali o dell'ultima sortita ispirata al non debellato ultranazionalismo francese.», (U)

VIDEO-

Može se smatrati 'bratom' prefiksoida *tele-*, dijele i sa njim iste karakteristike semantičke dvosmislenosti: u mnogim slučajevima je moguće slobodno mijenjati ova dva prefiksoida. Analizirajući primjere iz rječnika, *tele-* se pokazuje produktivniji u tvorbi riječi i sa apstraktnim značenjem, dok se *video-* više odnosi na pojmove sa konkretnim značenjem (*videoschermo*, *videoterminale*, *videocassetta*, *video-politica*, *videovelina*).

- *videoconferenze* «Il ministro vuole che venga iscritta nel bilancio una somma da utilizzare per le videoconferenze per i processi di mafia.», (R)
- *videomamma* (M)
- *videorealtà* «La videorealtà festeggia la videomamma.», (M)
- *videosorveglianza* «La legge esistente verrà integrata a luglio con alcune leggi-delega, e una di queste riguarda proprio la videosorveglianza.» (R)

Time se potvrđuje Antonellijeva tvrdnja po kojoj su sinonimi *tele-* i *video-* u mnogim slučajevima zamjenjivi i premo jednog nad drugim se može razlučiti samo jednom kvantitativnom studijom (*videodipendente-teledipendente*).

³² Radi se o pasioniranim navijačima neke sportskih ekipa. Ovdje primjeđujemo kombinaciju prefiksoida i prefiksa, gdje je drugi element italijanska adaptacija francuskog *ultra* preuzetog iz latinskog.

³³ usp. Migliorini (1990), str. 151.

1.2. PREFIKSOIDI + PRIDJEVI

AUTO-

- *autolesionista* «E spero che di questa censura la destra non si è nemmeno compiacuta perché sarebbe stupida e autolesionista.», (G)
- *autoreferenziale* «Altro che TV autoreferenziale, è pura video-realtà.», (M)

EURO-

- *eurosceittico* «Di più: ha dimostrato in più di una occasione di essere “eurosceittico”», (U)
- *eurorealista* (U) (sli no zna enje kao i *eurosceittico*, ali sa naglašenijim negativnim stavom spram evropskog ujedinjenja)

FILO-

- *filo-governativo* «il quotidiano filo-governativo», (U)³⁴

NEO-

- *neo-centrista* «un modello neo-centrista», (S)
- *neoconservatrice* «Alle ultime elezioni del “mid term”, nel ’94, il Congresso fu sconvolto da una ventata neoconservatrice e i democratici ne persero il controllo dopo 40 anni.», (C.d.S.)
- *neoliberista* «propaganda neoliberista», (R)

PARA-

Gr kog porijekla, danas sadrži dva zna enja: prvo je ono od “bliskost”, “sli nost”, “afinitet”, a drugo je skoro pa suprotno tome: “devijacija”, “izmjena”, “suprotnost”, te stoga i ovdje možemo razlikovati dva stepena zna enja: o ita je razlika izme u zna enja prefiksoida *para-* u rije i *paramilitare* (onaj koji slijedi principe, metode svojstvene nekom vojnom tijelu) ili u tvorenici *paracomunista* (onaj koji podržava komunisti ku partiju) i s druge strane *paramine* (naprava koja omogu ava izbjegavanje podvodnih mina) ili tako er *paraónde* (štitnik od valova).

- *paranormale* «... l’una paranormale, l’altra parapolitica.», (G)

³⁴ U novinarskom jeziku, *filo-* naj eš e nosi u sebi negativnu konotaciju.

-
- *parapolitica* «... l'una paranormale, l'altra parapolitica.», (G)

SUPER-

- *superdotato* (S)³⁵
- *superscortato* «... due magistrati superscortati...», (U)
- *superamato* «Come essere superamati...», (R)
- *super-interna* «soluzione super-interna», (R)

TELE-

- *telecomandati* «Non siamo telecomandati dai sauditi, non prendiamo istruzioni da nessuno.», (R)

2. SUFIKSOIDI

2.1. IMENICE + SUFIKSOIDI

Pored mnoštva drugih koji se mogu pronaći u gramatikama ili rječnicima, narođitu pažnju privlači sufiksoid *poli*, koji se posljednjih godina potpuno afirmirao na novinskim stranicama i u političkom registru. Osim toga, interesantan je i sa tačke gledišta stepenovanja svojih značenja: postoji duga serija složenica tvorenih ovim putem: *slobodni element + -poli* u njegovom primarnom značenju (*polis* = grad). U tom slučaju *-poli* je drugi element grada kog porijekla, a vezivanje se vrši pomoću vokala *-o-* korištenog uvek za povezivanje tog tipa složenica (što je već potvrđeno prije tri stoljeća: *Scimiopoli*) u širokoj upotrebi posljednjih desetak godina.³⁶ U značenju 'grad' *-poli* se pojavljuje u:

- *baraccopoli* «Rogo distrugge una baraccopoli», (G)
- *ecòpoli* (u rječniku Bencini-Citernes)
- *Fracassopoli* «Benvenuti a Fracassopoli», (R)
- *rulottopoli* «Il clima caotico ha portato a vietare l'ingresso [...], che operano nella ruolottopoli...», (M)
- *tendopoli* «Hillary nelle tendopoli.», (S)

U svim gornjim primjerima se zadržava etimološka vrijednost riječi "città", ali se namjena ovog prefiksoida potpuno mijenja pojavom složenice *tangentopoli* (u prvi mah se odnosila

³⁵ Zingarelli (1996): «'chi ha doti superiori alla media - spesso riferito agli attributi fisici sessuali'».

³⁶ usp. Antonelli (1996), str. 286.

samo na grad Milano, smatranog za "città delle tangenti"³⁷), jer od tog trenutka *-poli* preuzima negativno zna enje 'skandala' zamjenjuju i anglicizam *-gate* koji se nije uspio adaptirati u italijanski jezik. I ni se da se to doga a onda kada mjesto prvog elementa u složenicama sa *-poli* uspijevaju da zauzmu zajedni ke ili apstraktne imenice: u takvim okolnostima prvobitno zna enje složenice biva zamijenjeno novim, tako da se *tangentopoli* ne referira samo na Milano, ve i na druge italijanske gradove. Prema tome, ta rije je generirala cijeli niz složenica u kojima se negativna konotacija pomjerila sa prvog na drugi element. Michele Cortelazzo definira sufiksoid *-poli* kao završni element u složenicama koje indiciraju postojanje korupcije u prostoru imenovanom u prvom dijelu složenice. Ovaj drugi stepen od *-poli* je još produktivniji na stranicama dnevne hronike i politike:

- *affittopoli* «Affittopoli, il pretore fissa il canone di una casa...», (G)
- *dopo-Tangentopoli* «Il Senato approva la legge del dopo-Tangentopoli», (U)
- *inventopoli* (C.d.S.)
- *Sanitopoli* «Sanitopoli a Milano», (R)

Korisni za razumijevanje korištenja ovog pefiksoida su i primjeri koje navodi Cortelazzo:

- *cattedropoli* (1995)
- *erotopoli* (1995)
- *esercitopoli* (1995)
- *filmopoli* (1996)
- *militaropoli* (1995)
- *monnezzopoli* (1995)
- *parentopoli* (1995)
- *raccomandopoli* (1995)
- *scandalopoli* (1995)
- *vendopoli* (1995)

Što se ti e drugih sufiksoida, veoma je zanimljiv svježi primjer sa sufiksom

- crazia*: - *partitinocrazia* «Un acuto giapponese Murakami ha osservato che l'Italia dalla "partitocrazia" è passata alla "partitinocrazia".», (G)

³⁷ "grad davanja i primanja mita"

ZAVRŠNA NOTA

Dardanova intuicija po kojoj «il processo fondamentale dell'attività linguistica è la facoltà di creare neologismi, con i quali si possono indicare con maggiore precisione nuovi referenti, reali o astratti»³⁸, nalazi svoju potvrdu u fenomenologiji današnjeg jezika novina. Novinari su u stalnoj potrazi za novim izrazima koji bi bili što je mogu e efikasniji, inovativniji, interesantniji, ali istovremeno i dovoljno razumljivi da bi privukli pažnju italaca. Njihov karakter je neizbjježno “inflacioni”³⁹, a to u stvari predstavlja kontinuiranu potrebu za obnavljanjem vlastitog vokabulara. Pod tim uslovima, aktivna i inventivna uloga novinara se maksimalno koristi procesima tvorbe rije i da bi osvježili svoje hronike uvijek zanimljivim neologizmima. Vokabular iz politi ke i dnevne hronike predstavlja izvor iz kojeg se ra a najve i dio neologizama u novinama. Prefiksi kao *dis-*, *multi-*, *anti-*, nesumnjivo ostaju najproduktivniji “mehanizmi”. Pokušali smo posebno obraditi grupu prefiksoida zbog njihove neporecive važne uloge koju zauzimaju u okviru modernih neologizama. Prisjetimo se samo njih nekoliko: ekspanzija i širenje prefiksoida kao što su: *ciber-* (*cyber-*), *eco-*, *euro-*, *neo-*, *tele-*, *video-*, itd.; njihova mogu a gradacija (*tele-* korišten da ozna i daljinu –*teleconferenza*; zatim da ozna i nešto što je povezano sa televizijom – *teleabbonato*; tako er, referira se i na telefon – *telesessione*), korištenje skra enica stvorenih upravo da bi bile prefiksoidi: *catto-*, *immuno-*, *normo-*, ili onih koje su ve leksikalizirane: *narco-*, *audio-*, *turbo-*; i najzad njihov transformativni karakter o kojem govori Sergio Scalise koriste i termin *semiparole* da bi op enito ozna io afiksoide⁴⁰ (mogu biti postponirani pridjevi ili imenice: *auto*, *Euro*, *ultra*). Zahvaljuju i velikoj raširenosti, njihovoj kratko i i sinteti nosti, složenice sa prefiksoidima ruše tradicionalne barijere me u složenicama i takozvanim mješovitim tvorenicama: *burolingua*, *dietoguida*, *eurogold*, *videoshop*. Prefiksoidi, kako moderni tako i oni gr ko-latinskog porijekla, mogu se povezivati sa raznim gramati kim kategorijama (imenicama, pridjevima, glagolima), tako da je mogu a jedna široka osnova tvorbe neologizama svih vrsta.

Što se ti e sufiksa i sufiksoida, o ita je visoka produktivnost sufiksa *-ismo*, *-ista*, *-zione* i sufiksoida drugog stepena *-poli*. Pomo u sufiksa (u kojima je zna ajna konotativna snaga kao i diversifikacija zna enja) tvore se porodice neologizama, ponajviše u politi kom registru: *il ribaltone*, *il ribaltato*, *il ribaltino*, *il ribaltonismo*, *ribaltonesco*, *ribaltare* (semanti ki neologizam); kada na to pridodamo prefikse i prefiksoide dobijamo: *l'antiribaltone* (*l'anti-ribaltone*), *gli antiribaltini*, *l'autoribaltone*, *auto-ribaltare*. Ista se stvar dešava i sa sufiksoidom *-poli*, o kojem smo govorili ranije i koji skoro svakodnevno

³⁸ Dardano (1994), str. 425; “Osnovni proces lingvisti ke aktivnosti je sposobnost stvaranja neologizama, pomo u kojih se mogu preciznije ozna avati novi pojmovi, realni ili apstraktni.” (prijevod naš).

³⁹ usp. Migliorini (1990), str. 159.

⁴⁰ usp. Scalise (1983), str. 186.

doprinosi ra anju novih imenica: *Affittopoli, baraccopoli, Fracassopoli, inventopoli, ruolottopoli, Sanitopoli, tendopoli*, itd. Zahvaljuju i novinarskoj "mogu nosti invencije" politi ki vokabular se neprestano oboga uje novim zna enjima kao što je *contorsionismo, calendarizzare, calendarizzazione* (sa zna enjem isklju ivo politi ke prirode). Sufiksi -*ismo, -ista, -iano* su naro ito karakteristi ni za odnosne pridjeve i imenice (uz ironi no-polemi nu konotaciju) koje se odnose na politi ke partie i politi are: *bossiano, maroniano, bertinottiano, gavismo, prandinismo*, a i da ne govorimo o neologizmima izvedenim iz prezimena Berlusconi: *berlusabile, berlusconata, berlusconesco, berlusconesimo, berlusconismo, berlusconista* itd. Tako er, sufiksoid -*crazia* se naj eš e susre e u leksemima koji imaju veze sa politikom: *berluscocrazia, partitinocrazia* (kao i pridjevski oblik *partitocratico*).⁴¹

Osim toga, upotreba sufiksoida, prefiksoida itd. u tvorbi neologizama može dovesti do transformacije poliremati nih oblika, ili viših leksi kih jedinica, u monocjeline (*doppiolavorista, terzomondismo*), te se tako ne emo iznenaditi ako uskoro prona emo i oblik *bracciodestrismo*. Susre emo tako er i tendenciju ka povezivanju rastavljenih elemenata u polirematikama: *i senzalavoro, il terzomondo*, itd.

Najzad, možemo postaviti pitanje da li "novinarsko" oboga ivanje italijanskog jezika predstavlja pojavu isklju ivo pozitivnu za proces evolucije njegovog jezi kog korpusa? Da li se pak radi o "antijeziku" (shva enom u smislu novog jezika) kako je vjerovao Calvino? Ili možemo govoriti o "plasti nom jeziku" kako Ornella Castellani Pollidori naziva jezik novina, tvrde i da on samo daje novi sjaj stereotipima iz raznih specijalisti kih jezi kih registara (politi kom, finansijskom, sportskom itd.)? Nikako ne teže i da damo kona ni odgovor na otvorena pitanja, neosporna je injenica da me u brojnim neologizmima koji se pojavljuju u novinama pronalazimo tehnicizme i birokratizme potpuno suvišno upotrijebljene, a na osnovu formule "iskoristi i baci". Ipak, svako subjektivno mišljenje može dovesti do ograni avanja pasionirane želje za novim saznanjima u prou avanju jezika. Veliki lingvista Migliorini je stalno ponavljao da život, štampa i jezik u svim svojim aspektima moraju napredovati zajedno jer i stoje u neraskidivoj me uzavisnosti. U toj velikoj jezi koj hemisferi nama jedino preostaje da prou avamo *rije i-meteore* kojima je subdina da brzo nestanu ili *rije i-planete* koje nastavljaju da kruže u o ekivanju da u u rje nike⁴².

⁴¹ usp. «Fanno solo lotte di potere partitocratiche.», (C.d.S).

⁴² Za pregled najnovijih tvorenica u italijanskom jeziku (npr. *autoconvocarsi, autodosarsi, bioterrorismo, bipartisan, cartolarizzazione, no global, posta prioritaria, teleordering*), konsultirati internetsku stranicu: www.accademiadellacrusca.it.

5. O POLIREMATI NIM OBLICIMA U ITALIJANSKOM JEZIKU

Šta su to polireme? Malo je rje nika italijanskog jezika koji nam donose tu rije (kao naprimjer DISC⁴³). Pored ovog naziva mogu se na i drugi, ali koji se odnose uvijek, manje ili više, na isti lingvisti ki fenomen: *kompleksne lekseme, sinteme, složene frazeološke cjeline, kompleksne rije i, superrije i, više leksi ke jedinice, poliremati ni oblici*.

Ve je Bruno Migliorini nagovijestio ovu tipologiju u eseju *Innovazioni grammaticali e lessicali d'oggi*. On je individualizirao ustvari izvjestan broj rije i ija je tvorba nastajala u dvadesetom stolje u: *carro armato, divano-letto, fronte popolare, navi-cisterna, seconda ondata, settore di lavoro, vigili urbani*, nazivaju i ih »termini metaforici«⁴⁴. Nešto analiti niji pristup pronalazimo u poglavlju *Il tipo sintattico 'votate socialista'*. Objasnjavaju i izraze kao: *bere grosso, giocar liscio, piover fitto, suonar fesso, tagliar corto, vedere rosa, votate socialista*,⁴⁵ itd., on zaklju uje da se ta »sintaksi ka kompresija« koja sažima glagolsku sintagmu, može primjenjivati tako er unutar imeni ke sintagme. Migliorini je tako iskazao progresivnu tendenciju u italijanskom jeziku koja ide ka tome da se koristi imenica na drugom mjestu, sa funkcijom »determinanta«: *guerra lampo, treno-merci*. Na taj na in, alteracija imeni ke sintagme tradicionalnog tipa se sastoji u odre enom »pritisku« na samu sintagmu koja postaje, u neku ruku, manje »kompleksna« jer je formirana od dva elementa bez prepozicije, u funkciji ozna itelja i ozna enog (tako *navi-cisterna* ima mnogo eš u upotrebu od *nave con cisterna, votate socialista od votate per il partito socialista*).

⁴³ DISC : "ling. *poliremati ke cjeline*, nepromjenjiva sekvenca rije i koja ini skup semanti ki nedjeljiv i koji kao takav ne može biti definiran ako se izoliraju pojedini njegovi dijelovi (*alta moda, anno luce, avviso di garanzia*)" (prijevod J.Dž.)

⁴⁴ Migliorini, *La lingua italiana nel Novecento*, Massimo L. Fanfani (a cura di), uvod napisao Ghino Ghinassi, Firenze, Le Lettere, 1990, str. 49, "metafori ni termini", (prijevod J.Dž.)

⁴⁵ ibidem, str. 250.

Osim toga, Migliorini naglašava da je jedna od najznačajnih karakteristika tih izraza ta što »solo in pocchissimi casi c'è una possibilità illimitata di permutazione del secondo elemento della locuzione«.⁴⁶

U knjizi Raffaellea Simonea *Fondamenti di linguistica*, govori se o »caso delle parole complesse«.⁴⁷ Koristeći termin *kompleksne rije i*, on istovremeno iskazuje i nepouzdanost statusa »rije i«. Uz citiranje primjera *far fagotto, mettere in moto, rimettere in sesto*, Simone otkriva konstrukcije sa injene od rije i koje se mogu i normalno koristiti u drugim sintagmatskim poljima, ali u specifičnom kontekstu one postaju »nedjeljiva cjelina«.⁴⁸ Radi se, po mišljenju ovog lingviste, o rijeima složenim od više rije i, to jest o kompleksnim rijeima. Simone je pokušao i da sa ini podjelu tih oblika na nekoliko kategorija:

- Diskontinuirane i elastične rije i: kada je prvi element glagol, tada su one autonomne samo morfološki, ali ne i semantički, to jest može postojati izvjesna marginalna varijabilnost jednog od elemenata, kao naprimjer deklinacija koja pak ne modificira značenje i originalni oblik (glagol *mettere in moto* može biti promijenjen u *abbiamo messo in moto*)
- Druga grupa kompleksnih rije i bi se sastojala od glagola korištenih u frazama, sa injenama od dva odvojena elementa, od kojih je jedan glagolski a drugi prepozicijski: *mandar via, far fuori*, itd. I za ovaj tip, kao i za diskontinuirane i elastične rije i, vrijedi princip nezamjenjivosti (ne možemo zamijeniti *far fuori* sa *produrre fuori*), a osim toga nije moguće mijenjati ni njihov redoslijed.

Najzad, Simone razlikuje diskontinuirane i elastične rije i od viših leksičkih cjelina tipa:

- *campo di gioco*
- *tennis da tavolo*
- *macchina da scrivere*, itd.

Ove posljednje imaju po njemu manji stepen kohezije u odnosu na diskontinuirane i elastične rije i, jer:

- mogu biti zamijenjene sintaksi ki glavnim elementom:

⁴⁶ ibidem, str. 251; „samo u vrlo malom broju slučaja postoji neograničena mogućnost permutacije drugog elementa u izrazu“. (prijevod J.Dž.)

⁴⁷ Simone, R., *Fondamenti di linguistica*, Bari, Laterza, 1995, str. 145; „slučaju kompleksnih rije i“.

⁴⁸ ibidem, str. 145.

campo da gioco može biti zamijenjeno sa »glavnom« rije i: *il campo*.

- 2) podložne su umetanju drugih rije i:
ho messo immediatamente in moto la macchina.
- 3) njihov redoslijed ne može biti mijenjan.

Maurizio Dardano, obra uju i temu neologizama, predlaže razlikovanje dvaju kategorija: sintaksi ke (ili kombinatorne) i semanti ke. U prvu bi ušle kompleksne lekseme (tipovi koji su bliski »višim leksi kim jedinicama« i »poliremama«) koje nisu dostigle fazu monolitnog izri aja i koje imaju potrebu za novim »imenovanjima«, transparentnim i funkcionalnim. Uzimaju i za primjer složenu rije *ferro da stiro*, on je razlikuje (nazivaju i taj tip složenica »više leksi ke jedinice«) od slobodne sintaksi ke fraze *ferro per aprire la porta*, na osnovu tri glavna aspekta:

- a) stabilnost odnosa ozna itelj – ozna eno
- b) stabilnost izri aja
- c) u estalost korištenja.

Luca Serianni uvi a postojanje fenomena spojenih rije i (na primjer *lotta di classe*, *parola chiave*), ali shva enih kao »sintaksi ke i semanti ke jedinice«.⁴⁹ Prema Serianniju, te jedinice karakteriše:

- a) stabilnost zna enja
naprimjer *lotta di classe* ima svoje jasno definirano zna enje
- b) nemogu nost uvo enja drugog elementa u izri aj
ne može se re i: *lotta degli operai di classe*.

Dakle, evidentan je sve ve i interes od strane naunika za problem poliremati nih oblika: ta injenica je uslovljena prije svega ogromnim porastom broja jedinica tog tipa korištenih u savremenom italijanskom jeziku, sasvim otvorenom za utjecaj politi kog, tehnici, birokratskog, sportskog i drugih jezi kih registara u svim svakodnevnim sektorima života (od migliorinijevih *carri armati* i *vigili urbani* iz tridesetih godina dvadesetog stolje a, pa sve do »kompjuteriziranih« oblika tipa: *hard disk* ili *on line*). U vezi njihove koliine i kristaliziranja zna enja u svakodnevnom korištenju, paralelno se postavlja problem »uvo enja reda« u taj korpus varijabilnih oblika, to jeste postavlja se pitanje registrovanja poliremati nih izraza ije se kona no zna enje ne može individualizirati polaze i od pojedinih leksema – elemenata poliremati ne jedinice, niti na osnovu njihove precizne gramati ke kategorije: kao mogu e rješenje se name e mogu nost definiranja poliremati ne jedinice na osnovu njene funkcije kao cjeline.

⁴⁹ Serianni, *Italiano: Grammatica – Sintassi – Dubbi*, Milano, Garyanti, 1995, str. 463.

U istraživanju koje je razvio Tullio De Mauro i saradnici (dostupnom na Internetu) u okviru projekta *Eulogos*⁵⁰, poliremati ni izraz je uzet kao riječ u pravom smislu. Nailazimo na sljedeću definiciju:

Polireme su:

- izrazi ije se zna enje ne može odrediti iz sume zna enja pojedinih riječi i tog izraza,
- izrazi koji imaju iskristalizirano zna enje u svakodnevnom korištenju
- izrazi ija se gramatička funkcija ne može odrediti iz gramatičke klase kojoj pripadaju pojedine riječi i koje formiraju izraz.

Na liniji gore navedene karakterizacije, u rječniku DISC pronađemo kratak osvrt o »poliremati nim jedinicama« u njegovom uvodnom dijelu (*Guida all'uso*), koji nam nudi sažetu tipologiju polirema, ali i nešto više: klasifikaciju (iako kratku) ovih oblika na osnovu funkcija pojedinih komponenata.

»*Sono vere parole anche le numerosissime entità composite, costituite da due o più corpi separati nella grafia, ma che si comportano come un tutt'uno.*«⁵¹

Zajednička karakteristika elemenata koji čine poliremati ne jedinice (klasificirane kao: imenične, pridjevske, priloške, i glagolske) je ta da je značenje cjeline esto figurativno⁵².

Ostale karakteristike su:

- poređak konstituenata nije promjenljiv
- dijelovi polireme ne mogu biti zamjenjeni sinonimima, deminutivima, augmentativima, itd. (*cavallo di battaglia* ne može postati *cavallino di battaglia*)
- nije moguće umetati nijedan drugi element unutar cjeline.

Dakle, informacije i definicije o tipologiji u leksikologiji se odnose na podatke koje nam nude rječnici: uprkos tome i LIP i DISC se bave tipologijom, prvi pružaju i neophodne podatke, drugi kratku, ali efikasnu klasifikaciju.

Poliremati ni oblici su mnogo manje udaljeni nego što se to čini od suprotnih izraza, koji su to samo po nazivu: »monoremati ni izrazi«, definirani zahvaljujući jednom više frazeološkom nego leksikografskom pregledu. »Monoreme« (od grčkog *mónos* 'samo jedan' i *rēma* 'riječ') su ustvari definirane kao fraze sastavljene od samo jednog elementa, tipa: »*Subito*.«, »*Quando?*«.⁵³

⁵⁰ LIP: materijal se može konsultirati na Internet sajtu: <http://www.eulogos.it/datipoli/indalfa.htm>

⁵¹ F. Sabatini, *Guida all'uso*, DISC, p. XIV. "Prave riječi su i bezbrojne složene cjeline, sastavljene od dvaju ili više elemenata rastavljenih u pisanju, ali koji se ponašaju kao jedna cjelina." (prijevod J.DŽ.)

⁵² Migliorini, str. 49.

⁵³ Serianni, str. 62.

Poliremati ni izrazi su okarakterizirani kao takvi u jednoj leksikografskoj optici, budući da je semantički i gramatički funkciju poliremati nih izraza moguće definirati i odrediti u smislu samo jedne cjeline (iako se sastoje od više riječi). Ako se vratimo na gledišta koja nam nudi LIP, možemo zamjetiti da su svi poliremati ni izrazi izneseni u formi navoda i klasificirani prema gramatičkoj kategoriji kojoj pripadaju:

- imenički (*autonomia locale, contratto di lavoro, diritto civile*)
- glagolski (*lasciare stare, passare la parola, perdere tempo, stare in forma*)
- veznički (*a meno che, dal momento in cui, tanto vale, in caso*)
- uzvični (*ah ecco, in bocca al lupo, per fortuna, punto e basta*)
- onomatopejski (*bla bla, zip zap*)
- zamjenički (*che cosa, per cento*)
- prepozicijski (*a fronte di, fino a, nel momento in cui, riguardo a*)

Prelazeći na podjelu koja se može pronaći u DISC-u, polireme mogu biti sastavljene od:

- | | |
|----------------------|---|
| - Im. + Im. | <i>(barriere vapore, busta paga)</i> |
| - Im. + Prid. | <i>(liceo classico, fede pubblica, fronte popolare)</i> |
| - Im. + prep. + Im. | <i>(esame di coscienza, fucile a pompa)</i> |
| - Gl. + Im. | <i>(pigliare tempo, prendere nota, render conto)</i> |
| - Gl. + Prid. | <i>(mettersela tutta, tenere presente)</i> |
| - Gl. + Prilog | <i>(visto male, voler bene)</i> |
| - Gl. + prilog + Gl. | <i>(entrare a far parte)</i> |
| - Gl. + Zamj. | <i>(dire la mia)</i> |

Dodaju se na sve ostale moguće kombinacije sa gramatičkim kategorijama, uključujući i egzotizme svakog tipa (*Herald Tribune, jet set, guitars players*, itd.).

Pored ovih kratkih sinteza, bilo bi potrebno reći nešto i o materijalu i pokušati napraviti razliku među različitim polirematima oblicima (u saglasju sa strategijom istraživanja Tullia De Maura i saradnika), narođito u vezi mogućnosti da se potaknu neke sumnje o pripadnosti samoj tipologiji: može li se uvijek govoriti o polirematima oblicima kad se na emociji ispred ogromne kolike primjera koju nam nudi De Mauro i saradnici?⁵⁴ Pokušajmo slijediti citat francuskog lingviste Guilberta koji može biti koristan za produbljivanje analize poliremati nih oblika.

«La transformation de la proposition de discours en unité lexicale, qui constitue le critère essentiel pour distinguer le terme com-

⁵⁴ Tu se misli na DISC i na materijal koji se može pronaći na Internetu.

posé du syntagme libre, n'apparaît pas toujours avec la même évidence. On peut établir une hiérarchie dans les composés selon le degré de cohésion qui unit les éléments composants. [...] Enfin, à la limite du syntagme libre, des groupements phraséologiques en voie de lexicalisation comportent des éléments dont la cohésion est fondée sur une unicité sémantique, sur la répétition par les locuteurs, et dont le degré de lexicalisation se traduit par la plus ou moins grande réceptivité à des éléments étrangers aux termes de la séquence syntaxique habituelle. »⁵⁵

ini nam se prijem ivije nastojati diferencirati te izraze prema unutarnjem stepenu kohezije elemenata koji tvori jednu poliremu. Zamislimo da imamo pred sobom listu oblika definiranih kao polireme, ali koji pripadaju, da tako kažemo, raznim formama, u smislu distinkcije, u “jakoj” i “slaboj” poziciji:

a piè di lista, a priori, a volontà, a zampa di gallina, Accademia di belle arti, acido urico, al di là, alla griglia, amministrazione provinciale (pubblica), andare in onda, arte militare, asma bronchiale, avere voglia, avviso di garanzia (avviso di chiamata), braccio destro, Brigate Rosse, Castel Gandolfo, cavallo di battaglia, circolo polare artico, colpo di scena, colpo di stato, comitato centrale, comitato di coordinamento, comunità economica europea, dare il via, dopo di che (tanto che), ente locale, estrema destra, ever green, ferro e fuoco, fiabe italiane, Italia uno, lieto fine, linguistica applicata, mamma mia, messa a punto, mettere alla prova, norma di, offendere a morte, piatto fondo, polizia ecologica, porco cane, porre mano, Porto Azzuro, procuratore della repubblica, sangue blu, scuola secondaria di primo grado, se tanto dà tanto, segreto epistolare, ‘sti cazzi, tanto meno, terzo mondo, tocco di classe, vigili urbani, zero zero sette.

Definirati razlike koje o ito postoje nije nimalo lagan posao, uzimaju i u obzir veliku koli inu prikupljenih oblika: poliremati nih oblika u LIP-u nalazimo 1933, a u »on line« verziji još i više: 4700 primjera. Sada bi trebalo odrediti, prihvataju i distinkciju iz lanka *Guida all'uso* DISC-a, jednu stabilnu normu koja bi bila u stanju da uspostavi razliku me u oblicima, postavljaju i ih u nivo »pravih« polirema ili isklju uju i ih iz takve kategorizacije.

⁵⁵ Dardano, *Sparliamo italiano*, Milano, Curcio, 1978, str. 115-116; “Transformacija re eni ke fraze u jednu leksi ku jedinicu, koja ini esencijalni kriterij za razlikovanje složene rije i od slobodne sintagme, se ne pojavljuje uvijek sa istom jasno om. Mogu e je uspostaviti hijerarhiju složenica prema stepenu kohezije koja ujedinjuje složene elemente [...] Najzad, u vezi slobodne sintagme, frazeološke grupe na putu leksikalizacije sadržavaju elemente ija je kohezija zasnovana na semanti koj jedinstvenosti, na ponavljanju od strane govornika, i iji se stepen leksikalizacije ostvaruje sa više ili manje prijempljivosti stranim elementima u terminima uobi ajene sintaksi ke sekvence.” (prijevod J.DŽ.)

1. IMENICE

Na prvom mjestu moramo izdvojiti egzemplarne poliremati ne oblike nazivaju i ih »jakim« oblicima (A). Taj tip polirema bi trebao predstavljati primjer kako se formira koncept ove jedinice; radi se o izrazima ije zna enje se ne može izvu i iz sume zna enja pojedinih rije i koje ih tvore. Me u imenicama (klasifikacija napravljena prema gramati koj funkciji) pronalazimo veliki broj »jakih« polirema:

- A)
- *braccio destro*
 - *busta paga*
 - *cambio palla*
 - *circolo vizioso*
 - *colletto bianco*
 - *fumata bianca*
 - *gioco di ruolo*
 - *misto seta*
 - *pubblica sicurezza*
 - *stato civile*
 - *tavola rotonda*

Re enica *Era il mio braccio destro* se ne može poređiti sa *Era il mio braccio sinistro*. Imeni ki poliremati ni izraz *braccio destro* zna i »bliski saradnik« osim što ima zna enje i, denotativno, jedan od dva gornja ovjekova lanka. U tom sluaju semanti ka vrijednost interveniše sa determinacijom zahvaljuju i korištenju metafore, ali i ona rezultira iz skupa od dvije rije i. Na isti na in jedan stilista ne može re i svojim saradnicima: *Diventerete per me dei colletti bianchi*, bez bojazni da e postati loše shva en. Isto tako ne e mo i re i: *Diventerete per me dei colletti completamente bianchi*. Ili: *In questo palazzo lavorano i colletti grandi e bianchi*. Dakle, nije mogu e prekidati »jaku« poliremu ubacivanjem nekih determiniraju ih elemenata u bilo koji dio te jedinice. U tom sluaju se potpuno gubio smisao izraza; tako se samo potkrepljuje teza da je »zna enje cjeline esto figurativno«, a konstituenti ne samo da ne mogu biti zamijenjeni sa sinonimima, augmentativima ili deminutivima, ve to nije mogu e uraditi ni sa pridjevima, imenicama iz iste porodice.

ini se ovdje interesantnim navesti još jedan zgodan primjer: *zero zero sette* (jedna od rijetkih polirema koja se piše brojevima): *Gli 007 in azione!*. Iako uzet kao motiv špijunskog filma, izraz je danas u upotrebi uvijek sa istom konotacijom:

- *zero zero sette* = tajni agent

Ako pokušamo reći:

- a) *uno zero sette zero ha salvato X.*
- b) *uno sette zero zero ha salvato X.*
- c) *uno zero zero sette ha salvato X.*

U slučajujevima pod a) i b) nemamo istu semantičku vrijednost kao u primjeru pod c), osim ako ih ne shvatimo kao telefonsku oznaku za neki grad. Ako bi se desilo da neko ne poznaje značenje te polireme, onda taj iz njene može izvesti i nikakav »konkretan« rezultat. I za ovaj primjer važi pravilo o nezamjenjivosti komponenata: *zero zero otto* je sasvim nešto drugo u poređenju sa kombinacijom *zero zero sette*, iako oboje (*sette* i *otto*) pripadaju istoj porodici brojeva. Rekli smo da *zero zero sette* pripada imeni kima poliremati nim oblicima. Značenje koje proističe iz skupa te tri riječi je također jedna imenica. Tri riječi koje tvore ovu poliremu su tri brojne imenice: gramatička i semantička »izlazna« kategorija (opis i naziv za tajnog agenta) ne zavisi od kategorije pripadnosti pojedinih elemenata. Iz toga proističe da je skup *zero zero sette* jedna egzemplarna polirema; ipak, moguće je praviti i naknadnu distinkciju uspoređivanjem dvaju drugih tipova: polireme *fumata bianca* i *zero zero sette* pripadaju »jakinji« imeni kima poliremama. Ali asocijativni mentalni procesi govornika nisu isti u sljedećim situacijama:

a) *Vedo fumata bianca.*

b) *Vedo uno zero zero sette.*

U slučaju pod a) najmanje jedan neupoznat govornik može pomisliti na bilo koji bijeli dim, jer u izrazu postoji riječ »fumata« koji, u svom prvobitnom značenju, podrazumijeva »dim« (naprimjer, iz lule). S druge strane, u izrazu pod b) se može kao alternativa pretpostaviti samo nerazumijevanje, jer brojevi nula i sedam, u glavi govornika koji ne zna za postojanje tajnih službi, mogu imati prvobitno značenje apsolutno različito od onog »tajnog agenta«. Nameće se zaključiti da je stepen kohezije konstitutivnih elemenata polireme *zero zero sette* viši u odnosu na onaj iz polireme *fumata bianca*. I pored toga, ova posljednja ostaje »jaka« polirema.

Može se, nadalje, da je moguće i »interna« hijerarhija u okviru istog tipa polirema. Nije uvek jednostavno odrediti kriterij za tu naknadnu podjelu. Ovdje emoćemo se ograničiti na distinkciju između »jakinji« polirema i onih koje emoćemo nazvati »slabim«. U okviru imeni kih polirema koje se koriste u svakodnevnom jeziku, nije teško pronaći primjere koji pripadaju grupi »slabih« polirema (A1). Možemo tvrditi da su »slabe« polireme, u najvećem broju slučajuve, izrazi kristalizirani u svakodnevnom korištenju sa posebnim i jasno određivim značenjima.

(A1)

- *atto di nascita*
- *borsa di studio*
- *camera da letto*
- *carta d'identità*
- *carta geografica*
- *codice fiscale*
- *consiglio comunale*
- *consiglio d'amministrazione*
- *estrema destra*
- *gruppo conciliare*
- *ministero degli interni*
- *procuratore della repubblica*
- *ufficio pubblico*
- *unità di misura*

U emu se ogleda njihova karakteristika koja ih razlikuje od »jakih« polirema? Prije svega, postoji ta mogunost supstitucije, ali uvjek u okviru iste porodice riječi ili istog semantičkog polja. Poliremati ni oblik *asma bronchiale* se ne razlikuje od nekog drugog bronhijalnog oblika. Tako pronalazimo tako i oblike *asma allergica* ili *asma cardiaca*, pa zatim *comitato centrale* može postati, supstitucijom atributa, *comitato regionale* ili pak *comitato regionale centrale*. Razmotrimo još eklatantnije primjere:

- u izrazu *consiglio dei ministri*, prva riječ *consiglio* generira jedan dugi promjenjivi niz:

<i>consiglio dei ministri</i>	
" " <i>di amministrazione</i>	
" " <i>di classe</i>	
" " <i>di stato</i>	
" " <i>nazionale della pubblica istruzione</i>	
" " <i>dell'ordine</i>	
" " <i>di corso di laurea</i>	
" " <i>di fabbrica</i>	
" " <i>di facoltà</i>	
" " <i>di sorveglianza</i>	
" " <i>nazionale dell'economia e del lavoro</i>	
" " <i>regionale</i>	
" " <i>comunale</i>	
" " <i>provinciale</i>	

Isto vrijedi i za riječi *gruppo* u sljedećim polirematima izrazima:

- gruppo conciliare*
- " " *di lavoro*
- " " *dirigente*
- " " *di espansione*
- " " *nominale*
- " " *verbale*

I nadalje, polirema *radio privata* može biti promijenjena u *radio libera*, ali nasuprot tome, *tavola rotonda su Romanzo e Storia* se može transformisati u *tavola quadrata* samo na osnovu eventualnih gluposti izrečenih od strane prisutnih. Da li, dakle, možemo smatrati potpunim i pravim te polireme uprkos njihovoj »slabosti«? Najvjerojatnije da ne možemo: iako prikupljeni materijal ne razlikuje i ne valorizira viši ili niži stepen varijabilnosti, niti »slabost« velikog broja tipova koje bi možda bilo bolje nazvati »više leksičke jedinice« u smislu jedinica sastavljenih od elemenata podložnih zamjeni (*gruppo conciliare* i *gruppo di lavoro*).

Tako er, u okviru imenkih polirema možemo izdvajati parove imenica koje označavaju zanimanje, ili radnju koju vrši subjekat. U tim izrazima konstitutivni elementi su u odnosu uzajamnog određivanja jer jedan određuje drugi, a oba uestvuju u fleksiji. Navedimo neke »jake« oblike (B):

(B)

- *baby sitter*
- *datore di lavoro*
- *infermiera professionale*
- *lavoratore dipendente*
- *libero professionista*
- *vigile urbano*

i neke »slabe« oblike (B1)

(B1)

- *direttore amministrativo*
- *donna di casa*

- *giudice istruttore*
- *giudice tributario*
- *medico generico*
- *medico della mutua*
- *ufficiale giudiziario*

Ako bi željeli utvrditi brojnost jedne ili druge grupe, onda nam je dovoljna jednostavna provjera njihove prakti ne primjene. *Procuratore della repubblica* može jednog dana biti izabran u Italiji i kao *procuratore distrettuale*; na isti na in svima e biti savršena jasna re enica tipa: *Ci troviamo vicino all'Agenzia di viaggio*, ili *vicino all'Agenzia di collocamento*. S druge strane osta emu u nedoumici ako bismo morali predo iti kao dokument *un porto di fili interdentali*, umjesto *un porto d'armi*. Lako uvi amo apsolutnu prevalenciju « slabih » oblika.

Lista naziva zanimanja je dosta duga i svaki dan nastaju novi. Radi se o sintamatskim oblicima u kojima se lako mogu mijenjati njihovi elementi. Ustvari, ne mijenja se samo drugi element (o emu se ve govorilo). Iz odnosa me uzavisnosti se ra a mogu nost izmjene svakog konstitutivnog elementa jer u toj sintagmi svaki ima jednaku vrijednost. Na taj na in, *direttore amministrativo* postaje *direttore generale*, ali tako er *amministrativo* može biti i *tribunale* (*tribunale amministrativo*), itd. S druge strane, karakteristika « ja ine » u tim poliremama proizilazi iz njihovog isklju ivo metafori kog karaktera, zajedni kog za oba elementa koji ne trpe zamjenu (*porto d'armi*).

Postoje i posredni nivoi u kojima je mala mogu nost zamjene mogu a, te dopušta supstituciju pridjeva: *piatto fondo* ili *piatto piano*, ali i *piatto freddo – piatto caldo, pesce spada* ili *pesce palla*.

Prije nego nešto kažemo nešto i o li nim imenima, bilo bi dobro predložiti nekoliko zaklju aka u vezi izloženog i kategoriziranog materijala.

- a) u poliremama karakteriziranim kao « slabe » ili « više jezi ke jedinice » (*assemblea legislativa, comitato regionale*), prvi element, u ovom slu aju imenica, se ne mijenja i ostaje uvijek na prvom mjestu u jedinicu.
- b) drugi element može biti zamijenjen uz uslov da taj koji ga mijenja pripada istoj porodici gramati ke kategorije ili istom semanti kom polju koji je inherentan prvom elementu koji ostaje »gravitacioni centar polireme«;
- c) u tom slu aju, drugi element je »nosilac« »slabog« karaktera jedinice;

- d) stepen kohezije me u elementima u »jakim« poliremama je maksimalan i definitivan, dok u onim »slabim« taj stepen je manje kompaktan budu i da je prvi element onaj koji »održava« osnovno zna enje modificirano svaki put kada mu se doda drugi element.

2. LI NE IMENICE

Mogu e je razlikovati grupu polirema složenih od li nih imenica koje su ušle u svakodnevnu upotrebu, a skoro sve se koriste u metafori kom smislu. Lista (ona koju nam nudi LIP) sadrži vrlo široku lepezu razli itih imenica: od historijskih li nosti (*Alessandro Magno*), do heroja stripa (*Martin Mystère*). Ve na prvi pogled je mogu e izdvojiti nekoliko tipova koji imaju nominalnu definiciju vezanu za historijske doga aje ili prilike i koji se mogu okarakterizirati kao »jaki« budu i da ne dozvoljavaju nikakvu alteraciju (C):

(C)

- *Alessandro Magno*
- *Corriere della Sera*
- *Gerusalemme liberata*
- *Fosse Ardeatine*
- *Prima Linea*

Naziv *Corriere della Sera* je povezan sa osnivanjem nacionalnog dnevnog lista i javlja se jao vrlo jaka jedinica. ak se može uti i: »Oggi il Corriere annuncia un movimento...«. *Fosse Ardeatine* se odnosi na krvoproljeće koje se dogodilo tokom drugog svjetskog rata, a *Prima Linea* na teroristički pokret. Potom, tu je korištenje poliremati nih (eliptičnih) oblika u jeziku reklama, slogan, naziva svakog tipa, u najkomunikativnijem mogu em jeziku, bez namjere dugog zadržavanja u jeziku. Tipovi ove grupe se mogu okarakterizirati kao »prigodni, slučajni« (C1):

(C1)

- *Blade Runner*
- *Colpo Grosso*
- *Giovannoni coscia lunga*
- *golden lady*
- *Pagine Gialle*

- *Polo sud*
- *Porta a Porta*
- *sorrisi e canzoni*
- *top gun*
- *Via col vento*
- *Villaggio globale*

Njihova »slu ajnost« i odnosna »slabost« proizilaze iz kohezije me u elementima koja umnogome zavisi od kontesta (kulturnog, reklamnog, historijskog, itd.), bez postojanja vrste reference za sve govornike.

- *golden lady*, ali je mogu e i *golden heart, golden yes*
- *polo sud – polo nord*

Nije nemogu e zamisliti da neki politi ar u nekoj odre enoj situaciji aludira na *polo sud* kao na partiju *Polo della libertà* koja vrši svoju aktivnost na jugu. Pronalazimo ipak zna ajnu osobinu slabosti na terenu beskrajne historije politike i politi kih partija. Radi se o oblicima »partito + pridjev/i«:

- *partito socialista*
- *partito comunista italiano*
- *partito democratico della sinistra*
- *partito repubblicano*
- *partito socialista italiano*

Prvi element *partito* je uvijek stabilan i istovremeno drugi nestabilni element (pridjev) je »slab«, to jeste zamjenjiv, a pri svemu tome primarni koncept polireme trpi varijaciju koja nema utjecaja na zna enje. Re enica *Vado a iscrivermi al Partito* ne funkcioniira kao *Vado a comprare il Corriere*. Iako kažemo *Vado a iscrivermi al Partito socialista*, to ne e puno re i našem prijatelju koji se ne interesuje za politiku. Štaviše: mogu e je mijenjati drugi element (pridjev) dodaju i drugi determiniraju i pridjev, a da se ne promijeni osnovna koncepcija složene jedinice.

- *Partito socialista – Partito socialista italiano*

(važno je i to da se taj tre i element uvijek dodaje s desne strane pridjeva, a nikad izme u prvog i drugog elementa ve postoje e jedinice)

U okviru te grupe bilježimo da polirema *Accademia di belle arti* poti e izvjesnu sumnju, jer se imenica *Accademia* vrlo esto koristi i u li nim imenicama iz historije italijanske kulture:

Accademia della Crusca. Mogu se formirati i porodice: *Lega contro, Lega lombarda, Lega meridionale, Lega sud, Rai uno, Rai due*, itd.

3. PRIDJEVI

Prelaze i na pridjevske poliremati ne oblike, prema Sabatinijevoj podjeli, bilježi se kako apsolutna premo »jakih« oblika (D), tako i njihova zna ajna produktivnost u ovoj tipologiji:

(D)

- *a numero chiuso*
- *a proposito*
- *a sangue freddo*
- *a scatola chiusa*
- *acqua e sapone*
- *all'altezza*
- *andata e ritorno*
- *bianco e nero*
- *chiavi in mano*
- *di bassa lega*
- *di massima sicurezza*
- *in via di sviluppo*
- *incazzato nero*
- *pro e contro*
- *pulito pulito*
- *solo andata*
- *terra terra*

Paradigmatske varijante su ovdje zaista minimalne:

- *a numero chiuso* ne može postati (putem zamjene pridjeva) *a numero aperto*, niti *a numero chiuso e buono* (usp. *Partito socialista italiano*).

Ako uzmemmo izraz *un biglietto di andata e ritorno* i probamo da analiziramo gramati ki rod polireme »andata e ritorno«, zaklju i emo sljede e:

- *andata* = imenica
- *ritorno* = imenica
- *andata e ritorno* = atributivna funkcija.

Gramati ka funkcija te jedinice složene od dvaju imenica (i jednog veznika) je pridjevska, ali samo u slu aju kada imamo ovaj redoslijed rije i:

andata + e + ritorno.

U ovom tipu poliremati nog okvira postoje neki oblici u kojima se može izvršiti zamjena elementa u »slaboj« poziciji (D1): jelo može biti spremljeno *alla livornese*, ali i na neki drugi na in; ulica može nositi natpis *a senso unico*, ali tako er i *a doppio senso*; možemo birati izme u *formato tessera* i *formato standard*; diskusija može biti *di alto livello* ili *di basso livello*. Jedinstvena zavisnost me u elementima, neophodna da bi se dobilo željeno zna enje i karakteristika polirema, u ovom slu aju nije iskaziva te je stoga upitna pripadnost ovih tipova zajednici polirema.

4. VEZNICI I PRILOZOVI

Primjena frazeološke i sintaksi ke perspektive je neophodna da bi se odredila pripadnost poliremama u gramati koj funkciji veznika (E) i dijelom priloga (F).

(E)

- *a forza di*
- *al punto che*
- *dopo di che*
- *in caso*
- *in modo che*
- *nel momento in cui*
- *prima che*
- *sia pure*
- *tanto vale che*
- *tra l'altro*
- *salvo che*

Ne iji se uputnim s druge strane praviti suviše razliku izme u oblika u vezni koj poziciji i onih koji imaju prilošku prirodu (koji su najbrojniji nakon imenica i glagola). Naveš emo nekoliko primjera da bi pokazali njihovu produktivnost:

(F)

- *a tappeto*
- *alla fin fine*
- *a ruota libera*
- *alla fine dei conti*

- *in fin dei conti*
- *con il cuore in mano*
- *da capo*
- *d'altron de*
- *di punto in bianco*
- *fuori tempo*
- *in proprio*
- *in vigore*
- *per caso*
- *senz'altro*
- *tutto a un tratto*

U ovoj skupini tipologija poliremati ne jedinice je sastavljena od različitih elemenata: priloških estica, imenica, zamjenica, prepozicija i *che* (sa vezni kom i polivalentnom vrijednošću). Izdvajajući i ponašanje pojedinih elemenata, uviđa se da ih princip nezamjenjivosti (upravo onaj na osnovu kojega određujemo »jake« polireme), ili kriterij visokog stepena kohezije (ako želimo slijediti misao Guilbert-a), karakterizira samo i jedino u određenoj paradigmatskoj kombinaciji. Najslabiji element teži ka ponavljanju (*in, a, per, di, da*). Naravno da je uvek prisutna njena konektivna polifunkcionalna i polisemantička suština koja zavisi od jačine elemenata kao što su imenica ili pridjev:

- *vela piena, vicenda, viso aperto, voce, volontà, zonzo*, a svima njima prethodi »slabi« element *a*.
- *caso, modo che, quanto, quanto che*, itd., kojima prethodi »slabi« element *in*.

Pribjegavanje prepozicijskim i priloškim esticama je vrlo često i u poliremama sa funkcijom priloga:

- **a** + *presto, questa parte, ragion veduta, rate, ruota libera, seconda dei, sua volta, suo avviso, suo tempo, torto o a ragione, trecentosessanta gradi, tu per tu, tutta birra, tutti gli effetti, tutto campo, vicenda, riso aperto, vista d'occhio, voglia, volte, vuoto.*
- **in** + *bella, buona fede, caso, collo, compenso, gioco, grado di, grande stile, linee di massima, modo di, originale, panno, persona, piedi, prima persona, primo luogo, proprio, scala, senso lato, sorpreso, testa, tutto e per tutto, un certo senso, un modo o in un altro, via di sviluppo.*
- **per** + *caso, favore, filo e per segno, giunta, l'appunto, lo meno, modo di dire, niente, ora.*

- **di** + *contro, cuore, diritto, fatto, per sé, persona, punto in bianco, sana pianta.*

Zajedni ka karakteristika svih jedinica koje pripadaju ovim dvjema grupama (klasificiranih zajedno zbog njihove sli nosti u ponašanju u odnosu na unutarnju strukturu) je da se gramati ka funkcija cjeline ne može izvu i iz gramati ke kategorije kojoj pripadaju pojedine rije i koje je sa injavaju: u tom slu aju se name e samo jedan logi an zaklju ak, a to je da jedinstvo tih rije i ini zna enje: *a causa di, in quanto, per quanto, in quanto che, dal momento che*, sve su to jasno odredive polireme naro ito u svjetlu konteksta; isto tako: *visto che i tanto che*. Iako smo rekli da postoje »slabi« elementi koji teže ka ponavljanju u raznim kombinacijama sa drugim elementima izraza, može li se izvesti zaklju ak da su sve jedinice u funkciji veznika ili priloga lanice porodice polirema? Odgovor je potvrđan ako ih posmatramo u njihovoj sintaksi koj funkciji i njihovoj jedinstvenosti: svi elementi su u me uzavisnom odnosu, a u vezi »finalnog« zna enja same jedinice; ipak stalni element (naprimjer *a*) i vrijednost tih tipova koji zavise od sintaksi ke funkcije, ih svrstavaju na prvom mjestu u gramati ke skupove priloga i veznika, sa mogu noš u da budu svrstane u jednu hipoteti ku podgrupu poliremati nih priloga i/ili pridjeva.

5. EMFATI KI/ESKLAMATIVNI IZRAZI, UZVICI I FRAZE

Poseban dio ine poliremati ni oblici sastavljeni od emfati kih/esklamativnih izraza, uskli nih kletvi i fraza. Njihov broj je dosta nizak u odnosu na druge tipove. Emfati ko/esklamativni izrazi:

(G)

- *alla buon'ora*
- *apriti cielo*
- *che bello*
- *che strazio*
- *madonna santa*
- *madonna santissima*⁵⁶
- *mamma mia*

⁵⁶ Beretta, M., *Il parlato italiano contemporaneo*, u L. Serianni e P. Trifone (a cura di), *Storia della lingua italiana*, II, *Scritto e parlato*, Torino, Einaudi, 1994, str. 269.

- *mamma che brava*
- *no comment*
- *per carità*
- *per l'amor di Dio*

Kompozitivni elementi su nezamjenjivi (dakle, radi se o «jakoj» jedinici) zahvaljuju i ekspresivnoj funkciji i eksklamativnoj potrebi koja omoguava ovoj tipologiji polirema da razvije svoju funkciju u optici izražaja. Frazeologija ih definira kao tip «monoremati nih izraza»; ta klasifikacija se pokazuje efikasnom u sluaju kada eksklamativni izrazi imaju sposobnost da realiziraju značenje kao i cijela rečenica. Ipak, «poliremati na» oznaka proizilazi iz njihove unutarnje strukture, iz neraskidive veze više komponenata, nezavisno od njihovog pojedinačnog značenja i stoga je to etiketa formalne prirode; značenje je u stvari obojeno intenzivnom ekspresivnošću u uzviku: i kod ovog tipa je možda bolje da ga shvatamo i da u njemu prepoznajemo prvenstveno njegovu vrijednost u smislu uzvišenih monoremati kih emfatičkih eksklamativnih izraza, nego da ga *a priori* stavljamo u red pravih poliremati nih izraza i to samo zbog njihove iste ekspresivne vrijednosti.

Na ovo se pridodaju i kletve i psovke, gdje je dovoljno sastaviti dva elementa da bi se «dobila predstava»:

(H)

- est je tip *porco* + imenica
- *porco cane*
- *porco Giuda*
- *porca miseria*

ili pak razne vulgarnosti kao:

- *'sti cazzo*
- *va' a caccare*
- *va' ffanculo* (teži ka tome da se i piše kao jedna riječ)

I u ovom tipološkom sluaju ništa se ne može mijenjati, pa tako ni emotivni element koji proizilazi iz takvih jedinica.

Fraze (I) karakterišu statičnost (iz koje proizilazi njihov «jaki» karakter) zbog atrofije nosti lingvističkih sistema (jezika), koji dolaze iz starog doba ili izvana:

(I)

- *ad hoc*
- *ad honorem*
- *ad libitum*
- *appio latino*
- *a priori*
- *deo gratia*
- *en passant*
- *pars dominica*
- *tout court*

ili iz ideofonije:

- *zip zap*
- *toc toc*
- *bla bla.*⁵⁷

6. GLAGOLI

U glagolskoj formi (na drugom mjestu u poretku) poliremati na jedinica se vra a razlikovanju elemenata i iskorištavanju «stabilnosti» glagolskog elementa kojemu se pridodaje šaroliki skup konektivnog/ih elemenata. Može se napraviti razlika izme u «jakih» glagolskih polirema, onih koje su za nas istinske polireme, i onih «slabih». Ova kategorija se pokazuje prevalentno «slabom»; rijetko pronalazimo «jake» jedinice (J) kao:

(J)

- *calmare le acque*
- *capire fischi per fiaschi*
- *coprire le spalle*
- *credere sulla parola*
- *dormire come un ghiro*
- *rinviare a giudizio*
- *leggere fra le righe*

⁵⁷ ibidem. str. 269.

- *mancare il bersaglio*
- *offendere a morte*
- *portare avanti*
- *sfuggire di mano*
- *uscire pazzo.*

Za gore navedene slu ajeve vrijedi pravilo o nezamjenjivosti elemenata:

- *offendere a morte offendere a vita*
- *offendere a morte offendere fino a morte*

Brojne su pak « varijacije na temu » glagola (« slabe » polireme (J1)):

(J1)

- andare** + *a registro, in scena, in giro, in giudizio,*
in onda, in porto, in vigore, via.
- dare** + *alto, buca, buono, filo di torcere, il via, in collo,*
retta, spago, (darsi) il cambio.
- dire** + *chiaro e tondo, la mia, in faccia.*
- essere** + *a tavola, all'altezza, di guardia, fritto, in gioco,*
nelle mani, sotto gli occhi, un altro paio di maniche.
- fare** + *parte, a testa e croce, bella figura, capo, i conti con,*
niente, su misura, un colpo di telefono.
- mettere** + *a punto, da parte, in comune, in piedi, le pulce*
nell'orecchio, le mani avanti, una buona parola.
- prendere** + *a male parole, atto, di petto, in prestito, posto.*
- stare** + *al corrente, di fatto, fresco, in forma, in gamba,*
nei tempi.
- tirare** + *avanti, il collo, su, vento.*
- venire** + *i capelli bianchi, i nervi in mente, meno.*

Glagoli kao što su *mettere* ili *andare* pokazuju slično ponašanje imeni kim «slabim» poliremati nim oblicima (*comitato regionale centrale* ili *piatto freddo*). Stabilni element (glagol kao: *andare, dare, essere, fare, mettere, prendere, stare, tirare, venire*) dopušta sintagmatsku varijaciju i visoki stepen supstitucije na štetu paradigmе (*a verbale, in comune*, itd., kao i *a zonzo, pazzo*, itd.). U svim tim slučajevima značenje značenja varira te se inicijalnim isključujući njihovu pripadnost istinskim poliremama.

U samoj tvorbi polirema se zapaža važnost interkonektivne uloge, različite za svaku tipologiju, svakog elementa koji ulazi u «igrum» u toj složenoj jedinici: u jednom zatvorenom sistemu svaki pojedini konstituent igra ulogu «ja eg» u odnosu na ostale; provjeriti svako, nazovimo ga tako, gravitaciono polje unutar složenice (u svjetlu značenja, konteksta i gramatike) nam omogućava da prepoznamo njenu funkciju.

Na osnovu predložene distinkcije («jake» i «slabe») potrebno je naglasiti da je stepen kohezije u «jakim» poliremama usko vezan za ulogu konstituenata, to jest značenje cijelog skupa riječi i u poliremi direktno zavisi od uzajamnog odnosa, koji je absolutno ne-promjenjiv. S druge strane, «slabe» polireme se pokazuju manje stabilnim i u njima se uvjek nalazi centralna tačka «gravitacije» (stabilni ili «jaki» element) koja omogućava izvještaj broj zamjena, ali uvjek u okviru iste gramatičke porodice ili semantičkog polja: njih bi smatrati više fenomenima sa tendencijom ka «poliremati noj kompoziciji» nego što su i zaista prave polireme tipa *zero zero sette, tavola rotonda ili braccio destro*.

Osim toga, osnovni materijal koji nam se nudi je neobično dinamičan i promjenjiv i ima tendenciju ka stalnom uvećavanju. Skoro svaki dan možemo prikupiti nove oblike zahvaljujući novinama, televiziji, političkim, socijalnim događajima.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - <i>danni collaterali</i> - <i>pulizia etnica</i> - <i>esecuzioni a freddo</i> - <i>fronte pacifista</i> | <ul style="list-style-type: none"> u smislu «perdite di vite umane tra la popolazione civile» (R., 11.5.1999, p. 1) «In Kosovo la pulizia etnica continua.» (C.d.S., 16.5.1999, p. 4) «... mentre saccheggiano i villaggi o compiono vere e proprie esecuzioni a freddo.», (R., 16.5.1999, p. 7) «Nella maggioranza il fronte pacifista si allarga ...» (R., 16.5.1999, p. 7) |
|--|---|

Definirati fenomenologiju ovog tipa svakako nije lagan posao, već bi se moglo prije govoriti o iznošenju prijedloga koji će u prvom redu potvrditi vrijednost u koju se sumnja, a

tek poslije eventualno dovesti do nekih ta nih i definitivnih zaklju aka: sigurno je me utim da je bilo koji pristup opravdan potrebom za razumijevanjem i poimanjem jedne jezi ke injenice kao aktuelnog stanja stvari; zahvaljuju i vrlo estoj upotrebi ovih oblika u govoru, kontinuirano se prenosi efikasan dinamizam zna enja ovih složenih skupova rije i. Polaze i od tvrdnje da postoje istinske poliremati ne tvorevine, ustanovili smo jedan fenomen tendencije (jednu vrstu ‘gravitacione snage’) koja na razne na ine djeluje na razli ite gramati ke tipove, ne toliko da bi ih uvrstila u poliremati ne oblike, ve da bi iskazala njihovu agregatnu i konektivnu sposobnost.

6. «RASTEZATI, SAŽIMATI I METASTAZIRATI»

Leksi ke deformacije i nove tvorenice u pri i *Quattro figlie ebbe e ciascuna regina* Carla Emilia Gadde

La lingua, lo stile, l'ideologia di un testo possono essere connotati non solo dall'uso di determinate unità lessicali, ma anche, e forse più, dal ricorso a determinati processi derivativi, dalla frequenza di prefissi e suffissi caratteristici.⁵⁸

etvrti dio zbirke *Disegni milanesi* Carla Emilia Gadde, ija se redaktorska pri a završava pojavljivanjem pri e o “Književnosti” u januaru / martu 1942. godine, iz više razloga je podoban za razmatranje upotrebe leksi kih deformacija i novih tvorenica. Njihovo korištenje ostaje konstantna i veoma zna ajna karakteristika cjelokupne produkcije Carla Emilia Gadde. *Glossario di Carlo Emilio Gadda ‘Milanese’*, kojeg je priredila Paola Italia⁵⁹, može poslužiti kao strateška i sistematska polazna ta ka, imaju i u vidu da se tu ne samo registriraju i objašnjavaju rije i, ve pronalaze i hipoteze o organizaciji i na inu upotrebe jezi kih lukavstava. Smjernice koje je nazna ila Paola Italia mogu poslužiti kao vodilje u istraživanju koje, ispituju i pojedine tekstove, pomažu da se detaljnije individualiziraju leksi ki fenomeni, te da se svaki put iskaže njihova specifi na stilisti ka vrijednost.

⁵⁸ Serianni, L., *Saggi di storia linguistica italiana*, Napoli, Morano, 1989, str. 347. “Jezik, stil, ideologija jednog teksta mogu biti konotirani ne samo korištenjem odre enih leksi kih jedinica, ve tako er, možda i više, pribjegavanjem odre enim derivativnim procesima, frekvenciji upotrebe karakteristi nih prefiksa i sufiksa.” (prijevod J.Dž.)

⁵⁹ Italia, P., *Glossario di Carlo Emilio Gadda ‘Milanese’; Da ‘La Meccanica’ a ‘L’Adalgisa’*, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1997.

Ova kratka analiza prijeđe *Quattro figlie ebbe e ciascuna regina* koja je sastavni dio djela *L'Adalgisa*, želi i u tom pravcu, zadržavajući prije svega karakter lanka koji na jasnim primjerima ima namjeru pokazati osobine jezičkog stvaranja Carla Emilia Gadda. Iz razloga prostora izostaviemo primjere koji imaju ekspresivnu konotaciju od važnosti koja nije relevantna za ekspresionizam ovog pisca. Nakon uvodnih razmatranja slijedi popis fenomena deformacije i novotvorenih složenica tipičnih za "jezik" Gadda. Paola Italia, u uvodu u *Glossario*, ističe fonetsku vrijednost koju Gadda svjesno i eksplicitno potencira. Riječi kao *acciaccare*, *ammodernare* ili akcija nisu *allungare* mogu poprimiti primarno retoričku ulogu ako se smjeste u sintagmatski kontekst i postave u odnos sa okolnim leksičkim jedinicama⁶⁰.

Književni prethodnici i ideološke pretpostavke Gaddinih tvorenica

Književna upotreba složenica u proznom diskursu 20. stoljeća je sve drugo samo nešto nova. Neke studije otkrivaju da Gaddi angažman na tom polju veoma podseća na stileme prisutne kod Boinea. Analizirajući djela Boinea, Contini je pronašao izrazitu tendenciju ka fuziji pridjeva, što se očitovalo kao funkcionalnim prijeđe izražavanju kontemplativne dimenzije⁶¹. Lucchini otkriva takođe, u ranijim Gaddinim radovima, preferiranje imeničkih složenica, ali i potvrđuje pozivanje na Boinea putem tekstualnih sučeljavanja, što upućuje da je Gaddi ne samo intenzivno ištačao Boinea već da se u njegovim djelima mogu pronaći i naznake citiranja⁶².

Manje transparentnim se čini pitanje odnosa Gaddi i futurizma, zbog toga što su, iako nesumnjivo ovaj milanski pisac nije pristupio ideološkim i filozofsko-stilističkim sadržajima ove avangardne grupe, neke, pa čak i opće, stilističke neprijeporne: naprimjer, sa tačke gledišta ekspresivnih intencija, kako futuristi tako i Gaddi teže ka sintetičkom i globalnom predstavljanju realnosti, pomoći u "okvira" koji reflektuju njeno kretanje. Na stilističkom planu, stilističke namjere se prevode u skoro paralelna formalna rješenja. Eksperimentalna "forma" futurista zasigurno sačinjava solidnu osnovicu pri rekonstrukciji Gaddinog jezika: ono što nas ovdje zanima, u leksici prijeđe *Quattro figlie ebbe e ciascuna regina*, susrećemo isto pribjegavanje složenicama i jučkstapozicijama, riječima, kao i prihvatanje pravila

⁶⁰ Istu opciju koja teži da obuhvati sve forme sa preoblikom pronašli smo i kod Maurizia Vitalea u vezi romana *Il Mulino del Po* od Riccarda Bacchellia; usp. Vitale, M. (1999), str. 35-94.

⁶¹ Usp. Contini, G., *Alcuni fatti della lingua di Giovanni Boine*, u *Varianti e altra linguistica*, Torino, Einaudi, 1970, str. 250.; Gianfranco Contini izdvaja tri signala kojima je moguće "lokalizirati" Boinea: "deverbalna produkcija, fuzija pridjeva; sintaksi ka inverzija priloga".

⁶² Lucchini, G., *L'istinto alla combinazione. Le origini del romanzo in Carlo Emilio Gadda*, Firenze, La Nuova Italia, 1988, str. 76-80.

“dvostrukosti” kojega je formulisao Marinetti (po njemu se analogije trebaju realizirati postavljanjem bez veznika jedne do druge dvaju imenica vezanih analognim odnosom). Isto tako, kod Gadde je vidljiva “futuristi ka” namjera da predstavi kompleksnost i raznolikost fenomena na najsinteti kiji i najbrži mogu i na in, putem direktnog približavanja pojmova koji pripadaju udaljenim semanti kim poljima od konteksta, ostavljaju i itaocu u zadatku da rekonstruiše me uprocese. Ipak, bilo bi previše smiono i jednostavno pripisati sinteti ku napetost Gaddinih tekstova samo i jedino “futuristi koj školi”. Heterogena kulturna i filozofska interesovanja Gadde, još od vremena njegovog diplomskog rada o *Nuovi saggi*⁶³, konvergiraju u tendenciju za *kombinovanjem*, što e na leksi kom polju zna iti deformaciju (novu tvorbu) i slaganje rije i, upotrijebljeno kao instrument spoznaje i predstavljanja svijeta.

Po Lucchiniju, nakon itanja djela *Trattato di sociologia generale* od Pareta, Gadda usvaja koncept «efikasnosti kombinacija». Dok je kod Pareteva akcenat stavljen na unificiraju i momenat, na tendenciju da se višestruke pojave ukombiniraju u jedinstvene cjeline, kod Gadde je prevalentan momenat razgradnje, mogu nosti da se raš lane skupovi-objekti na estice koje se ponovo mogu sjediniti i kombinovati, i koje tada poprimaju sopstveno zna enje, svakako povezano sa njihovim korijenom i smještene u kontekst koji ih stimulira. Tako “instinkt za kombinacijom” postaje “institut kombinacija”, ne više modalitet bivanja stvarnosti, na odre eni na in pasivno posmatrane i jednostavno reproducirane, ve operacija koju odlu no i svjesno vrši “sinteti ki” um pisca-pronalaza a, osje aja, koji slijedi prirodnu sklonost ka pluralnoš u i neredu.

Konstrukcija spoznaje u smislu ubacivanja objekta u odre enu mrežu odnosa je o igledno filozofski i sociološki koncept koji prevazilazi prijedloge futurista i koja po iva na korijenima mišljenja u Italiji zastupanog od sljedbenika Crocea: dakle, nije to samo futuristi ka matrica u okviru koje bi mogli objasniti taj ekspresivni instrument. Upravo apsolutna kontrola postupka, ija upotreba nikada nije slu ajna ili bezrazložna, pokazuje koliko je Gadda bio svjestan mentalnih procesa isprovociranih kod itaoca pomo u leksi kih kombinacija.

Interna fenomenologija Gaddinih deformacija

Pokazatelj te retori ke suverenosti je konstantna karakteristika *transparentnosti* jezi kih konstrukcija. One nikada nisu hermeti ke, ako isklju imo relativno mali broj slu ajeva u kojima dominira cilj “drugog stepena”, kao što je reevokacija posebnog leksi kog

⁶³ ibidem, str. 14-15.

svijeta, a što dopušta itaocu da zajedno sa piscem pokrene proces razgradnje i ponovnog slaganja. U odnosu na "donji limit pripadnosti", to omoguava ne samo o uvanje stepena komunikacije pojedinih elemenata koji tvore složenu ili deformiranu riječ, već i da se italac uključi i na aktivan način u operaciju razotkrivanja, aktivirajući proces interakcije, što je tipično i neophodna karakteristika ironije kao retoričkog postupka.

U priči *Quattro figlie ebbe e ciascuna regina*, susretno je sklonost ka konstruisanju riječi koje se lako dešifriraju, insistirajući na *deformirajući valenciji* prefiksa i sufiksa, na *pretvorbenoj* karakteristici jukstapozicija među riječima heterogenog značenja, na *ironi nom* i maštovito podrugljivom približavanju riječi istog korijena, konačno na *mimetu kojih valenciji* parasintetičkih tvorenica, toliko bliskih dijalektalnom registru.

Svemu tome se dodaje posebnost priče koja polazi od "opisa ambijenta", gdje naročito dolazi do izražaja figura *nabranja* (*enumeratio*), ispresjecana augmentativnim i deminutivnim deformacijama, koja svoj *climax* dostiže putem postupka akumulacije, ponajviše imenica. Karakteristika priče su i jukstapozicije ne samo riječi, već i serija "deformisanih" riječi: slijedu termini pripadaju ih naglašeno visokom registru su suprotstavljene riječi iz niskog registra, narodnog govora, sa jasno definiranom ironi nom namjerom demistifikacije postignute putem kontrasta.

Isti ironični cilj postižu i ubacivanja dijelova teksta koji pripadaju specijalisti koji leksici (medicinskoj, sudske, tehničkoj) koji iznenada otvaraju "prozor" milanske kuće za glasove iz različitih oblasti, formirajući kontekst priče; te riječi su vrlo često birane na osnovu njihove osobine neoformacija i deformacija. Lista riječi koja slijedi sadrži samo deformacije i nove tvorenice pronađene u priči. Bilo je interesantno pronaći tako i oblike iz italijanskog jezika koje Gadda koristi u prvobitnom, osnovnom, vlastitom smislu, a da im ne daje metafore kućne vrijednost. Ali, na konotativnom planu, one, zahvaljujući fonetskim kombinacijama i kumulativnom efektu koji proizilazi iz serije, propisuju vrijednost literarne ekspresivnosti. Ostali oblici, izdvojeni na listi, posjeduju kako denotativnu tako i konotativnu osobinu, pošto su "nepoznate", i obično se ne upotrebljavaju za predstavljanje realnosti: ili su na njih dodati sufiksi ili su kombinirani u glagolske složenice, koje izazivaju iznenadu kod itaoca.

GLAGOLI IZVEDENI OD IMENICA

-ARE

- bilanciare ← bilancia (valutare)

- ghiacciarsi ← ghiaccio
- montonarsi ← monte (mil. *monton*)
- pavimentare ← pavimento
- scodellare ← scodella (partorire)

-EGGIARE

- pianeggiare ← piano (rendere piano, a livello)
- tesoreggiare ← tesoro (chiamare «tesoro»)

PRIDJEVI IZVEDENI OD PRIDJEVA

- superbioso ← superbo

IMENICE IZVEDENE OD IMENICA

-AGLIA

- acmonitaglia ← acmonital ('legura od elika, hroma, nikla i malim postocima vanadija, korištena u Italiji za pravljenje kovanog novca izme u 1938 i 1942)

- nichelaglia ← nichel

- ramaglia ← rame

-ANO / -ANA

- mammane ← mamma

-ATO / -ATA

- asinate ← asino

- casato ← casa

- quintalato ← quintale

-ERIA

- novecenteria ← novecento

- Passamaneria ← passamano

- Seteria ← seta
 - taccagneria ← taccagno
- IERA*
- capponiera ← cappone
 - filiere ← filo

IMENICE IZVEDENE OD GLAGOLA

-ATA

- alzata ← alzare
- guardate ← guardare
- nidiata ← nidiare
- zampata ← zampare⁶⁴

-ÍA / -ÍO

- arruffío ← arruffare
- brontolío ← brontolare
- mejoría ← migliorare

-MENTO

- adacquamento ← adacquare
- aggiustamenti ← aggiustare
- ammodernamento ← ammodernare
- borbottamento ← borbottare
- festeggiamento ← festeggiare
- leccamento ← leccare
- mutamenti ← mutare
- perfezionamento ← perfezionare

⁶⁴ Može se prona i u rje niku DISC; ipak je u italijanskom mogu a semanti ka posu enica: *mano* → *manata*.

- potenziamento ← potenziare

- rendimento ← rendere

-*ONE*

- sgraffignone ← sgraffignare (mil.)

- sculaccioni ← sculacciare

-*TORE / -TRICE*

- conteggiatrice ← conteggiare

- insalivatrici ← insalivare

-*ZIONE*

- imbibizione ← imbibire

- intimazione ← intimare

- maccheronizzazione ← maccheronizzare

- perpetuazione ← perpetuare

- valorizzazione ← valorizzare

-*URA*

- cubatura ← cubare

- scolatura ← scolare

- *Transformacija dobijena pomo u imenice koja ima oblik participa prošlog*

- allargatore ← allargare

- rimessa ← rimettere

- *Transformacija dobijena sa nultim sufiksom*

- incavo ← incavare

- inciampi ← inciampare

- intoppi ← intoppare

- rimbecco ← rimbeccare
- scivoli ← scivolare
- scompiglio ← scompigliare
- svolazzi ← svolazzare
- tintinno ← tintinnare

IMENICE IZVEDENE OD PRIDJEVA

-EZZA

- allegrezza ← allegro

-ITÀ

- domesticità ← domestico

-IZIA

- pinguizie ← pingue

-UME

- frustum ← frusto

PRIDJEVI IZVEDENI OD IMENICA

-ALE

- alluvionale ← alluvione

- lustrale ← lustro

-ANO

- copernicana ← Copernico

- devoniano ← (contea di) Devon

- petroniano ← Petronio

-ARE

- rettangolare ← rettangolo

-ATO

- piumato ← piuma

- timorati ← timore

-ECCIO

- linguereccio ← lingua

-ESCO

- solferinesco ← via Solferino

- tintoretteschi ← Tintoretto

-EVOLE

- amorevole ← amore

- servizievole ← servizio

-ICO / -ICA

- amazonica ← Amazzone

- anacreontica ← Anacreonte

- cadaverico ← cadavere

- cambrico ← Cambria

- ciclonica ← ciclone

- gastroenterico ← gastroentero

- marpionica ← marpione

- demarpionica ← de' Marpioni

- meandriche ← meandro

- totemico ← totem

-OSO

- cadaverosa ← cadavere

- dogliosa ← doglia

- polposo ← polpa

- spettacolosa ← spettacolo

-UTO / -UTA

- nasuta ← naso

PRIDJEVI IZVEDENI OD GLAGOLA

-ATO

- anemizzata ← anemizzare
- arrossato ← arrossare
- necessitati ← necessitare
- ributtate ← ributtare
- sbattezzato ← sbattezzare
- spiritualizzato ← spiritualizzare

-BILE

- infrenabili ← infrenare
- insopportabile ← sopportare
- realizzabili ← realizzare

-ANTE / -ENTE

- bilicanti ← bilicare
- scavallante ← scavallare
- sfavillante ← sfavillare

- vitalizzante ← vitalizzare

-ITO

- scarnite ← scarnire

-IVO

- emulativo ← emulare

-TORE / -TRICE

- deglutitrice ← deglutire
- fulminatrice ← fulminare

-UTO

- fottuto ← fottere

- sbattuti ← sbattere

PRILOZI IZVEDENI OD PRIDJEVA

- artigianamente ← artigiano
- imperatoriamente ← imperitorio
- menomamente ← menomo
- pasticciösamente ← pasticcioso
- rotativamente ← rotativo
- squisitamente ← squisito
- tiepolescamente ← tiepolesco
- validamente ← valido
- vittoriosamente ← vittorioso

PREFIKSACIJA

- sa imeni kim i pridjevskim prefiksima prostorno-vremenskog tipa:

ANTI-

- anticesso ← cesso

CONTRO-

- conrononna ← nonna

INTER-

- interdipendente ← dipendente

MULTI-

- multicolori ← colori

PRE-

- pre-giopontiano ← Giò Ponti
- premeditazione ← meditazione

SUB-

- submeridiana ← meridiana

- *valutativnog tipa:*

BIS-

- bistorto ← torto (cfr. distorto)

DIS-

- dislivello ← livello

NEO-

- ex-neonato ← neonato

S-

- sbalzi ← balzo

- sbilENCHI ← bilENCHI

- *sa glagolskim prefiksima*

RI-

- rappezzare ← appezzare

- riperdere ← perdere

- risognare ← sognare

S- (negativo)

- scolorare ← colorare

S- (intensivo)

- sbaciucchiare ← baciucchiare

- *con prefiksoidima i sufiksoidima*

- fisio-psichica ← fisio (p. gr.) + psichico

- ideogramma ← ideo- + -gramma (s. gr.)

- monomania ← mono + mania

- psicastenia ← psico- (p. gr.) + astenia

PREFIKSALNO-SUFIKSALNE TVORENICE

- aggiustare ← giusto
- allargarsi ← largo
- allungarsi ← lungo
- ammodernare ← moderno
- ammutolito ← muto

Glagoli izvedeni od imenica (nulti sufiks):

- attuffare ← tuffo
 - imperlare ← perla
 - incespugliare ← cespuglio
 - intoppare ← topso
 - sculacciare ← culaccio
 - sprigionare ← prigione
- TRA(NS)-*
- traseolare ← secolo

ALTERACIJA

a) deminutivi

- sa imeni kom osnovom

-ELLO / -ELLA

- panciutello ← panciuto

- soldarelli ← soldo

-ETTO / -ETTA

- chiavetta ← chiave

- farinetta ← farina

- livelletta ← livello

- marognetta ← marogna

- uncinetto ← uncino

-INO

- camicine ← camicia

- fregatina ← fregata

- golfini ← golf

- gonnellina ← gonnella

- manine ← mano

- matassine ← matassa

- nichelino ← nichel

- paparino ← papa

- piedini ← piede

-OLO / -OLA

- castagnola ← castagna

- gocciole ← goccia

-UCCIO / -UCCIA

- gambucce ← gamba

- latrinuccia ← latrina

-UZZO

- filuzzo ← filo

- sa pridjevskom osnovom

-ETTO

- nervosetto ← nervoso

b) Augmentativi:

- od imeni ke osnove
- ACCIO / -AZZO*
- baciazzi ← bacio
- pupazzo ← pupo
- ONE / -ONA*
- angiolone ← angiolo
- facciona ← faccia
- gomitolone ← gomito
- manone ← mano
- minchioni ← minchia
- porcellona ← porcella
- spargioni ← asparagio
- trincerone ← trincea

- od pridjevske osnove

- ASTRO*
- nerastro ← nero; - rossastro ← rosso; - verdastro ← verde

SLOŽENICE

- *pridjev + imenica*
- gentildonna ← gentile + donna
- *imenica + pridjev*
- granturco ← grano + turco
- *prilog + pridjev*

- altisonante ← alto + sonante
- beninteso ← bene + inteso

- *prilog + imenica*
- chiaroveggenza ← chiaro + veggenza

- *glagol + imenica*
- battibaleno ← battere + baleno
- porta-creaturne ← portare + creaturne
- portainfante ← italijanska adaptacija francuskog *porte-enfant*;

- *glagol + glagol*
- saltabeccare ← saltare + beccare

Me u svim fenomenima deformacije/novih tvorenica prevalentno je korištenje, i to u prili no velikom broju, deminutivnih sufiksa (*campioncino*, *capretto*, *corpiciattolo*, *filuzzo*, *latrinuccia*, *panciutello*), augmentativnih (*baciazzi*, *trincerone*) i pejorativnih (*porcellona*). Takve tvorenice posjeduju ve same za sebe fonoekspressivnu ulogu, ali i u estvuju u procesima akumulacije (*climax e pseudoclimax*):

nuvolaglia di calcinacci e farinoni (82)⁶⁵;
nerastre, un po' verdastre, un po' rossastre (84);
un campioncino, un filuzzo, d'una matassina (93);
rocchetti, gomitoletti, gomitoloni [...] tubetti e telaietti (95);
nichelaglia o ramaglia o acmonitaglia dei soldarelli, nichelini decini gobbi e sbilanchi soldini (95);
manine, le manone, le borsette, le borsone (95).

⁶⁵ Broj u zagradi odgovara broju stranice u knjizi: C.E. Gadda, *L'Adalgisa*, Milano, Garzanti, 1985.

U nekim sluajevima, alteracija se postiže potpuno neoekivanim umetanjima koja dovode do otklona od registra:

qualche altra, poggiata sulla marognetta (81);
le mani del biondo angelo sgraffignone (95);
l'acquisto di una trombetta (94);
sperare di potersela levar dai minchioni un minuto prima del tocco (94).

Analiza Gaddinih deformacija je pokazala njegovo svjesno uživanje u varijacijama rije i, dok osnova ostaje fiksna. Ekspresionisti ka "igra", vo ena putem upotrebe sufiksa, iako se kod Gadde radi o svjesnoj i dobrovoljnoj potrazi za li nim stilisti kim izrazom, pripada dalekoj tradiciji po etaka italijanske književnosti⁶⁶.

Kod Gadde je lako uočljiva namjera da unutar svake re enice uzdigne prosje ni nivo glagolske funkcije putem isticanja glagolskog naboja kojeg posjeduju gramati ki elementi druge prirode: naprimjer, kada je rije o pridjevima, koristi se oblicima participa perfekta ili prezenta (*anemizzata*, *conturbata*, *indiavolata*, *sbattezzato*, *spiritualizzato*), ili op enito tvorenicama izvedenim od glagola⁶⁷. Korištenje pridjeva izvedenih ili ne od glagola nije

⁶⁶ usp. Corti, M., *Contributi al lessico pedantesco. Il tipo "il turbato", "la perduta"*, Firenze, Le Monnier, 1953; Izdvojeni su mehanizmi leksi kog eksperimentisanja kod nekih ranih autora, iskazuju i s jedne strane plodnost istraživanja, a s druge svjesno iskorištavanje jednog novog poetskog jezika, naslije enog iz provansalske tradicije. Naprimjer:

- Iacopone da Todi: *stomacone*, *moscone*, *scudone*, *bancone*;
- Dante: *sabbione*, *troncone*, *vallone*, *roppone*, *cagnazzi*.

Kod pisaca iz tog doba, za analizu su naro ito interesantni sufiksi *-ato*, *-uta* prisutni kod Chiara Davanzatija i Iacopone da Todija. U vezi Davanzatija, Maria Corti navodi da «ako mu se desi da upeca sli ne primjere iz itanja djela koja pripadaju drugim kulturnim ambijentima, kao što su crkveni, filozofski, sudska-retori ki, on ih prikuplja u svoju mrežu, miješa ih sa onim provansalskog porijekla, osje a se ak sposoban kao poeta da ih multiplicira.» (str. 90. – preveo J-Dž.).

Tendencija ka apstraktnom tipu na za Gaddinu deformaciju svoje izvore može na i u jeziku Iacopone da Todija, gdje se manifestira intencija ka širenju leksike obilno se koriste i sufiksacijom (npr. *-ato*), što se dovodi u vezu, prema Cortijevoj, sa "njegovom gorljivoš u intelekta" (str. 91).

Po Cortijevoj, skoro pa trenutno nestajanje ekspresionisti ke sklonosti prisutne kod tih pisaca, uz jedan razvodnjem i još nekodificiran jezik, je bilo uslovljeno, u prvom redu, puristi kim procesom formalnog izbora leksike kod stilnuovista u poeti kom jeziku tog doba; drugi bitan razlog je uspjeh monolingvisti kih izbora Petrarke.

⁶⁷ Takva tendencija je evidentna, prema mišljenju Cortijeve, ve kod prvih autora, naprimjer u nominaliziranim tipovima *turbato*, *perduta*, prona enih kod autora kao što su Guittione d'Arezzo (*trovato za 'canto'*, *compiuto*), Rinaldo d'Aquino (*creduto za 'credenza'*), Giacomo Pugliese (*tenuta u smislu 'possesso amoroso'*), Guido Guinizzelli (*destinato za 'destino'*), Dante (*Vita nuova: ritornata za 'ritorno'*). Tokom 15. stolje a dominira glagolska forma, a tek se naziru oblici sposobni da opstanu kao imenice: kod Bemba se samo može prona i *caduta*; u vezi *-ato* se proširuju oblici pridjevskog participa, a svi su manje više u upotrebi do naših dana (*schifato*, *rallegrato*, itd.); fenomen supstaniviziranja participa ostaje ipak limitiran na period po etaka književnosti zbog eksperimentisanja sa poetskim jezikom i uticaja koji je dolazio s onu stranu Alpa (-*anza*).

Interesantna je i panorama 19. stolje a, gdje se registriraju nove tendencije i inovatorski impulsi u književnoj tradiciji i jeziku op enito, naspram faze stagnacije karakteristi ne za prethodna tri stolje a: Manzoni ne preuzima supstantivizaciju participa; rijetki su primjeri kao *alleato* ili denominationalni *artifiziato* (*Promessi Sposi*, 1827). Posebno zanimljiv zbog njegove 'prevratni ke' pozicije naspram jezika tradicije, Dossi predstavlja jednog od fundamentalnih autora lombardijskog ekspresionisti kog pravca: u vezi sufiksa *-ato* pronalazimo originalne spojeve sa najrazličitijim osnovama: *acciocciolato*, *accoccato*, *aggruppato*, *alcoolizzato*, *candidato* (imenica koja je ušla u upotrebu u drugoj polovini 19. stolje a). Capuana u svom djelu *Marchese di Roccaverdina* koristi izraz *sturbato*, (usp. Coletti, 1993, str. 305). U tom smislu zanimljive su i neke Pirandellove upotrebe («Abbiamo avuto un'altra bella bussata!», *Il fu Mattia Pascal*, u *Tutti i romanzi*, Milano,

esto u ovoj Gaddinoj pri i.. U cjelini gledano, autor iskazuje svoj afinitet prema » udnim« tvorenicama sa sufiksom–*oso* (*cadaveroso*, *doglioso*, *volenterosa*), sa jako naglašenom fonoekspresivnom vrijednoš u, ponekad iskoristenom u svrhu isto fonetskog proširenja.

Nasuprot pridjevima sa sufiksom –*oso* Gadda postavlja pridjeve sa sufiksom –*ico*, a upravo taj do etak posjeduje primjesu “tehni kog” i esto ih smješta u kontekst u kojem se ne o ekuju tehni ki izrazi.

specie di strette o di svolte meandriche (89);
talora il comprensorio linguatico si estendeva (86);
al risognare quella cinematica annunciazione (101).

U nekim slu ajevima do etak, karakteristi an za tehnicirome, je u netipi nom kontrastu sa osnovom, koja esto i nije tehni ki termin, ve svakodnevni-žargonski: *linguatico*, *marpionica*⁶⁸. Nadalje, pažljivija analiza e nas dovesti do otkri a da je relativno visok broj apstraktnih imenica upotrijebjen u ovoj pri i. Popis nam otkriva neporecivu sklonost autora ka imeni kom i apstraktnom predstavljanju osobina, namijenjenom da od njega napravi objekat promatranja u ironi koj opoziciji sa inherentnom banalnoš u i vulgarizmom:

usufrutto linguereccio (86);
incertezza gravitazionale [...] regolarità copernicana (86);
buia lontananza dell'epicentro (88);
il pallore d'una adolescenza (97),

Veoma su brojne apstraktne imenice sa nultim sufiksom, izvedene od glagola (*acquisto*, *corruccio*, *intoppo*, *rimbecco*, *svolazzo*, *trasloco*, itd.). Tu se radi o sistematskom procesu isprepletenom kroz cijelu pri u, koji prepostavlja binome imenica / pridjev u kojima prvobitna glagolska matrica pokre e zna enje, (u najmanju ruku implicitno), transponirano i sažeto u krajnju vrijednost derivata sa nultim sufiksom⁶⁹.

Mondadori, 1941, str. 254); u istom djelu nalazimo i “ekspresivne” oblike kao *golerie* (str. 256), *madraccia* (str. 266), *si sgraffiavano* (str. 281), *carnucce* (str. 281).

⁶⁸ Još kod Dantea se mogu prona i: *evangelico*, *apostolico*, *idropico*, *profetico*, *salvatico*, *etico*, dok je kod Boccaccia frekventnost pridjeva na –*ico* nešto manja: *pacifico*, *rustico*, *salvatico*, *vedovatico*.

⁶⁹ Akcentuiranje “glagolskog” zna enja imeni kih gramati kih elemenata putem pribjegavanja “rezultativnim” oblicima je evidentno i u visokom postotku imenica sa sufiksom, prisutnih još od samih književnih po etaka:

scolatura oleosa (96); *trionfante ingranaggio* (95); *guardate lunghe, soavi guardate* (95); *la zampata fulminatrice* (99); *il sacro borbottamento,* (104); *repentino festeggiamento* (90); *prudente distacco* (100); *diffidenti riscontri* (95); *momentaneo scompiglio* (104).

Ponavljanje pojmove upotrebom deformisanih termina (*asparagi – spargioni ammolati annegati nel butirro*) podsje a na “dijalektalno razmišljanje” kao na trenutak supostojanja dvostrukе jezi ke svijesti, što je sasvim u skladu sa duhom samog autora.

Leksi ke deformacije na nekim mjestima imaju za cilj da ispolje opoziciju izme u takozvane plemi ke “otmjenosti”, kao ploda kolektivne mistifikacije gra anske porodice, i stvarne prostote u ponašanju njenih lanova:

«[...] *all’ardore tutt’affatto lombardo, alla grazia monellesca e giocondamente giuliva, se anche un po’ rude e acerbamente scavallante, della Lola e della Maria Filiberta [...]»* (83);

«*incesso imperatorio*» (100).

Iz ovih primjera je o ito da rezultat leksi kih operacija deformacije rije i/nove tvorbe nije samo puka mimetika ambijenta, ve vrtložno i metamorfozno demistifiraju e predstavljanje stvarnosti.

Ironi ka opozicija izme u visokog i govornog registra dovodi do naglih gramati kih preokreta, u kojima se od uredne sintakse prelazi u anakoluti ke konstrukcije, ija je nepravilnost naglašena i poludijalektalnim oblicima:

«[...] *rinomati anzi come sono, nella nostra indaffarata Milano, per il culto totémico del trapezio, ossia losanga, che più gli riesce fuora bistorto, e più loro si sentono bene».* (82)

-mento: *adacquamento, ammodernamento, perfezionamento;*
 -tore / -trice: *allevatrice, conteggiatrice;*
 -zione: *imbibizione, maccheronizzazione, perpetuazione.*

Posmatranje rije i koje su plod Gaddinih “izuma”, pokazuje osobene karakteristike kao što je kombinacija pejorativnog sufiksa *-aglia* sa osnovama iz tehni ko-specijalisti kog registra (*acmonitagli*, *nichelagli*) ili maštovito neo ekivane upotrebe prefiksa (*anticesso*, *contrononna*), neobi nih, za u uju ih tvorenica sa sufiksima (*linguereccio*, *marpionica*) i konstruisanje rije i sa radnim zna enjem u ironi nom kontrastu sa zna enjem osnove (*insalivatrici*, *deglutitrici*)⁷⁰.

Ukupnost i interakcija Gaddinih jezi kih izbora i domišljatosti producira tekst karakteriziran prije svega «brzinom pretvaranja». Contini e re i da ekspresionizam kao historijsko-književni pokret obilježava, kao i moderna fizika sa svojim razbijanjem atoma, jednu epohu otvorenu pitanjem mogu nosti formalne strukture. Kod Gadde su eljavanje formalnog strukturiranja, otkrivanja i atribuiranja smisla prolazi kroz prelijevaju u interakciju objekta sa njegovim kontekstom, kao što smo rekli u samom uvodu. Me utim, radi se o smislu za pokret koji se ne može dobiti putem meditativnih, stati kih ili deskriptivnih posmatranja. Taj smisao, kao i za Marinettija koji je prezirao neplodnu stati nost pridjeva, se može posti i samo uklju ivanjem faktora “vremena” u nepoznanice, to jeste, gramati ki, putem kategorije glagola. Gadda ide još i dalje, te glagolski smisao implicira u druge gramati ke kategorije. Onako kako njema ki ekspresionizam u lirici uspijeva ga konjugira imenicu, tako Gaddin ekspresionizam prelima imenice i pridjeve sve dok ih ne “napuni” glagolskim nabojem i preto i ih u metamorfozni proces koji se u ovoj pri i odvija bez zastoja i prati itaoca u neprekidnom nizu otkrivanja/stvaranja smisla.

⁷⁰ Primjer sa *anti-* nalazimo i u Danteovojoj *Božanstvenoj komediji*: *antiveder*; kod Iacoponea *Antecristo*, *Anticrisso*. Primjeri sa *contro-* nella *Božanstvenoj komediji*: *contraposto*, *contrapesando*; kod Iacoponea *contradire*, *contrafare* e *contraffatto*. Sufiks *-eccio* se je potvr en u *Božanstvenoj komediji* u rije i *ladroneccio*.

II**7. »GEPARD«, HISTORIJSKI ROMAN?**

Potvrdu permanentne aktuelnosti i vjerodostojnosti jedne misli Itala Calvina da »*historijski roman može biti odli an sistem da bi se progovorilo o sadašnjem vremenu i o sebi*« pronalazimo u italijanskoj književnosti dvadesetog stolje a u barem tri »historijska« romana koja su bila uzrok i predmetom dugih rasprava u koje su bile umiješane i književnost i kultura, i romaneskna realnost i savremena zbilja našeg doba. Svaki od tih romana se pojavio u nekom momentu tenzije ili teške socijalno-politi ke tranzicije. *Gepard*, Giuseppe Tomasi di Lampeduse, u za etku šezdesetih godina, dok je Italija prelazila put od poljoprivredne do industrijske zemlje; *Historija* (1974), Else Morante, polovinom sedamdesetih godina, dok je na sceni bilo rasulo politi kih pokreta i zapo injala akutna faza terorizma; *Ime ruže* (1980), Umberta Eca, je zatvaralo tu deceniju i njen objavljuvanje se poklapalo sa ta kom najve e aktivnosti Crvenih brigada. Ova tri romana, iji su pisci bili me usobno sasvim razli iti, po profesionalnom i socijalnom statusu, mentalitetu, književnom ukusu i viziji života, imaju za zajedni ki nazivnik, osim iznimno brojnog itala kog korpusa, i vlastitu književnu recepciju. Ustvari, karakterizira ih ogromni nesklad izme u iznimno velikog broja heterogenih italaca privu enih takvim štivom i podozrenja ili preziranja književne kritike, s druge strane.

Elsa Morante (1912-1985) se nakon duže pauze vra a romanu sa djelom »*Historija*« igraju i na kartu široke itala ke publike, emu je bio i podre en i karakter djela koji je težio da bude epopeja obi ne i svakodnevne historije, suprotno od službene Historije, sa velikim H. Na opoziciji Historija/historija se modelira struktura romana koji obra uje period od 1941. do 1947. godine sa malim i tragi nim pri ama u iteljice Ide Ramundo, dje aka Useppa, psa Belle i ostalih nevinih i nejakih pokusnih kuni a rata i nemilosrdne vlasti. Inspirišu i se na modelu romana osamnaestog stolje a (itljivost i koralnost, opisivanje socijalnog stanja i pateti nih sudbina, veliki broj imena i li nosti), Elsa Morante je otvorila dugu diskusiju u politi kim i intelektualnim krugovima koji su ovaj roman nazivali »pla lјivim«, ali i opasnim jer su ga itali uglavnom mladi, esto militantnih shvatanja,

vidjevši u njemu potvrdu svog razo arenja u politiku i poredak i egzaltiraju i prirodne vrijednosti koje vode u sferu afektivnog i privatnog.

Umberto Eco (1932) je preto io u roman »*Ime ruže*« cijelu jednu karijeru velikog u enjaka estetike, semiotike, kulturne stvarnosti. Kompleksna radnja djela, zasnovana na intrigama i seriji ubistava koja se dešavaju 1327. godine u jednoj opatiji negdje na sjeveru Italije, zaintrigirala je bezbroj italaca. Tako er, bezbrojne su bile i kritike: strukturalisti ke, semiološke, historijske, alegorijske, teološke. Jedna skoro perfektna mješavina rodova zbunjivala je kriti are kojima (ni)je pomogla ni naslovna strana na kojoj se aludiralo na mogu a tri nivoa itanja: obi nog itaoca koji je roman shvatao kao kriminalisti ki, obrazovanog koji bi znao riješiti enigmu citata, i najzad onoga koji bi u knjizi prepoznao aluzije na aktuelno doba.

Oba ova romana su bila prepoznata od strane kritike kao historijska po svojoj fundamentalnoj romanesknoj potki, dalekom ambijentu, izmišljenim likovima, historijskim predlošcima iz bliže ili dalje prošlosti, narativnim tehnikama. Ali, za razliku od tre eg kojemu emo posvetiti nešto ve u pažnju, uspjeh ova dva romana se može objasniti ak i ako ostanemo u okviru isto literarnih parametara : *Historija* promovira roman kao historijsko-socijalnu sliku, jasno ozna avaju i prekretnicu izme u godina tokom kojih je u modi bilo odbacivanje književnosti i perioda koji dolazi iza toga; *Ime ruže* izvanredno jedri na stazi uspjeha i kao historijski roman i kao koncept postmodernog, iji je takore i i zaštitni znak i interpretativni klju istovremeno.

Ali, na emu svoj vrtoglavi itala ki uspjeh može zahvaliti jedan roman koji je »najstariji« od ova tri (radi se o ranim šezdesetim) i od kojega je nastao u italijanskoj književnoj tradiciji uveni »*caso Lampedusa*«? ini nam se da nijedno od tih djela nije izazvalo toliko polemika kao što je to slu aj bio sa romanom »*Gepard*« (1958), Giuseppe Tomasi di Lampeduse (1896-1957), i to baš zahvaljuju i najviše, sre om ili ne, kvalifikativu »historijski roman« koji mu je dodijelen odmah poslije objavlјivanja. Što se ti e literarnog konteksta *Gepard* je objavljen u okružju umiru eg postratnog neorealizma. Potreba za historizacijom je možda ona linija kojom možemo spojiti genezu *Geparda* i krizu neorealizma, krizu koja se sve više osje ala tih godina zbog izostanka prepostavki koje su opravdavale preveliki neorealisti ki optimizam. Italija vidi svoju šansu u ekonomskom uzletu, to jeste u novom kapitalizmu i, u tom kontekstu, intelektualci s juga Italije su se borili protiv zapostavljanja te regije. Moglo bi se re i da Lampedusa po inje da piše u klimi izvjesnog razo arenja italijanskog južnja kog intelektualnog kruga. On se vra a u atmosferu 1860-tih, a misli na pedesete godine 20-tog stolje a da bi pronašao korijene zle sudbine juga Italije. Djelo opisuje propadanje stare plemi ke klase i uspon nove i ambiciozne vladaju e buržoaske klase. Radnja romana po inje 1860. godine u feudalnoj i burbonskoj

Siciliji iji su stoljetni tromi snovi uzdrmani kriješovima koje pale svake no i grupe pobunjenika, i koji su veoma sli ni onim svjetlima "koja se vide kako gore u sobama teških bolesnika". Naracija se odvija u periodu izme u 1860. kada se Garibaldi iskrcao na Siciliju, ime je ona pripala kontinentu te je potom slijedilo i ujedinjenje Italije, i 1883. godine kada umire glavni lik Knez Salina, pa do 1910. kada se dešava potpuni kraj dinastije Salina. Glavni lik knez Salina autenti ne trenutke života traži u astronomiji i lovu, daleko od svega u prostoru, a još više u vremenu. Don Fabrizio Salina, ovjek neobi nog temperamenta, u kojem su sjedinjeni intelektualizam i ponos, zajedno sa slaboš u i senzualnoš u, prisustvuje propasti svoje klase i dolasku na historijsku scenu nove nadiru e buržoaske klase osvjedo ene u liku Calogera Sedare, seljaka koji postaje milioner i ija k erka Angelica postaje kneginja udajom za Tancredija, Salininog ne aka. Jedine iskrene simpatije gaji prema svom ne aku Tancrediju koji aktivno u estvuje u doga ajima oko ujedinjenja Italije. Upravo takav roman, "ni im izazvan" i projektiran isklju ivo osje ajnim i intelektualnim pulsacijama i potrebama svog autora, roman nastrane i udne strukture (po Montaleu), ali ipak udesno harmoni an na neki svoj na in, "nepravovremen i demodiran", bljesnuo je svom silinom ve od prvog dana svog objavljuvanja.

Pojava romana jednog nepoznatog sicilijanskog autora, iji su i glavni lik i pisac plemi i, u jednom trenutku italijanske književnosti u kojem dominantni neorealizam (ija su književna djela bila nastanjena ponaj eš e radnicima, seljacima, partizanima, skromnim inovnicima) po inju da pokazuje znakove krize, uslovila je formiranje dvije istinske kriti ke struje, suprotstavljenje me u sobom, koje nisu štedile sredstva da bi obranile svoje stavove. Ali postoji i mišljenje da je *Gepard* bio samo *casus belli* da bi kona no jednom razlike u poimanju književnosti izašle na vidjelo. Kriti ari koji su bili protiv Lampedusinog djela su zdušno branili svoja uvjerenja o tome kako bi trebao biti napisan jedan "pravi" roman (npr. na in kako se prezentira historija i njene promjene, kako se opisuje ne ija smrt). Interesantno je da je negativno mišljenje o tom romanu imala velika ve ina tadašnjih (a i današnjih) najuglednijih italijanskih pisaca. Sve je po elo sa Eliom Vittorinijem koji u jednom lanku javno iskazuje svoju averziju naspram Lampedusinog djela. Danas bismo rekli da je to bila odli na besplatna reklama *Gepardu* koji doživljava ogroman komercijalni uspjeh. U ekipu protivnika Lampedusinog na ina pisanja ubrajaju se još i takva imena kao što su : Pratolini, Contini, Cassola koji e re i da je lik kneza Saline izvješta en i promašen u monstrouznosti svog pesimizma i nihilizma, te kao takav nema svog pravog korespondenta u stvarnom životu. *Gepardu* se zamjera što ne donosi ništa novo kako u historijskom tako i u stilisti ko-formalnom smislu, da odvla i italijansku narativnu prozu u kraj 19-tog stolje a. Mario Alicata mu pripisuje dekadentni formalizam i odsustvo "zdravog" realizma pa zaklju uje da Lampedusa nema šta tražiti na literarnoj sceni nakon Federica De Roberta, Luigi Pirandella i Giovanni Verge. Marksisti ki kružok je zamjerao na Tomasijevom iskazanom apsolutnom nepovjerenju u sve ono u šta ovje anstvo vjeruje : historija, progres, religija, život, osje anja, moral, domovina (monstrouzno nemoralni i

nepodnošljivo reakcionarni skepticizam). Po Montaleu *Gepard* je redukovani roman - rijeka koji Lampedusa nije nikada napisao. Roman koji naspram italijanske književnosti stoji sam za sebe, baš kao i Lampedusina rodna Sicilija, nastaje i u vrijeme pove anog uticaja raznih stranih književnosti i formalnih elaboracija, kao što je *le nouveau roman* u Francuskoj i ekvivalentni filmski pravac novog vala.

Književna kritika je dakle bila prili no podijeljena, ali je Lampedusu uvijek svrstavala u okvir sicilijanskih pisaca historijskih romana, ili ga je pak promatrala polaze i sa tog stanovišta. A da li je bila u pravu? Da li je Lampedusa uopće htio zaustaviti vrijeme u odre enoj sekvenci prošlog vremena? Historijski okvir knjige ne zna i nužno i da je to historijski roman; radi se prije svega o dokumentu o jednom vremenu iji su mitski prizvuci esto bili glasniji od onih stvarnih. Knjiga koja se odvija, sa književnom spretnošću i izvjesnom ironijom, na dva plana : autobiografskom, obojenom prustovskim sjećanjem, i na planu objektivne rekonstrukcije, koja, mora se to reći, uslovljena heraldičnim sugestijama, je mnogo više knjiga o posljedicama proticanja vremena nego što je to historijski roman. Kontinuirano insistiranje na temi smrti od prve do zadnje rečenice romana, tako snažno utkanoj u njegove temelje, je samo jedan interpretativni ključni sveprisutne dvostrislenosti koja nije uvijek negativna i koja nam može pomoći da pronađemo odgovor na pitanje iz naslova. Ustvari, autor pristupa vještomici manevru: teži historijskoj dimenziji što po njemu nije ni objektivna ni neutralna rekonstrukcija određenog historijskog trenutka – tu se misli osobito na način kako je predstavljena, kako psihološka tako i geografska stvarnost Sicilije, vitalne i smrtnе istodobno (zanimljivo je kako niti jedna niti druga nisu ni približno iste na primjer kod De Roberta koji također opisuje i isto historijsko razdoblje i isti otok). U stalnoj i teškoj oscilaciji između prolaznosti vremena i jedne vrste duboke bezvremenosti, u knezovom očekivanju smrti, fizičkoj smrti jedinke i metafizičkoj smrti društva, klase, ideologije, plete se fabula romana koji ne može biti posmatran ni kao historijski u smislu najbolje tradicije velikih historijskih romana prethodnog stoljeća, a s druge strane ne pretendira da bude itan isključivo u ravni psihološkog romana. U jednoj takvoj uskovitlanosti žanrova, narativnih postupaka, biranja tema, sve postaje i ostaje metafora, pa i sam ljudski život i historija, društveni poredak.

Za istinsko razumijevanje djela potrebno je eliminirati predodžbu o *Gepardu* kao historijskom romanu. I sam Lampedusa je svojoj supruzi negativno govorio o De Robertovom uvenom historijskom romanu *Vicekraljevi* karakterizirajući ga kao pamflet. Dok De Roberto, koji je najegzemplarniji od trojice iz plejade sicilijanskih pisaca (Pirandello, De Roberto, Verga), ispituje uzroke propasti stare feudalne klase putem kompleksnog predstavljanja suprotstavljenih strana, Tomasi reducira te događaje na makijavelistički pragmatizam vladajuće klase, koja prihvata promjene uvjerenja da će sve ostati kako jeste ako se sve promijeni. Po Lampedusi De Roberto se opskrbio podacima o

obi ajima aristokrata kod sluga plemi kih porodica, a ne iz prve ruke kao što je to bilo mogu e njemu koji je i sam pripadao kasti plemi a. On opisuje plemi ku klasu koja je došla do svog biološkog kraja i koja živi u ropstvu svojih mitova, te je dovoljno pogledati prve stranice romana pa da se opazi da Lampedusina namjera nije bila da napiše historijski roman onako kako je to uradio De Roberto. U stvari, moglo bi se re i da je *Gepard* suviše introspektivno-psihološki da bi bio jednostavno historijski roman, a s druge strane suviše utemeljen na injenicama jedne epohe (na primjer na ideologiji, ambientima interijera, hronologiji historijskih doga aja, li nostima) da bi bio samo psihološki roman. Baš kao i kod Eca, i ovaj roman ima više “itala kih kolona”, od kojih ona najo iglednija i ne mora biti jedina. Istinu o Siciliji Tomasi nije izložio vanjskim ve unutarnjim pristupom. Fatalnu determiniranost tog italijanskog otoka pisac je preto io u determiniranost duševne dispozicije, sudbinskih protivrje nosti, koja je za njega “stravi na”. I kao što re e Goffredo Bellonci u lanku objavljenom decembra 1958⁷¹ godine, roman je prije svega liri an, ali i historijski, u tom smislu što nam autor pokazuje historiju svoje duše, psihe, u okviru realnosti historijskih doga aja, daju i svakoj pojedina noj li nosti romana potpuni moralni zna aj.

Sa današnje vremenske distance, sagledavaju i dostupnu kriti ku gra u, može se re i da rasprava o *Gepardu*, koja traje i danas, naj eš e i nije bila zasnovana (ili to nije htjela biti iz isto ideooloških razloga) na realnom razumijevanju romana. Historijska rešetka kroz koju su, sa više ili manje uspjeha osvrti i analize literarne kritike posmatrali to djelo, je po svemu sude i bila prejak i varljiv filter za mnoge koji su djelo doživljavali samo kroz prizmu historije i historijskog. U prilog tome govori i odlomak iz “Storia d’Italia” u kojem se u dijelu gdje se daje kratki pregled literarne niti neorealizma, nalazi i sljede e razmišljanje koje potvr uje da se radi o : “*Operazioni che hanno fatto alludere, alla rarefatta, crepuscolare arcadia piccolo-borghese e proletaria di Carlo Cassola /La Ragazza di Bube, 1959/ e alla raffinatezza falsamente altoborghese di Giorgio Bassani (Il Giardino dei Finzi-Contini, 1962), cui aveva aperto la strada, con il kitsch dello pseudo-romanzo storico trascritto in chiave di eterna sicilianità decadente, Tomasi di Lampedusa (Il Gattopardo, 1958) ...*”⁷². Ne može se sasvim niti pore i konstatacija da je on svakako i historijski u jednom od svojih aspekata, ali ne i prevalentno psihološki, politi ki, autobiografski. I baš zbog polifonog aspekta svoje romaneskne strukture *Gepard* i predstavlja remek-djelo italijanske književnosti, koje i danas plijeni pažnju svojom aktuelnoš u. Ipak, jednoj injenici se ne može pobje i: ako Lampedusa i nije bio pisac

⁷¹ Bellonci Goffredo, La rivoluzione del Gattopardo, “Il Messaggero”, 27.12.1958.

⁷² A. Asor Rosa, *Dalla crisi del neorealismo alla letteratura industriale, alla Neoavanguardia e oltre, Storia d’Italia*, a cura di R. Romano e C. Vivanti; IV/2. Einaudi, Torino 1975, p. 1643.

“Operacijama koje su aludirale na razrije enu, krepuskularnu, malogra ansku i proletersku arkadiju Carla Cassole (La Ragazza di Bube, 1959) i na lažnu visokogra ansku rafiniranost Giorgia Bassania (Il Giardino dei Finzi-Contini, 1962), kojima je put otvorio Tomasi di Lampedusa (“Il Gattopardo”, 1958) sa *kitsch*-em historijskog pseudo-romana prenesenog u šifri vje nog dekadentnog sicilijanizma.” (preveo J.DŽ)

revolucionar, onda on svakako nije bio niti onaj koji sa sobom nosi reakcionarne ideje, jednostavno zato jer se nije oslanjao ni na jednu vjeru niti ideologiju. *Gepard* je knjiga jednog moraliste koji odbacuje i svijet i historiju jer i svijet i historija odbacuju njega; to je tako er knjiga o smrti napisana od strane razo aranog zaljubljenika u život. Za Lampedusu književnost je predstavljala jednu vrstu šifriranog dnevnika koji potom prerasta u prostu gnoseologiju; na taj način je umjetničko djelo postalo sredstvo pomoći u kojega se contingent ljudskog iskustva, od egoističnog i individualnog, mogao kristalizirati u trajno iskustvo, validno za sve generacije i zauvijek, a ne samo u okvirima uslovljenim slučajnim podudaranjem određenih književnih i historijskih okolnosti.

8. JEZIK LIKOVA U “GEPARDU” GIUSEPPEA TOMASIJA DI LAMPEDUSE

U tradicionalni autorski govor kojim je pisan roman uti u, ine i jedinstvenu cjelinu, pojedini govor definisani svojom historijskom, sociološkom, psihološkom prirodnom i funkcijom. Pojedini likovi, bez potenciranja "jezi kog realizma" dijalekta, imaju precizno odre ene limite, jezi ke okvire u kojima se kre u i koji ih definišu.

Iz ideološke bipolarnosti ra a se struktura historije u opozicijama: antiburbonska revolucija ostaje ipak vanjska injenica, priobalna struja, dok je glavni tok fabule koncentriran na Don Fabrizia, Concettu, Angelicu, Pirronea i Tancredu onda kada se on vrati u krug familije. Indirektni govor, refleksija doga aja idu u dva pravca, onog aristokratskog Don Fabrizia i narodnog, prizemnog poimanja stvarnosti oca Pirronea. Svi likovi imaju poneku distinkтивnu crtu po kojoj se prepoznaju: gepardska veli anstvenost Kneza, Angelikina usta okusa jagode, njen otac Sedara je prenizak, sitan i neuredno obrijan, Maria Stella se uvijek krsti u krevetu, nazalizacija glasa Tancredu ili kako to kaže Lampedusa "l'affettuosita' beffarda" (*podrugljiva ljubaznost*).

Nova klasa koja je u usponu predstavljena je sa najmanje tri reprezentativna lika:

- Don Ciccio Ferrara "che nascondeva l'anima illusa e rapace di un liberale dietro occhiali rassicuranti e cravattini immacolati"⁷³,
- Russo koji "compiva le proprie ruberie convinto di esercitare un diritto"⁷⁴,
- don Calogero Sedara za kojeg je "approfittare è legge di natura".⁷⁵

⁷³ Tomasi di Lampedusa, *Il Gattopardo*, Milano, Feltrinelli, 1984, str. 23.

[koji je skriva obmanutu i grabežljivu dušu liberala iza umiruju ih nao ala i istih kravata.], (preveo J.Dž.).

⁷⁴ Tomasi di Lampedusa, *Il Gattopardo*, Milano, Feltrinelli, 1984, str. 24.

[svoje je kra e po injao u uvjerenju da se koristi nekim pravom.]

⁷⁵ O.c., str. 142.

[sticanje koristi je prirodni zakon]

Iako "piš ev jezik" svoj zadivljuju i *crescendo* doživljava u zadnjem pasusu ne možemo propustiti a da ne pomenemo jednu od njegovih genijalnih intervencija u jezi kom tkivu, a koja je baš i namijenjena pažljivom itaocu koji želi prona i ključanja Lampedusinog romana. U epizodi o plebiscitu potkrada se "genijalna" omaška pisca kada on navodi da je posao oko postavljanja kanalizacije u Donnafugati biti dovršen 1961. godine, dakle stotinjak godina poslije radnje u romanu, što vjerovatno i odgovara pravoj istini. Distanca i uloga pisca se ne može sa sigurnošću odrediti, jer je on as sudionik događaja da bi se odmah u narednoj rečenici vratio na ulogu nekoga ko sve to promatra iz vremenske vizure od stotinu godina poslije. Svoj "životni" roman on s vremena na vrijeme "posjeće" tek toliko da bi razjasnio ili se narugao svojim li nostima.

Jezik pisca i jezik kojim govori knez Salina, kao glavni lik u knjizi, su sve do njegove smrti manje više isti, prepliću se, jer ne treba izgubiti iz vida da se ti likovi i u stvarnosti preklapaju pošto se tu radi o liku piševog pretka prenesenog u književnost. Likovi kao što su don Fabrizio, Concetta i Angelica doživljavaju i psihološku i sociološku transformaciju tokom radnje, kako vanjsku tako i unutarnju, a shodno tome korespondiraju i jezički registri kojim se oni koriste.

Jezički dijapazon kneza Saline, starog aristokrata koji neprestano promišlja svijet oko sebe, je svakako najslojevitiji, najviše podložan situacijskom odabiru leksike. Hladan i strog prema svojoj porodici, društven i ljubazan kada razgovara sa Angelicom, lukavo proničljiv u razgovoru sa seljacima gdje mu rečenice postaju kratke, odsjećne, misao napregnuta i jasna, uz odsustvo atributa i stilskih figura, nježan je i obra i se jezikom punim ljubavi prema nečaku Tancrediu (*Sei pazzo, figlio mio*). U njemu nalazi odgovore na svoja životna pitanja i utjehu jer je Tancredi jedini koji naslućuje njegove misli, koji je mogao dati lakonski odgovor i odagnati njegove sumnje, a iznad svega jedini sa kojim se može identificirati ("... i suoi stessi occhi lo fissavano ridenti (...) Questo era il figlio suo vero.")⁷⁶.

Druga je strana njegove liosti, njegov unutrašnji život pun metafizičkog razmišljanja, prikazana sasvim drugim stilom. To su rečenice duge ponekad i cijeli jedan pasus, pune gorje, pesimizma, lucidnog uočavanja životnih realnosti protiv kojih se ovjek ne može boriti, ali se i takve tužne i mračne misli gotovo uvijek ublažavaju, odnosno sizifovski prevladavaju, samo u ovom slučaju ne prezironom, već izvanredno

⁷⁶ O.c., str. 56.

[... njegove oči su ga gledale nasmiješene (...) To je bio njegov pravi sin.]

duhovitom ironijom to jeste omalovažavanjem sebe ili svoj enjem svijeta na svoju mjeru tako što probleme sa kojima se ne može nositi odguruje od sebe i relativizira životne muke. A upravo u tim unutarnjim monologima jezik pisca i njegovog glavnog junaka dolaze u istu ravan, pisac nadahnuto i iznena uju e moderno progovara kroz knežev lik. Jedan od najboljih primjera u knjizi je sljedeći :

"Qualcuno era morto a Donnafugata, qualche corpo affaticato che non aveva resistito al grande lutto dell'estate siciliana, cui era mancata la forza di aspettare la pioggia. "Beato lui" pensò il Principe mentre si passava la lozione sulle basette. "Beato lui, se ne strafotte ora di figlie, doti e carriere politiche." Questa effimera identificazione con un defunto ignoto fu sufficiente a calmarlo. "Finché c'è morte c'è speranza" pensò; poi si trovò ridicolo per essersi posto in un tale stato di depressione perché una sua figlia voleva sposarsi. "Ce sont leurs affaires, après tout" pensò in francese come faceva quando le sue cogitationi si forzavano di essere sbarazzine. Sedette su una poltrona e si appisolò."⁶⁵

U ovom citatu uo avamo i jednu psovku, koja je doduše jedina u knjizi, ali ipak zna ajna sa stilskog stanovišta. Ako uzmem da je to jedan od osnovnih rekvizita modernog pisanja (i koji je u hronološkom smislu u Italiji do i tek nekoliko godina nakon pojave ovog romana, sa neoretorikom) onda njena upotreba pobija tvrdnju o ovom romanu kao tipi nom historijskom romanu devetnaestog stoljeća. S druge strane, pojašnjava kritike koje je roman pretrpio jer nije bio na kolosijeku "neorealizma" odnosno "jezi kog realizma". Ovo posljednje i stoga što niko ne bi o ekivao psovku od jednog plemića, a pogotovo ne u "plemi kom romanu" kao što je ovaj. Radi se o pasusu izvanredno stilski oblikovanom gdje se Kneževu uzbu enje smiruje ubacivanjem i re enice na francuskom jeziku. I tu pisac, jezi ki genijalno uzdiže tu ogralu koju knez postavlja između sebe i svijeta da bi ostao to što jeste radi i održao svoj duševni mir.

⁶⁵ O.c., str. 49.

[Netko je umro u Donnafugati, neko izmoreno tijelo koje se nije oduprlo velikoj žalosti sicilijanskog ljeta, kojemu je ponestalo snage da eka kiše. "Blago njemu", pomisli Knez trljaju i losionom zaliske. "Blago njemu, jebe mu se sada za k eri, miraze i politi ke karijere." To prolazno poistovje enje s nepoznatim pokojnikom bilo je dovoljno da ga umiri. "Dok ima smrti, ima i nade", pomisli; poslije se sam sebi u ini smiješan što je zapao u takvo stanje potištenosti zato što mu se jedna k i želi udati. "Kona no, to su njihove stvari" pomisli na francuskom, kao što je inio kad god se trudio da mu umovanje bude obješenja ko. Sjede u naslonja i zadrijema.], (T. di Lampedusa, *Gepard*, str. 70).

U rijetkim dijalozima evidentna je sociološka razlika me u pojedinim likovima, gdje ih obi no odaje poneka rije . Tu razliku potencira i sam pisac u don Calogerovom razmišljanju o jeziku, sugeriju i distinkciju izme u :

- "Non mi sono spiegato bene" (-*Nisam se izrazio dobro-*), gdje je upotrijebljena glagol "spiegarsi" kao znak vrlo u tivog govora, a ne na primjer "dichiararsi" koji se u takvom kontekstu obi no upotrebljava),

s druge strane don Calogero e re i :

- "Non hai capito un corno" (-*Nisi ni zere razumio*), gdje pisac upotrebljava glagol "capire un corno" , koji je prizeman, prosta ki i svakako ne odgovara razgovoru tokom jedne epizode u romanu u kojoj se odigrava otmjena ve era .

Priprema kneza za razgovor sa don Calogerom oko vjen anja Tancredija i Angelice je data u samo dvije re enice a to su u stvari cijela dva pasusa. U toj sceni kneževe re enice su duge, misao se razvija u kurtoazno-hvalisavom maniru prilago enom situaciji, ali je to uvijek birana leksika. Vrhunac knjige, ako ga uop e i ima, to jeste vrhunac vitalnosti Saline-geparda je dat u ta dva pasusa. Na skoro jednakoj udaljenosti jedna od druge, pisac e upotrijebiti prvo rije na engleskom *Lime-Juice*, zatim francusku *Redingnote*, potom njema ku *Blater der Himmelsforschung*. Sve je baš kako bi trebalo da bude ak je i Salinino raspoloženje dobro. Ali odmah zatim pomo u nehoti ne asocijacije misli on se vra a u surovu realnost.

Tako er, don Calogerove re enice su kratke, zajedljive, surovo konkretne i pragmati ne, pune brojki i kalkulacija o novcu i hektarima zemlje koje e dati u miraz svojoj k erci. Likovi su osmišljeni u opozitivnim parovima: me u njima su najmarkantniji: Don Fabrizio i don Calogero i par Angelica-Concetta. Razlika je ogromna: od društvenog staleža do kulture, pa i samog fizi kog izgleda. Opozicija postoji i unutar samih likova. Knez je fizi ki ogroman i snažan ali je sav okrenut kometama, apstraktnim idejama, unutrašnjim monolozima.

Napomenuli smo ve da je Angelica jedna od li nosti koja podliježe najve oj transformaciji tokom radnje romana, a to je svakako vidljivo i na jezi kom planu. Od brižljivo pripremanog i hinjeno skrušenog pozdravljanja na prijemu u ku i Salina (izgovorenog drhtavim glasom), ona pri kraju knjige personalizira vode i sloj društva i

kada razgovara sa Concettom, pisac i sam kaže: "Parlava molto e parlava bene;"⁷⁷. Me utim, njen unutarnji monolog je, kako to i prili i, na sicilijanskom dijalektu: "Noi avremo il "furmento" e questo ci basta; che strada e strada"⁷⁸

Zna ajno je, pored ostalog, da od samog prvog pojavljivanja Angelice (doslovno filmskog pojavljivanja, pompeznog ulaska u kadar), pisac nastoji da nam ukaže da e ak i ona, tako blistava i puna mladala ke snage, biti jedna od onih iz svijeta pobije enih: bez ljubavi, bez istine, bez intimne ljepote.

Jezik Tancredija je pak manje apstraktan, neoptere en metafizi kim, "krajnjam" pitanjima, ali je zato više enigmati an: "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi"⁷⁹, što ipak ne umanjuje njegovu konkretnost. Jer upravo je on taj koji je najviše svjestan historijske situacije u kojoj se nalazi njegova klasa, i njegova mladost ga pokre e na brzo djelovanje i prilago avanje "zemaljskoj" realnosti. Me u svim likovima pas Bendicò je jedini sigurno pozitivan. On otvara roman ulaskom u salu, a na samom kraju je on "kraj svega". On ima funkciju da umiri Kneza jer djeluje na njega isto "kao i zvijezde" i sti e se dojam da je njegov lik zadužen da svaki put otjera laž i hipokriziju. U tom kontekstu je zna ajno njegovo režanje na Angelicu kada je ugleda i obratno, njegovo uvjerenje da je Chevalley "dobar ovjek".

Zanimljivo je da socijalna hijerarhija likova po inje ve sa na inom pisanja njihovih imena. Pa tako imamo Don Fabrizio, pisano velikim po etnim slovom, a drugi likovi su don Calogero i don Ciccio. U gradi u San Comu jezuita je Padre Pirrone, ali je stoga drugdje padre Pirrone. Niti imena likova nisu slu ajno izabrana (npr. Angelica po junakinji iz Ariostovog djela "Orlando innamorato"). Imena osoba iz male seoske komedije u San Comu su karakteristi na jer su data u deminutivima, o to vjerovatno zbog takve konstelacije odnosa izme u plemstva-puka : don Pietrino, Sarina, 'Ncilina, Vicenzino, Santino, Turi.

I tako, dok roman sve više ubrzava prema svom epilogu, sa sve ve im i sve dužim presjecima vremenskih intervala, pri a se postepeno sa likova prenosi na predmete koji

⁷⁷ O.c., str. 180.

[Govorila je mnogo i govorila je dobro;], (T. di Lampedusa, *Gepard*, str. 255)

⁷⁸ O.c., str. 97.

[Imamo šenicu, i to nam je dosta; kakav put pa put!], (T. di Lampedusa, *Gepard*, str. 138)

⁷⁹ O.c. str. 21.

[Ako želimo da sve ostane kako jest, treba da se sve promjeni.], (T. di Lampedusa, *Gepard*, str. 30)

personificiraju stvarnost osoba i smisao njihova života. Ili je to možda zato da bi se koliko je to mogu e usporilo raspadanje jedne plemi ke klase, prenošenjem težišta na predmete koji su ipak trajniji od ljudi. Jedan od najboljih opisa koji to argumentuje je ona predvorja ku e gdje žive tri sada ve ostarjele sestre Salina :

"In quel tale pomeriggio di maggio 1910, l'adunata dei capelli era addirittura senza precedenti. La presenza del Vicario Generale dell'Archidiocesi di Palermo era annunziata dal suo vasto cappello di fine castoro di un delizioso color "fuchsia", adagiato su di una sedia appartata, con accanto un guanto solo, il destro, in seta intrecciata del medesimo delicato colore; quella del suo segretario da una lucente peluche nera a peli lunghi, la calotta del quale era circondata da un sottile cordoncino violetto; quella di due padri gesuiti dai loro capelli dimessi in feltro tenebroso, simboli di riserbo e modestia. Il copricapo del cappellano giaceva su una sedia isolata come si conviene a quello di persona sottoposta ad inchiesta."⁸⁰

Ti šeširi koji se spominju u ovom citatu svakako govore ponešto i o svojim vlasnicima i od tog trenutka pisac e insistirati na minucioznim opisima stvari, koje se kao i tri gospo ice Salina lagano ali sigurno kre u prema smrti mada stvari umiru sporije, ali su zato ve mnogo prije lišene sadržaja, dakle beskorisne.

Rekli smo da je roman koncipiran iz osam dijelova, a zadnje poglavlje je nazvano "Kraj svega" i upravo tu piš ev jezik dolazi do trijumfalnog izražaja. U tom poglavlju na površinu izranja pas Bendicò, kojem je pisac dodijelio život dug pedeset godina i koji traje duže i od relikvija, da bi kao simbol jednog vremena i porodice postao simbol njihove nepravi ne i totalne propasti. Me utim u toj sceni dok on biva odvu en i ba en na smetljiji, italac ne može eksplicitno zaklju iti da li se tu radi o napunjenoj lutki ili živom bi u i to upravo zbog jezi kog oblikovanja ta posljednja dva pasusa knjige:

"Concetta si ritirò nella sua stanza; non provava assolutamente alcuna sensazione: (...) Continuò a non sentir niente: il vuoto interiore era completo; soltanto dal mucchietto di pelliccia esalava una nebbia di malessere (...) "durante il vollo giù dalla finestra la sua forma si ricompose un istante: si sarebbe potuto vedere danzare nell'aria un

⁸⁰ O.c., str. 171.

[Toga popodneva u svibnju 1910, zbog šešira zaista je bio kao nikada do tada. Nazo nost generalnog vikara palermske nadbiskupije najavljuvao je njegov veliki šešir od fine dabrovine divne fuksijine boje, položen na izdvojenu stolicu, s jednom rukavicom kraj sebe, desnom, od pletene svile u istoj nježnoj boji; nazo nost njegova tajnika najavljuvao je sjajni crni pliš duge dlake kojemu je kalota bila opasana tankom ljubi astom trakom; nazo nost dvaju otaca isusovaca najavljuvali su njihovi skromni šeširi od tamna pusta, znaci uzdržljivosti i krotkosti. Kapelanovo pokrivalo ležalo je na osamljenoj stolici, kako i prili i pokrivalu osobe podvrgnute istrazi.], (T. di Lampedusa, *Gepard*, str. 244.)

quadrupede dai lunghi baffi e l'anteriore destro alzato sembrava imprecare.
Poi tutto trovò il pace in un mucchietto di polvere livida."⁸¹

Roman se zatvara sa letom Bendicoa upravo stoga što knjiga želi biti historija "Geparda", to jeste cijelog simboli kog univerzuma vezanog za ime porodice Salina. Sa Bendicom nestaju posljednji ostaci *Geparda*. I u tom zadnjem asu upotrijebjen je glagol *danzare*, taj glagol toliko puta ponavljan u romanu da bi se opisao stav geparda na porodi nom grbu. Bacanje Bendicoa i njegova šapa u zraku je posljednji prijekor stvari koje na "kraju svega" postaju beskorisne, lišene smisla. Možemo sa sigurnoš u konstatovati da u romanu postoji cijela jedna shema i "topologija" imena koja su nužno motivisana likovima koji ih nose,. Ako je i obrnuto, ako su i likovi determinisani svojim imenima, to je najzad malo važno. Ono što se name e kao zaklju ak je da su likovi tako koncipirani da predstavljaju sve zna ajnije karaktere i postupke na ovom svijetu, da odslikavaju nerazrešivu me uzavisnot i izmiješanost sudsina koje se odvijaju po nekom, nama stranom i nikad otkrivenom, "redu vožnje".

⁸¹ O.c., str. 187.

[Concetta se povu e u svoju sobu; nije utjela apsolutno nikakav osje aj: (...) Ni dalje nije ništa osje ala: unutrašnja praznina bila je potpuna; samo je iz hrpice krzna hlapila magla nelagodnosti(...) Za vrijeme leta sa prozora dolje, njegovo se obli je u jednom asu ponovo složilo: moglo se vidjeti kako u zraku pleše etveronožac dugih brkova, a podignuta prednja desna šapa izgledala je kao da proklinje. zatim je sve našlo mir u hrpici modrikaste prašine.], (T. di Lampedusa, *Gepard*, str. 264)

9. LAMPEDUSA I NJEGOV "GEPARD" – PISAC I DJELO IZVAN SVOG VREMENA

Zašto je i danas, nakon proteklih više od pola stolje a od objavljanja "Geparda" (1958) još uvijek intrigantno govoriti o jedinom romanu osamljeni kog i posve atipi nog italijanskog pisca Giuseppea Tomasija di Lampeduse (1896-1957). Jedan od mogu ih motiva leži jednostavno u injenici da sve do pojave romana "Ime ruže" Umberta Eca (ali pod sasvim drugim kriti kim okolnostima) nijedan italijanski roman nije doživio ve i itala ki uspjeh. Govoriti o bilo kojem aspektu "Geparda", a ne govoriti o historijsko-književnom pa i sociološkom kontekstu u kojem je to djelo nastalo, jednostavno nije mogu e. Ono što ovo djelo ini sasvim posebnim je injenica da taj roman i nema baš mnogo zajedni kog sa literarnom produkcijom vremena u kojem nastaje, ve je to djelo potpuno "sa strane", gledano sa stanovišta književnih navika i kanona kasnih pedesetih godina ovog stolje a. To objašnjava pojavu da je odmah po svom objavljanju, ovaj roman postao *slu aj*, baš kao što je to bio i *slu aj Živago* ranije, jer su oba djela vi eni kao epizode povratka na tip naracije 19. stolje a.

Pokušajmo najprije prezentirati književni okvir perioda u kojem je Lampedusa napisao svoj roman. Naime, u periodu nakon drugog svjetskog rata u Italiji (i ne samo u Italiji) na književnom polju dominira pravac neorealizam, kao proces koji se izrodio iz predratne književnosti kao njena generalna negacija, i kao potreba za novim kulturnim zaokretom u Italiji u kojoj ništa više nije bilo kao prije. Ne može se govoriti o strogim poeti kim kanonima tog pravca, ve o jednom kolektivnom stanju duha, o angažiranosti u književnosti. Prije svega se tu radi o novoj koncepciji uloge pisca. Nije rije više o piscu "zatvorenom" u književnost, o "spasiocu duha", ve o deklariranoj potrebi da pisac bude angažirani intelektualac, da u estvuje na partijskim kongresima, da bude organizator kulture. Kako je to rekao Franco Fortini navode i imena Elia Vittorinija i Carla Levija, u tom vremenu ljudi od pera nose breme ogromne odgovornosti jer su istovremeno i politi ki agitatori, novinari, režiseri, ali i živi svjedoci zbivanja svog vremena kao i oni koji uobli avaju nade svog naroda. Ve od 1945. godine, u asopisu "Politecnica", Vittorini je otvorio debatu o prethodnoj književnosti, prožetoj "utješiteljskom kulturom" i podsticao

eti ko-socijalni angažman u cilju kulture sposobne da se bori protiv gladi i patnji. Dakle opa egzaltacija zbog provizorija sretnije poratne budunosti profilira na umjetni kom planu mnogostrukе zahtjeve od pisaca, više ili manje imperativne. Izbor tema karakterizira istinska glad za realnošću, onom koja je pred oima svih : rat, otpor, preživljavanje, porušeni gradovi i prostitucija, široke narodne mase kao protagonisti historije. A to je dalje vodilo u otkrivanje manje poznatog lica Italije, siromašnih radnika u velikim gradovima, zemljoradni kog juga. Na in prezentiranja tih tema je najčešće registracija događaja, svjedočanstva, kronike. Druga značajna karakteristika neorealizma je namjerno, a u neku ruku zbog tematske uslovjenosti i neizbjegljivo, odbacivanje "lijepog pisanja". Kronika i svjedočenje su zahtijevali anti-knjижevni, neposredni i govorni jezik. Pisci rado posežu za dijalektom, ili za govorom pojedinih socijalnih grupa da bi njihovo pisanje bilo što više "populističko". U takvoj situaciji dijalekt postaje najznačajnije literarno sredstvo i time se vrši namjerna deformacija standardnog knjижevnog jezika. Postoji uvjerenje da knjževni realizam nije moguće bez "jezičkog" realizma, a to na planu generalnog pristupa znači da se insistira na oslikavanju pejsaža (gotovo uvijek motiviranih situacijom) i likova koji je jezik u podudarnosti sa porijeklom, društvenim statusom i psihološkim karakteristikama tog lika. Radi se upravo o onome što je uradio Verga u svojoj knjizi "Obitelj Malavoglia". Naravno da je bilo i knjževnika koji su imali druga pogleda. Tako, jedan od najvećih italijanskih pisaca uopće i savremenik ovih kretanja, Carlo Emilio Gadda, pokazati da neorealisti nisu bili u pravu kada su tvrdili da se realizam lika iskazuje kroz njegov govor, jer je u svojim romanima pokazao svu mnogostrukturu ispoljavanja ljudske duše u svim njenim različitim vidovima. Taj period je trajao upečatljivo uzevši negdje do polovine pedesetih godina, da bi na pragu šesdesetih koncept angažirane knjževnosti počeo bivati istrošenim, poprimajući sve više elegijske i memorijalne tonove, mada još nekoliko godina ostaje dominantan sa vrlo jakim uticajima na stvaralačku posebnost izdavačkom planu, jer imena kao što su Vittorini, Mario Alicata, Leonardo Sciascia diktiraju knjževnu klimu.

Dakle, druga polovina pedesetih godina karakterizirana je krizom neorealizma i sve su češće polemike u vezi narativnih metoda, tema, oko Luka evangelijskog koncepta umjetnosti kao odraza stvarnosti, ali i ukupne ideološke i političke prakse. Pod utjecajem istavnih serija okolnosti koje su se desile u tih nekoliko godina (kriza ljevice u Evropi, promijenjeni međunarodni odnosi, prodor stranih umjetničko-kulturnih iskustava putem neoavangarde), mijenja se kulturna klima, kako na planu teorijske elaboracije tako i na polju poetske i narativne realizacije. Neorealizam je zatvorio svoj krug jer nije ispunio američki mit (koji se razvijao i zahvaljujući i veoma plodnom radu na prevođenju američkih savremenika sa njihovim temama o istovremenoj mobilnosti i limitiranosti modernog ovjeka u tehnološkoj eri) potvrđujući od Vittorinija i Pavesea, a takođe je i iscrpio tematsku nit Otpora, koji mu je tokom petnaestogodišnjeg perioda bio oslonac.

U takvom historijsko-socijalnom okružju nastaje "Gepard" Giuseppe Tomasi di Lampeduse, roman koji upravo koincidira sa tom krizom italijanske narativne proze. Istina je da je Lampedusa ve mnogo ranije razmišljao o jednom historijskom romanu smještenom na Siciliji u vrijeme iskrcavanja Garibaldijevih trupa, ija bi osnova bilo 24 sata u životu (po ugledu na Joycea) njegovog pradjeda sa oeve strane na dan iskrcavanja Garibaldijevih trupa. Ali, opravdano je pretpostaviti da bez specifičnih političkih događaja u Italiji tih godina i nakon velikih nadanja nakon kraja drugog svjetskog rata, Tomasi ne bi pronašao psihološko-moralni stimulans da napiše ovakav roman, tako različit od tradicionalnog historijskog romana, ali i od proste zbirke porodičnih sjećanja. Akoemo tražiti dodirne tako da se sa njegovim vremenom, onda možemo reći da je potreba za historizacijom možda ona linija kojom možemo spojiti genezu "Geparda" i krizu neorealizma, krizu koja se sve više osjećala tih godina zbog izostanka pretpostavki koje su opravdavale toliki neorealistički optimizam. Moglo bi se reći da Lampedusa po inje da piše u klimesu izvjesnog razloga arenja italijanskog južnja kog intelektualnog kruga. Ključ razumijevanja je da se pisac vraća u atmosferu 1860. godine, a misli na pedesete godine 20. stoljeća da bi pronašao korijene zle subbine juga Italije.

Djelo se pojavilo u jesen 1958. godine zalaganjem Giorgia Bassanija koji je prihvatio obavezu da uloži mnogo truda u prikupljanje raznih varijanti, njihovo redigovanje i davanje u štampu (naime, on je morao prikupiti razne varijante romana od Lampedusine supruge, njegovog posinka, raznih izdavača). Centralna osa naracije je dekadentizam stare plemićke klase i uspon nove i ambiciozne vladajuće buržoaske klase. Radnja romana po inje 1860. godine u feudalnoj i burbonskoj Siciliji iji su stoljetni tromi snovi uzdrmani krijesovima koje pale svake nove i grupe pobunjenika, i koji su veoma slični onim svjetlima "koja se vide kako gore u sobama teških bolesnika". Naracija se odvija u periodu 1860-1883 kada umire glavni lik Knez Salina, i nadalje do 1910. godine kada se dešava potpuni kraj dinastije Salina. Glavni lik Knez Salina autentične trenutke života traži u astronomiji i lovu, daleko od svega u prostoru, a još više u vremenu. Don Fabrizio, ovjek neobičnog temperamenta, u kojem su sjedinjeni intelektualizam i ponos zajedno sa slabošću i senzualnošću, prisustvuje propasti svoje klase i dolasku na historijsku scenu nove nadiruće buržoaske klase osvjeđene u liku Calogera Sedare, seljaka koji postaje milioner i kćerka Angelica postaje kneginja udajom za Tancredi, Salininog nečaka. Jedine iskrene simpatije gaji prema svom nečaku Tancrediu koji aktivno učestvuje u događajima oko ujedinjenja Italije.

Naime, sama pojava romana jednog nepoznatog sicilijanskog autora, iji su i glavni lik i pisac plemići, u jednom trenutku italijanske književnosti u kojem dominantni neorealizam (iako su književna djela bila nastanjena pojavom radnicima, seljacima, partizanima, skromnim inovnicima) po inje da pokazuje znakove krize, uslovila je formiranje dvije

istinske kritike struje suprotstavljene me u sobom koje nisu štedile sredstva da bi obranile svoje stavove. Ali postoji i mišljenje da je "Gepard" bio samo *casus belli* da bi konačno jednom razlike u poimanju književnosti izašle na vidjelo. Kritici koji su bili protiv Lampedusinog djela su zdušno branili svoja uvjerenja o tome kako bi trebao biti napisan jedan "pravi" roman (način kako se prezentira historija i njene promjene, kako se opisuje nečija smrt,...). Interesantno je da je negativno mišljenje o tom romanu imala velika većina tadašnjih (a i današnjih) najuglednijih italijanskih pisaca. Sve je počelo sa Eliom Vittorinijem koji u jednom članku javno iskazuje svoju verziju naspram Lampedusinog djela. Danas bismo rekli da je to bila odlična besplatna reklama "Gepardu" koji doživljava ogroman komercijalni uspjeh. U ekipu protivnika Lampedusinog načina pisanja ubrajaju se još i takva imena kao što su : Pratolini, Contini, Cassola koji će reći da je lik Kneza Saline izvješten i promašen u monstrouznosti svog pesimizma i nihilizma te kao takav nema svog pravog korespondenta u stvarnom životu. "Gepardu" se zamjera što ne donosi ništa novo kao u historijskom tako i u stilističko-formalnom smislu, da odvlači italijansku narativnu prozu u kraj devetnaestog stoljeća. Mario Alicata mu pripisuje dekadentni formalizam i odsustvo "zdravog" realizma pa zaključuje da Lampedusa nema šta tražiti na literarnoj sceni nakon Federica De Roberta, Luigija Pirandella i Giovannija Verge. Marksistički kružok je zamjerao na Tomasiijevom iskazanom apsolutnom nepovjerenju u sve ono u što ovje anstvo vjeruje : historija, progres, religija, život, osjećanja, moral, domovina (monstrouzno nemoralni i nepodnošljivo reakcionarni skepticizam), dok je po Montaleu "Gepard" redukovani roman - rijeka koja Lampedusa nije nikada napisao.

Taj je usud izopćenog i usamljenog Lampedusu pratiti do kraja njegovog života, jer dva mjeseca pred svoju smrt u maju 1957. godine on je primiti od Vittorinija vrlo oporno pismo u kojem ovaj odbija da štampa "Geparda". Tako Tomasi i ne je doživjeti da pobere slavu sa svojim romanom, remek-djelom italijanske književnosti. Ne zaboravimo da zakašnjelo ili posthumno priznanje i književna valorizacija nije samo sudbina Lampeduse; u italijanskoj književnosti smo se sjetiti samo nekoliko sličnih primjera: Verga, Pirandello, Gadda. Imajući takav životni put da je odrastao van književnih institucija (salonskih, univerzitetskih ili partijskih), u vezi sa njim su se postavljali atipi ni problemi: je li arhaičan ili moderan? Realista ili antirealista? Reakcionaran ili ne? Historičan ili ne? Govori li o 19. stoljeću ili 20. stoljeću? Nije nebitna injenica da njegov roman nastaje u vrijeme povećanog uticaja raznih stranih književnosti i formalnih elaboracija, kao što je *nouveau roman* u Francuskoj i ekivalentni filmski pravac *novog vala* generalno, u okružju već izraženog neoretoričkog senzibiliteta. Isto se korisnim ovdje podsjetiti na jedno od prvih mišljenja o "Gepardu", a koje je došlo upravo od Bassanija :

"Ciò che tuttavia mi preme, ora, è di richiamare l'attenzione soprattutto sull'unico libro, compiuto in ogni sua parte, che egli ci ha lasciato. Ampiezza di visione storica unita a un'acutissima percezione della realtà sociale e politica dell'Italia contemporanea, dell'Italia di adesso; delizioso senso dell'umorismo; autentica forza lirica; perfetta sempre, a tratti incantevole, realizzazione espressiva: tutto ciò, a mio avviso, fa di questo romanzo un'opera d'eccezione. Una di quelle opere, appunto, a cui si lavora o ci si prepara per tutta la vita".¹

Dati se u potragu za svim materijalno-psihološkim agensima koji su uticali na nastajanje "Geparda" je zaista teško, imaju i u vidu tako introvertnu prirodu ovjeka kao što je to bio Lampedusa. Nudi nam se mnogo zamršenih staza od kojih bi nam se svaka mogla u initi ispravnom, a, ustvari, sve one zajedno su dovele do nastanka djela. Ovdje smo pomenuti samo neke koje nam se ine najvažnije; krenimo od Tomasijevog "evropskog" obrazovanja nadahnutog francuskom, ruskom, njemačkom i naročito engleskom literaturom, preko plemiškog porijekla, pa do konstantnog osjećanja životne usamljenosti i izoliranosti koju je Lampedusa nosio genetski u sebi i koja je zasigurno uticala na to da se njegovo remek-djelo pojavi i bude napisano bukvalno pred sam kraj njegovog života. Piše eva iskustva i kulturne navike su bili odlučno okrenute preko granica italijanske književnosti, a njemu samu je uzgred budi rečeno, jako dobro poznavao. Njegov otvoreni duh evropljanina odnosio se vrlo kritički prema italijanskoj književnosti. Jedna od glavnih zamjerki koju on pripisuje svojoj nacionalnoj književnosti, a to predstavlja jednu od značajnih tema za razumijevanje Lampedusine poetike, je zapanjujuća nekonkretnost uvijek povezana sa dekorom, retorikom, kitnjastim i lažnim diskursom. Od italijanskih pisaca jedino je Eugenia Montalea i Luigi Pirandella smatrao piscima evropskog kovačića to ne toliko zbog kulturološkog iskustva već zbog zajedničkog afiniteta prema uzvišenom skepticizmu koji karakterizira njihov sumorni metafizički duh, a što sve skupa korespondira sa tragom tjeskobom nasuprot epohe totalne krize ovjeka. Kompoziciji "Geparda" je prethodila novela "I luoghi della mia prima infanzia" što po svojoj prirodi, već u naslovu, podsjeća na Prousta, Ali otkriće vantom temporalnosti emocija i impresija nije kod Lampeduse domen psihološkog povezan sa djetinjstvom ili mladošću, već pokušaj da se narativnom tehnikom do araju procesi svojstveni psihičkoj strukturi ovjeka na univerzalnom planu. Radi se o pokušaju da se pređe i globalna impresija u prostoru prije nego u temporalnoj sukcesivnosti. Upravo zbog toga su u tom djelu glavni likovi "i luoghi"

¹ G.P. Samona, *Il Gattopardo, I Racconti, Lampedusa*, Firenze, La Nuova Italia, 1974, str. 361.[Ono dođe mi je ipak stalo, sada, je da skrenem pažnju na knjigu jedinstvenu, dovršenu u svakom svom dijelu, koju nam je on ostavio. Širina historijske vizije sjedinjena sa najoštromanjom percepcijom socijalne i političke stvarnosti savremene Italije, Italije danas; izvrstan smisao za humor; autentična lirska snaga; uvijek savršena, ponekad očaravajuća, ekspresivna realizacija; sve to, po mom mišljenju, čini taj roman izuzetnim djelom. I to upravo jednim od onih djela na kojima se radi i za koje se ovaj spremi cijeli život.] (prijevod J.Dž.)

(mjesta), a ne ljudi, te stoga možemo reći da postoji izvjesna distanciranost u njegovom odnosu i prema Proustu.

Knjiga koja se odvija, sa književnom spretnošću i izvjesnom ironijom, na dva plana: autobiografskom, obojenom prustovskim sjemom, i na planu objektivne rekonstrukcije, a koja je, mora se reći, uslovljena haraldi nim sugestijama, je mnogo više knjiga o posljedicama proticanja vremena nego što je historijski roman. Tu dolazimo do genijalne potvrde permanentne aktuelnosti i vjerodostojnosti misli Itala Calvina da »*historijski roman može biti odličan sistem da bi se progovorilo o sadašnjem vremenu i o sebi*«. Objavljen u vremenu takozvane "krize romana" (kao da je to apstraktni pojam koji se tokom historije lošije ili bolje ostvaruje u nekom djelu), "Gepard" je odmah ponio teret odgovornosti koju nije imao, i bio je optužen da ne samo da nije doprinio rješavanju te krize, već da je, pošto nije pripadao neorealizmu, ili pothranjivao ili zanemarivao probleme. I to da je "Gepard" knjiga koju je napisao jedan *gran signore*, a ni to mu nije baš išlo u prilog u kontekstu historijsko-društvenih okolnosti u kojima je pisao. A pravi gospodin je "onaj koji eliminiše esto neprijatne manifestacije velikog dijela ljudske sudbine i koji u svom ponašanju iskazuje neku vrstu korisnog altruizma", izvanredna definicija koju Tomasi stavlja u misli jednog od likova Calogera Sedare. Zašto je takva formulacija pisca uopće bitna ovdje? Postoji anegdota o tome kada su Vergu pitali da li je spremna njegova treća knjiga iz ciklusa "pobjeđeni" pod nazivom "La duchessa di Leyra" on je odgovorio: "Kažem vam da nikada ne u napisati roman "La duchessa di Leyra". Znao bih prijeti samo o jadnom narodu: sa li nostima iz velikog svijeta to mi ne bi išlo. To je svijet koji svaki put kada nešto kaže laže dvostruko: ako je u dugovima, kaže da ga boli glava...". A to je uglavnom i tradicionalna izjava u italijanskim realistima tokovima umjetnosti i književnosti. Sa Lampedusom se dešava upravo suprotno. Nakon više od pola stoljeća i eraka don Gesualda koja je postala vojvotkinja di Leyra, ostavljena od Verge, pronalazi svog autora u Tomasiiju, piscu koji odista zna kako govore velika gospoda, ali ne zna kako to ine siromašni.

Najzad, za razumijevanje djela potrebno je eliminirati predodžbu o "Gepardu" kao historijskom romanu. Dovoljno je pogledati prve stranice romana pa da se opazi da Lampedusina namjera nije da napiše historijski roman onako kako je to uradio De Roberto. U stvari, moglo bi se reći da je "Gepard" suviše introspektivno-psihološki da bi bio jednostavno historijski roman, a s druge strane suviše utemeljen na injenicama jedne epohe (na primjer na ideologiji, ambijentima interijera, hronologiji historijskih događaja, li nostima) da bi bio samo psihološki roman. Naravno da se može govoriti i o modernom itanju Lampeduse jer postoje izvjesne situacijske analogije u historijskom smislu: iskrcavanje Garibaldijevih trupa 1860. godine i savezničkih 1943. godine, neke profetske rečenice kao onda kada pukovnik Pallavicino kaže da će nakon crvenih košulja

Garibaldinaca do i neke druge boje, a zatim opet crvene. Tu je jasna aluzija na pojavu crnih košulja fašista i crvenih komunista. Dakle alternacija prošlosti i sadašnjosti, izme u prije i autobiografije, uspostavlja kontinuirani odnos izme u historije don Fabrizia i savremene historije pisca - kneza od Lampeduse u pokušaju da veli inu univerzuma svede na pojedina nu ljudsku sudbinu, simboli ki pokazuju i svu bespomo nost ovjeka da promijeni vje ni poredak stvari.

Lampedusa je nastojao da putem pisanja oblikuje, kristalizira sopstveno ljudsko iskustvo, dižu i ga na razinu univerzalnog, svevremenskog. A sve to je samo približno autobiografija. Pod iskustvom se podrazumijeva naro ito odnos individue spram realnosti koja je okružuje, zna enje koje ona pripisuje vanjskom svijetu, prije no što je to obi na kronika doga aja. Za Lampedusu je književnost bila jedna vrsta šifriranog voenja dnevnika, a umjetni ko djelo sredstvo putem kojeg se cjelokupni contingent ljudskog iskustva, od individualnog i egoisti nog, mogao transponirati u trajno iskustvo, validno i izvan književnosti. Negacija historije, bespomo nost ljudskog djelovanja, to su najautenti niji motivi knjige i samo u toj perspektivi italijanski Preporod može postati bu na, romanti na komedija s ponekom mrljicom krv na lakrdijaškoj halji. Njegove poruke imaju univerzalni svevremenski karakter, a njegov roman posjeduje sve odlike modernog evropskog romana koji je za korak ispred svoje epohe, a njegova više značajnost i nadvremenost ga i dan danas ini enigmom za itaoce i predmetom novih rasprava za književne kritike.

LITERATURA

1. Antonelli, Giuseppe. *Sui prefissoidi dell’italiano contemporaneo*, u «Studi di lessicografia italiana», 13, 1996, str. 253-293.
2. Arieti Cesare, *Tutte le lettere / Alessandro Manzoni*, priedio Arieti C., Milano, Adelphi, 1986.
3. Aromatisi, Giuseppe. *Scritti ritrovati*. Palermo, Flaccovio editore, 1993.
4. Berretta M. et al. (a cura di), *Paralela 4. Morfologia*, Atti del V incontro italo-austriaco della Società di Linguistica Italiana, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1990.
5. Coletti, Vittorio. *Storia dell’italiano letterario*, Torino, Einaudi, 1993.
6. Contini, Gianfranco. *Alcuni fatti della lingua di Giovanni Boine*, u *Varianti e altra linguistica*, Torino, Einaudi, 1970.
7. Contini Gianfranco. *Espressionismo letterario*, u *Ultimi esercizi e elzeviri*, Torino, Einaudi, 1989.
8. Cortelazzo, Michele. *Il parlato giovanile*, in L. Serianni, e P. Trifone (a cura di), *Storia della lingua italiana, II, Scritto e parlato*, Torino, Einaudi, 1995, str. 291-314.
9. Corti, Maria. *Contributi al lessico pedantesco. Il tipo “il turbato”, “la perduta”*, Firenze, Le Monnier, 1953.
10. Corti, Maria. *I suffissi dell’astratto -or e -ura nella lingua poetica delle Origini*, Accademia Nazionale dei Lincei, Estratto dai rendiconti di scienze morali, storiche, filologiche, serie VIII, vol. VIII, 1953.
11. Dardano, Maurizio. *I linguaggi scientifici*, u L. Serianni, e P. Trifone (a cura di), *Storia della lingua italiana, II, Scritto e parlato*, Torino, Einaudi, 1994, str. 497-552.
12. Dardano, Maurizio. *La formazione delle parole nell’italiano di oggi*, Roma, Bulzoni, 1978.
13. Dardano Maurizio. *Sparliamo italiano*, Milano, Curcio, 1978.
14. Debenedetti, Giacomo. *Il Romanzo del Novecento*. Milano, Garzanti, 1971.
15. Ferroni, Giulio. *Storia della Letteratura italiana*. Milano, Einaudi, 1991.
16. Gadda, Carlo Emilio. *L’Adalgisa*, Milano, Garzanti, 1985, str. 81-104.
17. Guglielmino, Salvatore. *Guida al Novecento*. Milano, Principale editore Milano, 1986.
18. Lucchini, Guido. *L’Istinto alla combinazione. Le origini del romanzo in Carlo Emilio Gadda*, Firenze, La Nuova Italia, 1988.
19. Manacorda, Giuliano. *Storia della letteratura italiana contemporanea*. Roma, Editori riuniti, 1996.
20. Manzoni, Alessandro. *I Promessi sposi*, a c. di A. Stella e C. Repossi, Torino, Einaudi-Gallimard, 1995.
21. Masi, Giorgio. *Come leggere il Gattopardo di G.T. di Lampedusa*. Milano, Gruppo Ugo Mursia Editore S.p.A., 1996.

22. Masini, Andrea. *La lingua dei giornali dell'Ottocento*, u: L. Serianni, e Pietro. Trifone (a cura di), *Storia della lingua italiana, II, Scritto e parlato*, Torino, Einaudi, 1994, str. 635-665.
23. Migliorini, Bruno. *La lingua italiana nel Novecento*, Massimo L. Fanfani (a cura di), sa uvodnim dijelom kojeg je napisao Ghino Ghinassi, Firenze, Le Lettere, 1990.
24. Samonà Giuseppe, Paolo. *Il Gattopardo, i Racconti, Lampedusa*. Firenze, La Nuova Italia, 1974.
25. Scalise, Sergio. *Morfologia*, Bologna, Mulino, 1994.
26. Segre, Cesare e Clelia Martignoni. *Testi nella storia*. Milano, Mondadori, 1997.
27. Serianni, Luca. *Il primo Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 1989.
28. Serianni, Luca. *Il secondo Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 1989.
29. Serianni, Luca. *Italiano: Grammatica – Sintassi - Dubbi*, Milano, Garzanti, 1995.
30. Serianni, Luca. *Saggi di storia linguistica italiana*, Napoli, Morano, 1989.
31. Simone Raffaele. *Fondamenti di linguistica*, Bari, Laterza, 1995.
32. Stajano, Corrado. *La Cultura italiana del Novecento*. 1996.
33. Stella, Angelo. *Il piano di Lucia*, Firenze, Franco Cesati Editore, 1997.
34. Stella, Angelo. *Manzoni*, n *Storia della letteratura italiana*, vol. VII, *Il primo Ottocento*, Roma, Salerno, 1998.
35. Stella A. i Vitale M., *Scritti linguistici inediti (Alessandro Manzoni)*, Milano, Centro nazionale studi manzoniani, 2000.
36. Tomasi di Lampedusa, Giuseppe. *Il Gattopardo*, Milano, Feltrinelli, 1984.
37. Tomasi di Lampedusa, Giuseppe. *Gepard*, Zagreb, Sveu ilišna naklada Liber, 1982.
38. Vitale, M. (1999). *Sul fiume reale. Tradizione e modernità nella lingua nel Mulino del Po di Riccardo Bacchelli*, Firenze, La Nuova Italia.

KONSULTIRANI RJE NICI

1. Battaglia, S., *Grande dizionario della lingua italiana*, a cura di S. Battaglia, Torino, UTET, 1973.
2. Novelli S. – Urbani G.: *Dizionario italiano. Parole nuove della seconda e terza Repubblica*, a cura di S. Novelli e G. Urbani, Roma, Datanews, 1995.
3. Zingarelli - *Vocabolario della lingua italiana*, Dodicesima edizione, a cura di M. Dogliotti e L. Rosiello, Bologna, Zanichelli, 1996.
4. DISC, *Dizionario Italiano Sabatini-Coletti*, a cura di F. Sabatini e V. Coletti, Firenze, Giunti, 1998.

SKRA ENICE

C.d.S. = «Il Corriere della Sera»

E. = «L'Espresso»

G. = «Il Giornale»

M. = «Il Manifesto»

R. = «La Repubblica»

Riv. = Rivista

S. = «La Stampa»

Sole = «Il Sole 24 Ore»

Il testo miscellaneo del prof. Jasmin Džindo („Italijanske teme“) riprende e approfondisce degli interessi che il docente ha riservato nel corso degli anni ad importanti ambiti della lingua e della letteratura italiana. Si tratta di testi prevalentemente di natura linguistica che mostrano una pluralità di questioni di grande interesse scientifico.

Il primo saggio („Prospettive della lingua italiana nel mondo“) svolge un ruolo introduttivo anche da un punto di vista metodologico e affronta con chiarezza la questione relativa all'italiano come lingua di cultura non solo libresca e letteraria, ma anche legata al cinema, alla moda, allo stile di vita italiano. Le statistiche mostrano luci ed ombre per quanto riguarda l'interesse per lo studio dell'italiano, ma Džindo esprime il suo relativo ottimismo rispetto alla sua posizione nel „mercato“ delle lingue.

Alcuni saggi sono direttamente legati ad analisi di alcuni scrittori della letteratura italiana. Di Alessandro Manzoni viene ripercorso l'infinito lavoro di revisione linguistica e contenutistica dal „Fermo e Lucia“ alla stesura finale de „I promessi sposi“, di Carlo Emilio Gadda si analizzano le caratteristiche lessicali e le invenzioni linguistiche nel racconto „Quattro figlie ebbe e ciascuna regina“, mentre a Tomasi di Lampedusa e al „Gattopardo“ sono dedicati tre saggi: “Il Gattopardo, un romanzo storico?”, “La lingua dei personaggi del Gattopardo”; “Lampedusa e il suo Gattopardo: uno scrittore e un'opera fuori dal proprio tempo”. Nel primo saggio Džindo mette a confronto il Gattopardo con altre opere analoghe di scrittori siciliani come De Roberto, Verga e Pirandello, sottolineando la sostanziale diversità del capolavoro di Lampedusa rispetto alla tradizionale impostazione del romanzo storico, diversità ancora più accentuata in comparazione con la tradizione veristica. Questioni più propriamente legate alla lingua e allo stile si trovano prevalentemente nel secondo saggio, in cui si analizzano le scelte stilistiche che accompagnano i principali personaggi nel corso della narrazione, scelte legate fin dalla scelta dei nomi a precise tipologie caratteriali. Nel terzo saggio, Džindo muove dallo straordinario successo che seguì la comparsa del romanzo, un vero e proprio caso letterario, e si ricorda come tale romanzo sia inquadrabile nel contesto di crisi della fiducia nell'impegno della letteratura e negli ideali positivi di rinnovamento che avevano caratterizzato gli anni del neorealismo.

Altri saggi presenti nell'antologia, invece, affrontano questioni strettamente grammaticali, che sono da sempre al centro dell'attenzione di Džindo. Di particolare interesse, a mio modo di vedere, il saggio sull'uso dei suffisoidi e dei prefissoidi nel linguaggio giornalistico italiano, linguaggio che si caratterizza ancora oggi fra i più creativi e fecondi nel campo dell'innovazione linguistica.

In conclusione, un lavoro miscellaneo complesso e ricco di spunti, che conferma ancora una volta la serietà e l'impegno scientifico della ricerca dell'autore.

Daniele Onori



JASMIN DŽINDO, *Italijanske teme* (recenzija)

Prof. Jasmin Džindo, redovni je profesor na Odsjeku za Romanistiku na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na katedri za italijanski jezik i književnost. Knjigu *Italijanske teme* započinje uvodnim temama o perspektivi talijanskog jezika u svijetu polazeći od činjenice hiperkomunikacije koja i u jezičnom smislu proizvodi svojevrsnu konkurenčiju. Odatle pokušava dati odgovor na pitanje pozicije talijanskog jezika, koji spada u romansku skupinu jezika s veoma bogatim kulturno-povijesnim nasljeđem. Autor daje nekoliko napomena o statusu talijanskog jezika koji se svrstao među prvi pet jezika najviše izučavanih u svijetu, i kojim - kao velikim jezikom kulture bez kojeg je nezamisliv svijet umjetnosti - danas govori nekoliko desetaka milijuna ljudi.

Sagledavajući aktualnu situaciju talijanskog jezika, autor se pita o temeljima na kojima ovaj melodični i milozvučni jezik može imati svoja očekivanja, te i dalje biti velikim jezikom kulture. U konkurentnosti s drugim velikim jezicima - naglašava autor - talijanski zauzima važno mjesto osobito u *industriji ljepote*, što je i jedan od važnih motiva zanimanja za ovaj jezik.

Nakon uvodnih razmišljanja i pitanja o jeziku, Jasmin Džindo se bavi pitanjem jezika talijanskog neoklasističkog književnika Alessandra Manzonija, baveći se jezičnom analizom teksta njegovoga reprezentativnog povijesnog romana *Zaručnici*, u kojemu je sadržano povijesno iskustvo talijanskog naroda, na kojem je Manzoni mukotrpno i savjesno radio dotjeravajući ga sadržajno i jezično u što prirodniji i razumljiviji željeni jezik.

Autor obrađuje nekoliko gramatičkih tema kao što su: sufiksacija, prefiksoidi, sufiksoidi, i polirematični oblici, itd. Kada govori o sufiksaciji u talijanskom jeziku autor zaključuje da je njezina značajka prijelaz iz jedne kategorije riječi u drugu, kao i obogaćivanje/proširenje leksika. Slična se pojava događa i na području uporabe prefiksoida i sufiksoida u talijanskom novinarskom registru. Tako iz ove knjige saznajemo da su na tom području osobito kreativni novinari, koji naprsto tragaju za novim izrazima, kako bi bili što učinkovitiji, zanimljiviji i razumljiviji svojoj čitalačkoj publici, a time stvaraju neologizme na temelju političkog i dnevnog vokabulara. U kontekstu takvog obogaćivanja talijanskog jezika autor se propituje o pozitivnosti procesa evolucije jezičnog korpusa, citirajući mišljenja nekih lingvista, i pita se: možda se radi o „plastičnom jeziku“ novina, koji daje neki novi sjaj jeziku, možda o jeziku novina ili pak o „antijeziku“. Ne želeći dati konačan odgovor na ovakva otvorena pitanja i na brojna subjektivna mišljenja, autor je suglasan da nam danas ostaje zadatak proučavati riječi, koje se poput meteora pojavljuju i brzo nestaju, odnosno kruže kao *rijeci-planete*, očekujući svoj ulazak u rječnike.

Isto tako zanimljiv je naslov koji govori o polirematičnim oblicima u talijanskom jeziku, tj. o skupu semantički nedjeljivih sekvenci (npr. *alta moda*). Autor govori o njihovoj klasifikaciji, karakterističnim elementima koji čine polirematične jedinice te o njihovom sastavu.

I da ne ostane samo na gramatičkoj razini i definicijama, koji su bez sumnje vrlo korisni i poučni, autor primjerice razmatra konstantnu uporabu leksičkih deformacija i neologizama potkrjepljujući pričom talijanskog književnika, prozaika Carla Emilia Gadde, pod naslovom *Quattro figlie ebbe e ciascuna regina*, čime pokazuje osobine jezičnog stvaranja. Koristeći se dijalektalnom mješavinom, žargonima i najrazličitijim jezicima, te zahvaljujući trajnom i nepredvidivom narušavanju tradicionalnih romaneskih struktura, Carlo Emilio Gadda je obnovio talijansku pripovijetku. Hranjen humanističko-znanstvenom kulturom, smislom za humor kao i akutnom moralnom i građanskom strašću, može se smatrati i eksperimentalnim i klasičnim piscem.

U naslov *Italijanske teme* uklapa se i roman suvremene talijanske književnost pod naslovom *Gepard* (posthumno objavljen 1958. god.), atipičnog sicilijanskog pripovjedača Giuseppe Tomasi di Lampeduse (1896-1957.), koji je dobio epitet „povijesnoga romana“. Naime, pisac tog djela vraća se u atmosferu šezdesetih godina 19. stoljeća, a misli na pedesete godine 20. stoljeća. Zanimajući se za jezik i njegove gramatičke kategorije, Jasmin Džindo govori također o jeziku likova spomenutog romana, koji se kreću u svojim jezičnim okvirima, te pokušava dati odgovor je li ovaj roman, koji prikazuje propadanje sicilijanskog plemstva, zaista bio „povijesnog“ karaktera.

Jasmin piše razumljivim stilom potkrjepljujući gramatičke teme brojnim primjerima iz talijanske književnosti, gramatičkih priručnika kao i svakodnevne jezične uporabe. U tome i vidim zanimljivost ove knjige, kao i korisnost koja može doprinijeti unaprjeđenju nastave talijanskog jezika i književnosti. Sve ovo o čemu Jasmin piše upravo se dobro uklapa pod naslov *Italijanske teme*, u kojima se osjeća nabijenost tema koje se mogu posebno iščitavati i doživjeti. U tom kontekstu, knjigu preporučam za objavlјivanje.■



Drago Župarić

BIOGRAFIJA

Prof.dr. Jasmin Džindo rođen je 1965. godine u Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Filozofski fakultet – Odsjek Romanistika – Francuski jezik i književnost i italijanski jezik i književnost završava 1989. godine, a 1992. godine i studij latinskog jezika i rimske književnosti. Od novembra 1999. godine je magistar književno-historijskih nauka. U februaru 2000. godine odbranio je doktorsku tezu iz oblasti savremenog italijanskog jezika pod nazivom »*Aspetti della formazione delle parole nell'italiano contemporaneo*« na Univerzitetu u Paviji/Italija i stekao titulu: Doktor lingvističkih nauka (italijanski jezik). Od 1994. godine radi na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i sada je u zvanju redovnog profesora za oblast italijanski jezik. U dva mandata je bio predsjednik Odsjeka za romanistiku, a trenutno obavlja dužnost prodekanu za naučnoistraživački rad i meunarodnu akademsku saradnju na Filozofskom fakultetu. Autor je tri naučne knjige, više desetaka naučnih radova i brojnih prijevoda sa italijanskog i francuskog jezika.